

ГЛАС

ПИСТОЦИЈА ПИСТИЧКО САВЕЗАРА ЏОГ НАРОДА

ИЗЛАЗИ СВАКОГ ДАНА ОСИМ НЕДЕЉЕ

ПОВОДОМ ДАНА БОРЦА У БАЊАЛУЦИ

УРУЧЕНЕ ПОВЕЉЕ ГРАДА

• Међу седам стотина добитника Повеље града Бањалуке је и 106 носилаца „Партизанске споменице 1941. године“

БАЊАЛУКА, 2. јула - Данас је на свечан начин уручене 106 повеље града носиоцима „Партизанске споменице 1941.“ За ово високо признање, које се ове године додељује поводом 40-годишњице ослобођења земље и побједе над фашизмом, борци су предложили њихове средине у којима живе и раде у знак захвалности за њихов допринос побједи револуције и активности у развоју самоуправљања. Повеље града уручио је Душко Гламочак, предсједник Општинске скupštine у Бањалуци.

Ове године биће додијелено 700 повеља града Бањалуке, а заслужним грађанима уручуваће се поводом значајних датума из наше новије историје.

Ж. Ј.



Повеље града уручио
је синоћ
Душко Гламочак,
предсједник СО
Бањалука

Снимило:
Р. Граховач

УСКОРО НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН БОСАНСКОПЕТРОВАЧКОГ „НОВИТЕТА“

ХОЛАНДАНИМА БЕБИ-ОДЈЕЋА

• У новом погону, грађеном и опремањем властитим средствима, посао ће добити стотину радника и производња се од два до два и по милиона дјечјих комплета нахијенских тржишту Холандије

БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ, 2. јули - Већ ове јесени бебе у Холандији носиће одјећу са знаком „Новитета“ из Босанског Петроваца.

Колектив „Новитета“ је послиje свестраног испитивања конвертибилног тржишта одлучио да сагради нову халу у којој ће посагдити стотину радника и почне производњу беби-комплета, које ће извозити у Холандију.

Да би саградили и опремили нови погон, у колективу су извршили двије стотине милиона динара и већ почетком августа биће произведени први комплети нахијенски извозу. Годишња

производња у новом погону треба да буде од два до два и по милиона комплета дјечје одјеће, а сва производња је нахијена извозу.

- Снимили смо ставне на тржишту и онда издајили властите средства за изградњу овог погона. Опрема је стигла монтажа је при крају и већ сада је познат купац ових производа, каже Никола Толимир, технички руководилац „Новитета“.

Шта ће овај девизни приход значити на тржиште посебно објашњава, а да ће роба бити прихvaтена од купца потврђује досадашњи извоз. У првих шест месецима на конвертибилној тржиште извезено је робе у вриједности од стоти милиона динара, а на клиричнику више од шест и по милиона динара. Извозна експанзија се наставља, а томе ће значајно доприносити и нови погон које ускоро почине производњу.

Ж. СЛАТИНАЦ



Од садашње производње остварује се висок девизни приход, а то ће бити и у новом погону, који је тек завршен

GLAS

pivovarna
Plaško

НАГРАДУЈУ

• Сртне читаоце у другом колу игре чекају три награде
нису укључили још иманде

ДОДАТAK ЗА ГОДИШЊИ ОДМОР

ЈОШ НИJE КАСНО

НАГЛАШЕНИ ПРОБЛЕМИ АФРИКЕ

ДАР ЕС САЛАМ, 2. јула (Танџуј) - Предсједник Предсједништва СФРЈ Радован Влајковић разговарао је данас у Дар-ес-Саламу са танзанијским предсједником Цулпјусом Њерером. У разговорима су доминирали питања која су у жижи интересовања и активности покрета несврстаности, посебно проблемима Африке.

Разговорима су присуствовали танзанијски министар иностраних послова Бенџамин Мкала и савезни секретар за иностранство послове Раиф Дијадарвић. Они су, послиje завршене размишљање између двојице предсједника, водили одвојено разговоре.

То је, у ствари био наставак дијалога из марта ове године, када је предсјед-

ник Цулпјус Њерере боравио у званичној и пријатељској посети Југославији, а према оцјенама из кругова днују делегација, протекло је „у топлој и срдичној атмосferи“.

Они су оштро осудили довођење на сцену маринетске владе у Намибији, као и нападе љужноафричких оружаних снага на Анголу и Босијану и пријетеље Преторије Лесоту. Њерере и Влајковић су изразили пуну и безрезервну подршку ослободилачком покрету Намибије СВАПО-у, као једином аутентичном представнику народа те територије.

Страна 8.

КАДРОВСКЕ ПРОМЈЕНЕ
У ССР

ГРОМИКО ШЕФ ДРЖАВЕ

• За новог шефа совјетске дипломатије изабран је Едуард Амвросијевич Шевернадзе,

МОСКВА, 2. јула (Танџуј) - Одлуком ЦК КПСС прекинута је пракса да генерални секретар совјетске Партије буде истовремено и предсједник Президијума Врховног савјета, односно, шеф совјетске државе. Ту промјену ображложило је шеф совјетске Партије Михаил Горбачов који је на данашњој сједници совјетског Парламента предложио за предсједника Президијума Врховног савјета СССР Андреја Громика.



Andrej Andrejevič Gromiko

Пошто је тај приједлог једногласно прихваћен, Андреј Громико који ће заједије напунити 76 година, постаје је 12. шеф совјетске државе.

На истој сједници Громико је ће слобођен дужноста првог замјеника предсједника совјетске владе и министра иностраних послова - функције коју је Громико обављао пуних 18 година. За новог шефа совјетске дипломатије изабран је Едуард Амвросијевич Шевернадзе, 57 година, који је до сада био први секретар ЦК КП Грузије, у јуче је на сједници Централног комитета КПСС изабран и за члана Политбироа ЦК.

Страна 8.

СИВ НА ЈУЧЕРАШЊОЈ СЈЕДНИЦИ

Утврдио ставове о девизним законима

БЕОГРАД, 2. јула (Танџуј) - Совјетски извршни вијеће је на данашњој сједници, предсједавала Милка Планинци, утврдио ставове о битним питањима веза досадашње расправе о најтврдима законима о девизном послову, кредитним односима са инострanstvom и промету robe и услуге са инострanstvom.

Ове ставове Совјетски извршни вијеће упутиће Скупштини Југославије.

Совјетски извршни вијеће утврдило је и ставове поводом примједби и приједлога република и покрајина на Друштвени план Југославије од 1986. до 2000. године

ОДЛУКА ВАШИНГТОНА

ИЗОЛАЦИЈА БЕЈРУТСКОГ АЕРОДРОМА

• Америка тражи да се и друге земље придруже изолацији аеродрома, који је, како тврде, често служио као полазна тачка или уточиште за отмичаре авиону

ВАШИНГТОН, 2. јула (Танџуј) - Дан послиje ослобођења америчких тапаца из Бејрута, предсједник САД Реган наложио је да се предузму мјере како би се изоловао, а у крајњој линiji и затворио, аеродром у Бејруту, који је био главно поприште последње отмице авионија „TWA“ и 39 америчких путника.

У спољству Стјет Департмент, издато је уче да подне, како се да са САД предузеле легалне акције и дипломатске кораке да се изолује међународни аеродром у Бејруту. У спољству се каже да САД затрагти и од других земља да се придruže том поуздану.

Како се истиче у садашњим званичним изворима, Реганова влада се одлучила на изолацију аеродрома у Бејруту зато што је „често служио као полазна тачка или као уточиште за отмичаре авиону“. Према подацима који је претпрошио иницијатива државни секретар Џорџ Шулц, свака седма отмица авионе везана је за бејрутски аеродром.

Овде се истиче да ће САД обуставити изолацију аеродрома када Либан обустави прихваћати отмичаре.

Корак за изолацију аеродрома у Бејруту је, како се истиче, у склопу мјера које Американци, намјеравају да предузму у борби против тероризма.

СНАБДИЈЕВАЊЕ
БРАШНОМ И ХЉЕБОМ

Проблеми мијесеца већине

• Због несташине пшенице у бањалучким продавницама већ дужевијијем се не може купити брашно • У „Житокрајини“ обезбедијели једва толико пшенице да осигурају несметану производњу у пекаркама

Страна 4.

Страна 11.

POSLOVNOST

POŽUTJELE CIPELE

Kako smo već pisali u Radnoj organizaciji „Sloga“ u Prnjavoru već duže vrijeme kružne priče o nestanaku 200 pari obuće, koju je ova radna organizacija još 1982. godine izvezla u Holandiju. Šta je bilo s tom posiljkom, koja po pričama pojedinih radnika ovoga kolektiva, nikada nije stigla do kupca, odgovor smo potražili u komercijalnog direktora Dragu Ignjatoviću.

- Prvo da kažem da se radišo o posiljci od 1700 pari obuće koju smo 1982. godine prodali holandskoj firmi „Bosboom“. Ubroz posilje isporuke uslijedila je reklamacija kupca na 200 pari obuće „bijele boje“, napravljene od takvog materijala koji poštuje dužeg stajanja na sunču promjeni boju - požutu.

Posilje upućene reklamacije odgovorni iz „Slogi“ su otpotivali u Holandiju zajedno sa predstavnicima „Kotekstubusa“ iz Ljubljane, inače izvoznika ove robe. Po dolasku u Holandiju, izvršen je uvidaj i napravljen zapisnik. Tada su predstavnici ove holandske firme predložili da se posiljka ne vrate, nego da jugoslovenski proizvođač odobri 50 odsto beneficia na postojeću cijenu. Međutim, to nije prihvaćeno iz razloga što „Slogini“ predstavnici nisu mogli samovoljno da donesu odluku, nego su prije toga morali cijeli slučaj predložiti Zboru radnika. Kada je ovaj prijedlog holandskog kupca dostavljen Zboru radnika, jednoglasno je odbrinjen i donesena je odluka da se cijelokupna posiljka vrati proizvođaču. Ali, kada je došlo do preuzimanja robe u banjalučkoj carinarnici, ustanovljeno je da je vraćeno

1500 pari, što znači da je 200 pari nedostajalo.

Nakon toga prnjavorški obućari o svemu ovome obavještavaju glavnog izvozničku u Ljubljani da je iz Holandije vraćeno 1500 pari obuće. Odmah potom predstavnici ljubljanskog „Kotekstubusa“ su angažovali jednog holandskog advokata, ali po njegovoj savjetu do tužbe suđu nikada nije došlo pošto bi taj spor dobio trajao tako da „Slogi“ nudio velike troškove. Advokat je predužio da holandska firma platit 200 pari obuće, što je na kraju i prihvaćeno.

Pa zašto onda, toliko priča o svemu ovome kada je sve jačno? Cijeli nespoznati je u tome što su tu obuću radili radnici tadašnjeg OOUR-a "301" tako da su samo rukovodeće službe u kolektivu i zboru radnika ove osnovne organizacije udruženog rada znali za ovaj slučaj koji je neko namjerivo ili zbog neupućenosti pretvorio u senzaciju.

Ko su ti neupućeni što su svojim neosnovnim pričama otvorili sumnju i kod drugih radnika ovog kolektiva možda sada posilje svega i nije toliko bitno pošto je vjerovatno time stavljanja tačka, bar što se javnosti tiče. Ali ipak treba se zapitati da li su samo rukovodeće službe i zbor radnika pomenute organizacije udruženog rada trebalo da znaju o svemu ovome ili je s tim trebalo upoznati sve organizacije udruženog rada koje su morale biti obaviještene o ovom nesporazumu.

D. ČOLIĆ

ODGOVOR NA DELEGATSKO PITANJE

Mnogo babica...

U svom zastrašujućem rastu cijene su odavno promijenile uobičajen način počevanja: umjesto ranjih skokova, koji su se, kako-tako, mogli da prate, cijene su odavno prešle na „troškok“, dostižući astronomiske visine, od kojih se čovjek vrti u gativu.

Bio je to sigurno povod delegatu Batriju Jovanoviću da iz klupa Saveznog vijeća uputi predsjedniku Skupštine Jugoslavije prično neobičajeno pitanje, koje je glasilo: „Šta će preduzeti predsjednik Skupštine, kao najodgovrnija ilčnost u najvišem organu ove zemlje, da bi se poštovali Zakon o sistemu društvene kontrole cijena i antinflacioni program?“

Nadgovor je prilično čekao, a kada je stigao on je, sasvim izvjesno, mnoge razočarao, gotovo ih dotukao.

U odgovoru se ističe da je pomenut zakon donijelo Vijeće republike i pokrajina i da je njime propisano da ovlašćenja za njegovo provođenje imaju: nadležni organi u republicama i u pokrajinama, funkcioneri koji rukovodi saveznim organom uprave za tržiste i cijene, savezni organ za cijene i, u zakonom utvrđenim slučajevima, Savezno izvršno vijeće.

Vijeće republika i pokrajina, te njegova radna tijela - pisalo je dalje u odgovoru Bat-

riju Jovanoviću, ali i svima onima koji nekontrolisani rad cijena dovodi gotovo do bezila - više su puta razmatrali aktuelna pitanja sprovođenja zakona. Shvatajući važnost pitanja o kojem je govorio i delegat Jovanović, predsjednici Skupštine ranjih mandata i sadašnji predsjednik posvećivali su - stoji u odgovoru - posebnu pažnju koordinaciji rada nadležnih savezni organa, uskladivanju njihove aktivnosti, posebno u Skupštini Jugoslavije, u odnosima zajedničkog rada sa Saveznim izvršnim vijećem i drugim organima i organizacijama Federacije, kao i sa skupštinama socialističkih republika i pokrajina. U tom je cilju odbranjuo više zajedničkih radnih sastanaka.

A, cijene su rasle. Brzinom i načinom koji budžet radnika i građanina nije mogao da prati. I pored davnog donesenog antinflacionog programa, koji spominje i delegat Jovanović, inflacija nema usude.

U odgovoru je rečeno kako je održano niz „radnih sastanaka“ ali, eto, od njih nije bilo neke velike koristi. Navedeno je dosta „nadležnih organa“, čija je briga bila obuzdajući „troškove“ cijena. Ni to nije pomoglo!

Narod je davno tako kakvu su djeca - kad ima mnogo babica.

L. PAPIĆ

ISKOVENCI

Lični prevodioci

Tidesetak radnih organizacija iz sastava zrenjaninskog IPK „Servo Mihail“ udružile su mnoge zajedničke funkcije i izbjegle nepotrebno duplikiranje poslova. Zadržale su, međutim, naviku da svako ima - svog prevodioca.

Otkud ovaj manir nije poznato, niti na njega želi da odgovore u „Servo Mihail“. Umjesto argumenata, samo slijeganje ramena, a na prevodilačkoj ekipi mogao bi da im pozavidi ne samo veliki kongresni centar, već i poslovni sistemi kojima je komuniciranje sa svijetom u osnovi pošla.

Ljudi se završenim fakultetima jezičkih smjerova po pravilu govore dva do tri jezika, što znači da su sposobniji za kompleksnije poslove i mogli bi uspiješno da prevode za sve kolektive „Servo Mihail“.

... Sta konkretno rade i koliko su iskorisceni, teško je reći. S druge strane, „Servo Mihail“ se baš ne može povući izvoznim rezultatima, odnosno preteranim angažovanjem prevodilaca...

Kada nema izvoza, bar su prevodioci na broju!

S.P.

PRENOSIMO

Politika EKCIPIEC

Muke s namještajem

Namještaj iz 310 jugoslovenskih fabrika je - skup, na bagerima proizvodnja i trgovina sve ga je više, domaći kupci sve su manje u priliči da ga kupe, ni assortiman nije bogzna kako bogat, dok najlepši namještaj odlazi u domove stranaca.

Najveća nevolja svih 85.000 radnika, koji rade u ovom delu privrede, je što ne postoji gotovo ni najmanja mogućnost da namještaj pojaviti i tako nade brži put do domaćeg naroda.

Najveći krivac što je sada u našim prodavnicama nameštaja s cenama koje sučak i višestruko veće nego u inostranstvu, je što proizvođači više ne mogu da izidu nakraj s cenama materijala koje ugraduju u spavaće i kombinovane sobe, kuhinje i komadni namještaj.

Već od ovog meseca „na krivini“ su ih sačekali sa vrlo velikim poskupljenjima pr-

ovodači energije, boja, lakova, okova, tekstila i drugih materijala. Osim toga, više od polovine dohotkovnog proizvodnju odnosi „država“ (opština, republika i Federacija) kroz poreze, trgovina kroz kamate. Zaposleni u ovom delu industrije, premda sa veoma niskim LD, uglavnom su iscrpli materialne snage da bi pravili ijevitni nameštaj i tako podgredjali potražnju.


Da bi se danas kupio najnužniji nameštaj za dvosobno stan, računice gevore, potrebno je najmanje oko milion dinara! Kada se zna da je kupovina na kredit potrebljeno najpre položiti 60 odsto u gotovini i da se za kredit platiti čak 74 odsto u kamate, ne teško zaključiti zašto iz danu dan ostajestje prodaja, a prodavnice postaju sve zakrčenje. To naročito pogoda mlade Jugoslovene i njihove porodice...

ZAVISNOST

... Dokle god položaj tužioca i sudije zavisi od onih koje treba optužiti i osuditi, oni to neće ni učiniti... (Dušan Pešić, delegat u Skupštini SFRJ)

NA ZAČELJU

I ranije smo se začalili i sada to činimo da se izmjeni redosled u isplata osvarenog dohotka i da lični dohoci u raspoređenom dohotku imaju prioritet. Pri tome imamo u vidu neodrživu praksu da danas čistilični dohoci čine 25. stavku u raspoređenom dohotku. (Alija Avdić, član Predsjedništva Vijeća SSJ)



Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Uzakonjen je 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zrcacima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

BILJEŽIMO

Rang-lista

Direktori, tehnički rukovodiovi, poslovode, šefovi računovodstva, knjigovode, rukovodiovi računovodstva, komercijalni direktori, blagajnici, tehnozoli, rukovodiovi nabave... To je rang-lista koju je sastavio Okružni privredni sud u Požarevcu za područje 11 opština Podunavlja, ne prema rezultatima rada i ličnom dohotku već prema broju izrečenih kazni za privredne prestupe. Prema ovoj rang-listi direktori su i dalje „najpopularniji“ - jer od 102 kazni njima je pripalo 31 posto. Zato nije ni čudo što mnogi OOUR-i i radne organizacije u podunavskom kraju ne mogu lako naći direktora. Konkursi se ponavljaju, neki od njih su v.v.d. i po nekoliko godina.

Ima i takvih slučajeva da su neki direktori češće i duže u sudu nego u kolektivu.

K.V.

Delegatska kafa

Delegati u Drustveno-političkom vijeću Opštinske skupštine Banjaluci na sjednicama dobivaju turšku kafu kao osvještenje. Delegati u ostaloj deli vijeća Vijeću udruženog rada i Vijeću mješovitih zajednica ne dobivaju ovaj napitak. Možda je i to razlog što je njihov kvarum teško sastaviti.

Pošto je kvarum u zadnje vrijeme postao nerješiv problem, možda bi pored kafe delegatima trebalo dajiti i engleski toručak. Ali svima, a ne samo nekim.

REKLIMI

SVOJE ATARE

Još uvijek nemamo jedinstveno jugoslovensko lični, ni jedinstven devizni sistem, niti jedinstven sistem planiranja. Ali, zato imamo republike i pokrajine zatvorene u svoje atare, u svoje privredne i nacionalne ekonomije...

OPŠTI INTERES

Mi hoćemo onu Jugoslaviju na koju smo se borili, Jugoslaviju u kojoj će republike i pokrajine svoj interes nalaziti u njenom okviru, u

njenom opštem interesu, a ne izvan ove zemlje...

(Dorđe Nikitović, u raspravi na RO SUBNOR Crne Gore, o situaciji na Kosovu)

NESHVATLJIVO

Ne mogu da shvatim zašto u ličnim dohotcima zaostajemo za zapoštenim u spoljnoj trgovini, koji ne rade nedjeljom i praznikom. Zar zato što nemamo praznik, što radimo i nocu?

(Aca Marjanović, direktor Zavoda za prijevremenu rođenju dječju, Beograd)

„GLAS“ List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivač: Banjaluka, Bosanska Gradiška, Čelinac, Kotor-Varoš, Lakin, Prnjavor, Skender- vaku, i Srbac. Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovodnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

Uredni Redakcijski kolegi: Mirko Kujan, (banjalučka hronika) Emir Krkić, (popodnevnji desk) Tomo Marić, (sport), Milorad Milivojević (Bosanska krajina), Arif Sirinica (tehnička redakcija), Sabira Piragić, (desk), Nada Puvačić (kulturna), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadiža Smajlić (hronike), Dragisa Spremo (Nedjeljni Glas).

KRAJISKE KOMUNE I INVESTICIJE

Breme obaveza preteže

● U proteklim godinama krajiskim komunama odobravano je godišnje između pet i dvadeset različitih investicijskih programa ● U ovoj godini međutim, manje je sredstava i za nove objekte i za rekonstrukciju i modernizaciju prizvodnih kapaciteta

U posljednjih pet godina u svim krajiskim komunama obim investicijskih ulaganja u izgradnju novih, ali i rekonstrukciji i proširenju postojećih proizvodnih kapaciteta, znatno je sužen, sredstava je sve manje. Odgledno, došlo je vrijeme da se obезbijeduju samo za programe od kojih će šira društvena zajednica, naročito na planu izvoza, imati više koristi. Zato se svaki program više stroško provjerava, sredstva se odobravaju tek kada su banke i drugi izvori finansiranja sigurni da nije riječ o promašajnoj investiciji.

Osim toga, uočili smo da se mnogi programi prenose iz godine u godinu, da neki čekaju „zeleno svjetlo“ duže vremena, da broj investicijskih zahvata u svim komunama nije jednak. Na se kreće, uzgred i to da pomenemo, od pet do dvadeset, i sredstva koja se traže za njihovu realizaciju takođe osciliraju, od slučaja do slučaja. Tako je, na primjer, opština Mrkonjić-Grad uputila banchi 5 programa s ukupnom predračunskom vrijednošću od 773 miliona dinara (i svih su odobreni), dok je Prnjavor odobreno 12 programa u ukupnoj predračunskoj vrijednosti od 947 miliona dinara.

Očigledne razlike

Razlike, očigledno, postoje. Opština Kruševac dobila je, preko Osnovne banke „Banjaluka“ iz više izvora, sredstva za realizaciju 9 programa, u vrijednosti od 975 miliona dinara. Kotor-Varоš je imao 11 programa u ukupnoj predračunskoj vrijednosti od 888 miliona dinara. Celinac 16 programa u vrijednosti od 796 miliona. Njime se usmjereno u rekonstrukciju i modernizaciju proizvodnih kapaciteta na području opštine Lakač - a 6 programa oko 171 miliona dinara. Od tog, kako smo obavijestili, oko 124 miliona dinara otislo je na modernizaciju proizvodnih kapaciteta u osnovnoj organizaciji udruženog rada Fabrika signalnih uređaja - iz sastava sistema „Čajavec“ - dok je ostatak sredstava usmjerjen u izgradnju fabriki za proizvodnju mesa i mlijeka.

Prenosnje programa

Jedno je izvješnje: svih programi se ne odobravaju u toku iste godine, neki se prenose ili ostavljaju za bolja vremena, za situaciju u kojoj će biti moguće obezbjediti više sredstava za investicije. U međuvremenu sačinjeni su i neki drugi investicijski programi i zahtjevi upućeni stručnim službama Osnovne banke „Banjalučka“ za iznalaženje uslova za finansiranje iz više izvora. Kome će se dati prednost, za koga će se osigurati sredstva, ostaje da se vidi i, naravno, čuje riječ stručnjaka.

Duško MOMČILOVIĆ

KOLEKTIV GRAĐEVINSKE RADNE ORGANIZACIJE „KRAJINA“ OBILJEŽIO 40 GODINA RADA

PRIZNANJA - PÓDSTICAJ

● Uprkos teškoćama u proteklih 40 godina razvoja građevinskih „Krajina“ su postigli značajne uspjehe: priznanje Investitora su najveća nagrada i podsticaj za dalji rad

BANJALUKA, 2. jula, Na svečanoj akademiji kojom je obilježena završna manifestacija 40 godina samoupravnog razvoja u slobodi Građevinske radne organizacije „Krajina“ iz sastava SOUR-GIK „Kozara“ iz Banjaluke, a kojoj su prisustvovali i predstavnici državno-političkih organizacija i udruženog rada opštine, zaslužnim, durogodишnjim radnicima i poslovni partnerima uručena su priznanja: povelja „Pavo Radan“, zahvalnice i priznena priznanja. Povelju su izuzetim doprinosom dobitio je 56 radnika.

Zadovoljavajući prisutne i goste Mesud Mulaomerović, predsednik Poslovodnog odbora GRO „Krajina“, između ostalog, je rekao:

– Povelja smo prije 40 godina sa 70 radnika i neznatnim sredstvima rade. Danas „Krajina“ predstavlja radnu organizaciju koja sa svojih šest proizvodnih OOUR-aih daje radne zajednice treba da ostvari proizvodnju vrijednu pet milijardi dinara. Ako se mojim vidu smo započeli sa nekoliko kolica i lopata, vidis i koliku su radnici bili „Krajina“ za proteklih 40 godina ostvarili, čime danas raspolažu i izvršavaju radne zadatke.

Minulih 40 godina „Krajina“ predstavljaju mukotrpni, ali i uspiješan razvoj ispunjen promjenama i oscilacijama. Unatoč teš-

čocama i zastoju u razvitku, građevinci su ponosni na pređeni put, jer izgrađeni brojni objekti i priz-

vanih radnika, preko sto zaposlenih sa višom i visokom spremom i isto toliko sa srednjom spremom, različitim zanimanjima, što predstavlja garantiju mogućnosti izvršavanja svih zadataka u građevinarstvu. Stoga i priznanja koja su uručena, predstavljaju zahvalnost svima onima koji su bili



Povelja „Pavo Radan“ dobitio je 56 radnika: Sa svečanog uručenja priznanja

njanja investitora su najveća nagrada za rad. Zato i daje ostaju stvarni graditelji slobodne Jugoslavije i njeni dostojni ambasadori u mnogim zemljama svijeta, gdje izvode građevinske radove. Građevi objekte izgradili su i vlastitu kadrovsu strukturu.

Danas imaju oko hiljadu i 300 kvalifikovanih i visokokvalifikovanih saradnika u životu i radu ove radne organizacije ali i podsticaj za dalje zaledanje.

U svečanosti obilježavanja četiri decenije postojanja, rade i razvijajući se u kulturno-umjetničku društva „Veselin Masleša“, i „Vaso Pešić“ iz Banjaluke.

Z. PAVLOVIĆ

ELEKTROKERAMIČKI KOMBINAT U PRIJEDORU PRED UVODENJEM PRIVREMENIH MJERA DRUŠTVENE SAMOZAŠTITE

Keramičarima najteže

● Gubici i dalje prilično Kombinat, a breme nevolja uvećavaju i obaveze koje kolektiv ne može ispuniti ● Sugestije društvenom pravobraniocu samoupravljanje de utvrdi prijedlog o uvodenju privremenih mjera društvene zaštite

Elektrokeramički kombinat u Prijedoru, koji je odavno u gubitku, „puta“ paru u ovom kraju, i dalje je u gubicima i velikim obavezama. Teško stanje u Kombinatu, istina, netraje od juče, ali sve do nedavno nisu preduzimani ozbiljniji koraci da se dođe do saznanja zašto ovaj kolektiv sa više od 1.000 zaposlenih stalno koraša unazad i udrženom radu ove opštine redovno ispostavlja fakture za pokrivanje svog lošeg poslovanja.

Umjesto toga, ovdje su godinama raznim kreditima i olakšanicama „produciravali život“ Kombinat, a vrijeme je pokazalo da je to bila politika kratkog dana.

Nema nikakve sumnje da je radnicima voda došla do grila, a većinom radi na niske lične dohotke i životari. Oni su najmanje krivi što je Kombinat zapao u tešku finansijsku situaciju što ostvaruje proizvodnju

bez dohotka i gomila gubitki i obaveze. Samo u prvoj ovogodišnjoj mjesecu Kombinat je „proizveo“ više od 55 miliona dinara gubitka, dok su prispeve obaveze prema Osnovnoj banci i drugim dostigle čak dvije milijarde i 91 milion dinara!

Na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora SO Prijedor - rešao nam je njegov potpredsjednik Ranko Topić - dosli smo do zaključaka da Elektrokeramički kombinat nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze, pa smo sugerisali društvenom pravobraniocu samoupravljanje da utvrdi prijedlog o uvodenju jednodnevni i privremeni mjera društvene zaštite u pojedinim OOUR-ima ove radne organizacije.

U najtežoj situaciji su Fabrike keramičkih podnih i mozaik-pločica „Selena“, koja je početkom maja ove godine obustavila proizvodnju, zatim rudnici gline „Kersir“, Fabrika pomoćnih vatrostalinskih materijala „Kerateram“, OOUR „Komercijalni poslovi“, Radna zajednica i Fabrika opearkskih proizvoda „Prijedorka“. Očekuje se da će uskoro delegati skupštinskih vijeća raspravljati o prijedlogu društvenog pravobranoca samoupravljanja i da će nakon toga na neke fabrike ovog kombinata biti stavljen katanac. Zi. DURIC

SNABDIJEVANJE BRAŠNOM I HLJEBOM

● Zbog nestašice pšenice u banjalučkim prodavnicima već duže vrijeme se ne može kupiti brašno ● U „Žitokraljinu“ obvezljivo jedva toliko pšenice da osigura nešmetanu proizvodnju u pekarema

Za kilogram pšenice iz ovogodišnjeg roda poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini će dobitati 42 dinara. Ova cijena je tek nedavno utvrđena, ali i dalje ostalo nejasno koliko će stati kilogram novog brašna. Sigurno je, naime, da će biti mnogo skupljeg nego do sada.

Ovakva politika oko utvrđivanja cijena, očito je, ne ide u prilog ni proizvođačima ni potrošačima. Potrošači su oštećeni zbog nestašice brašna u prodavnicima i zbog lošeg kvaliteta hljeba, a proizvođači su u nedoumici što da urade a višak pšenice ako im ne budu odgovarale cijene. Sve godine se kod seljaka aktualizira pitanje ili isplatiće pšenicom prodati ili je ostaviti za stocnu hranu. Upravo te nedoumice dovode do nestasice i brašna i pšenice na tržištu.

Cijena određuje snabdevanje

Svake godine, naročito pred žetvom, u prodavnicima se pojavi nestasica brašnai

Problemi mjesec veknu

to je već postalo uobičajeno. Međutim, ove godine je situacija mnogo ozbiljnija nego do sada. U Radnoj organizaciji „Žitokraljin“ jedva uspijevaju da obezbijeduju pšenicu za rad pekara. O snabdevanju prodnovnica brašnom, nemaju govoriti već dok ne padnu prvi snopovi pšenice. Razlogi imaju mnogo, a najvažniji je, činjeni, nečijem nemar. I ove godine su otkupne cijene pšenice utvrđene mnogo kasnije nego što je trebalo. Da se ovi cijene znale ranije, vjerovatno bi se i više poljoprivrednih proizvođača odlučilo da pšenicom sačinju više hektara. Ovakvo se eto desilo da su poljoprivredni proizvođači na području Bosanske kraljevine pšenicom i razi zasijali 43.938 hektara iako je, da podsjetimo, isti poljoprivredni kulturni u prošloj godini zasijano 51.420 hektara.

Ovaj podatak govori da će se i ove godine već koliko pšenice morati potražiti u drugim republikama i pokrajnjima. Nama, od ovogodišnjeg roda pšenice planirano je da se sa žitrodnim poljima Bosanske kraljevine užanje 126.756 tonsa, ali što vrijedi kada se na polu za te količine ne može obezbijediti za rad milinske industrije. Plaćanju će se da se otkupi 43.979 tona iako su potrebe mnogo veće. Za normalan rad pekara su ovog područja do naredne žetve neophodno je obezbijediti 63.790 tona pšenice.

Dakle, gotovo 20 hiljada tona pšenice će se morati obezbijediti iz Vojvodine i Slavonije.

To sigurno neće biti lako jer organizacije udruženog rada koje se bave otkupom pšenice nemaju dovoljno obrtnih sredstava. Istina, postoje nekakvi dogovori sa bankama oko obezbijednja para za otkup pšenice. Koliko će se to bankari i pridržavati sada je neizvjesno.

Prvi snopovi pšenice će kako se očekuje, pasti za koji dan, ali i poređeći potragoće otkupna cijena stimulativna, vjerovatno je već da izvršeno da će biti mnogo problema da se ispunje ovogodišnji plan otkupa.

Mislim da su ove cijene povoljni za poljoprivredne proizvođače, prvenstveno zbog toga što je opala cijena kukuruza, a i manje to počinjenje stocene hrane. Zato bi plan otkupa pšenice trebao ispuniti, kaže Vladimir Gažić, direktor Radne organizacije „Žitokraljin“.

Loh hljeb

O snabdevanju brašnom i kvalitetu hljeba u posljednje vrijeme razgovaralo se na mnogim sastancima održanim u banjalučkoj komuni. Se svih tih skupova sugerisano je pekarima da, i poređi svih teškoća koju imaju, malo više pažnje posveti kvalitetu hljeba. Cinjenica je da Banjaluci i dodata da se ovdje jedino mogu pojesti kifle i pogacke koje su mnogo bolje nego hljebi.

Silne izjave čuli bi da smo pitali još mnoge potrošače. Znaju to i u „Žitoproduktu“, ali očito je da se ništa ne može promijeniti. Izvjesno je da pekari mjesec hljeb od brašna koje imaju. Kada bi ga imali u izobilju, vjerovatno bi i mnogobrojne primjedbe potrošača na kvalitet hljeba bile opravdane. Međutim, podatak da milinci ne znaju kakvu će pšenici sutra mijeti, dovoljno govori o teškoćama sa kojima se suočavaju u žitoproduktičkim organizacijama udruženog rada. Zbog loših pšenica, koja im dolazi morski i loš hljeb. Međutim, pekari nemaju izbor. Uslijeli su obezbijediti jedva toliko pšenice da ne bude nestasica kruha. To potvrđuje i podatak da milin u Bosanskom Vrbnju ima dovoljno pšenice za rad samo u jednoj smjeni.

Tek iz žete očekuje se bolji hljeb i punije prodavnice i hljebom i brašnom. Dodata će se, valjda, riješiti i mnoge nejasnoće oko nove cijene brašna, vjerovatno i hljeba. Do tih povećanja sasvim je sigurno moraći, jer je sadnina otkupna cijena pšenice već dostigla cijenu hljeba.

V. DUBOČANIN

PRNJAVOR

Spomen-kompleks u Donjim Vijačanima

● **Sredstva za podizanje spomen-kompleksa uveliko se prikupljaju**

PRNJAVOR. — U Mjesnoj zajednici Donji Vijačani formirana je Organizaciono-dobrovoljarski spomen-kompleksa, koji će se podizati u centru ovog sela, ispred Osnovne škole „Vid Nježić“. Donji Vijačani su selo u kojem je 8. oktobra 1941. godine pukla prva ustanička puška na

OMLADINCU DERVİŞ CIVIĆU PLAKETA RK SSO BiH

Među pet najboljih

CAZIN — Među pet najboljih omladinaca u Bosni i Hercegovini u 1984. godini je Derviš Civić, radnik Tvrnice drvene i plastične galanterije „Bosna“ RO „UNA-SIPAD“ iz Bosanske Krupe. Civiću je dodjeljena Plaketa RK SSO Bosne i Hercegovine za postignute izvanredne rezultate u akciji „Mladi selu“.

Treba napomenuti da je Derviš Civić ove godine bio i prvi nosilac Titove štafe u Cazinu, a proglašen je za najboljeg mladog radnika samoupravljača.

S.S.

PLANINARI DRUŠTVA „PLJEŠEVICA“

Pohod na Šator

BIHAĆ — Planinarsko društvo Plješevica iz Bihaća organizuje izlet na Šatorsko jezero. Planinari će posjetiti Titovu pećinu, cuneni špilju Ledenicu, a na vrhu Šatora pripredice istorijski čas.

F.P.

području prijavorske opštine. Centralna proslava obilježavanja ovog značajnog datuma i 40-godišnjice pobede nad fašizmom održće se početkom oktobra.

Otvorica se i spomen-soba sa dokumentacijom o razvoju ustanika na području prijavorske komune. Na jesen će biti organizovan i razgovor istričara i boraca, na kome bi se detaljnije rasvjetilo doprinos narodnih heroja i prvoboraca ovog područja u organizaciji oružanog ustanika i razvoju narodne vlasti u ovom dijelu Bosanske krajine.

Akcija na prikupljanju sredstava za podizanje spomen-kompleksa teče predviđenom dinamikom. Već pristupi pri rezultatima, a vrijedan pažnje je primjer podružnice Grči u Donjim Vijačanima, gdje je aktivnost na prikupljanju već završena sa stoprocentnim uspjehom, jer je prikupljeno planiranih 70 hiljada dinara. I u Topolovi, takođe podružnici ove mjesne zajednice, akcija se privodi kraju, pošto su raniji ljudi ovog zaseoka prikupili predviđenih 90 hiljada dinara.

B.R.

HUMANE AKCIJE

Kuća solidarnosti


● **Mještani Hračana kod Kotor-Varoša vlastitim sredstvima i radnim akcijama podigli kuću porodici Nazife Menzil Čili je muž iznenada preminuo**

KOTOR—VAROŠ — Prijekoliko godina u selu Hračanu kod Kotor-Varoša iznenada je preminuo Mujo Menzil. Troćiana porodica ostala je bez hranioca. Kuća je bila trošna, a potres je još više ugrozio siromašnu porodicu. Bez prihoda udovica Nazifaje teško nabavljala hrana i odjeću za djecu. Da bi donekle ublažila teškoće, odjelazila je kod susjeda na poljske radeve i tako uspijevala sastaviti kraj sa krajem. Sagledavši u kakvoj se situaciji nalazi Nazifa sa dvoje djece, susjedi su odlučili da im sagrade novi krov nad glavom.

Vrbanjačka mjesna zajednica je pružila punu podršku mještanimi Hračanu, kojima su sakupljanjem novčanih priloga i organizovanjem akcija počeli izgradnju kuće. Akcija je našla na široku podršku, pa je prošle jeseni objekt pokrenut. Ovih dana završava se

uvodenje električne struje, pa se očekuje da će se uskoro Nazif useliti u novu kuću.

govi, te Murat i Muhamet Dugonjić. Svima njima je zahvalna Nazifa sa djecom, koji



Kuća solidarnosti uskoro će biti useljena


Procjenjuje se da je do sada u izgradnju objekata uloženo preko dva i po miliona dinara.

U ovoj humanoj akciji istakli su se mnogi pojedinci, a posebno Mehmed Aganbegović.

nikada neće zaboraviti njihovo zalažanje da dobije krov nad glavom. Zajednička briga susjeda učinila je sretnjom tročlanu porodicu.

Duško KEREZOVIĆ

KAMEROM KROZ KRAJNU



Renoviran restoran

SANSKI MOST — RO „Sana“ iz Bosanskog Novog mnogo paznje poslata je na podizanje društvenog stan-darda vojnih radnika. Još od 1948. godine, kada je „Sana“ formirana, u ovom kolektivu radnici dobivaju besplatni topli obrok.

Ranije su renovirani restorani društvene ishrane u Bosanskom Novom. Dobrijinu i Bosanskoj Kotajnci, a nedavno je renoviran i restoran društvene ishrane „Sanoing“ OOUR-a „Konfekcija“ u Sanskom Mostu.

S. RISOVIC

NAGRADIVANJE

U prva tri ovogodišnja mjeseca prihodi samoupravnih inter-snih zajednica društvenih djelatnosti u Prijedoru opštini dosti-gli su 293 miliona i 700 hiljada dinara i za 41.8 odsto suvećnog u istom lanjskom periodu. Njihove radne zajednice su za lične dohotke izdvojile deset miliona i 900 hiljada dinara, što je 70,1 posto više nego u isto vrijeme prešle godine, pa su s izovci prosječno primali 29.330 dinara.

PRED OTVARANJE POGONA „22. DECEMBAR“ U RIBNIKU

● **Ukoliko se opremanje objekta i montaže mašina nastavi sadašnjim tempom, na Dan ustanaka biće svečano pušten u rad pogon konfekcije, industrijski prvenac u Gornjem Ribniku**

KLUJČ — Izgradnja pogona konfekcije „22. decembar“ u Gornjem Ribniku kod Klujeva privrednik je s kraja. Građevinski radovi na objektu Doma kulture koji je pretvoreni u tvornicu su odavno okončani. Već je počela prizizati „Bagatova“ oprema, ali čeka se još na uvoz specijalnih mašina vrijednih 106 hiljada zapadnonjemačkih maraka.

I ovaj dio potrebnih mašina trebalo bi uskoro da pristupi jer su sredstva obezbijedena zahtijevajući razumevanje ključkog „Spada“, koji je dio vlastilih deviznih sredstava izvoza za nabavku skupne uvozne opreme, bez koje, međutim, ne bi mogao početi rad prva ribnička tvornica.

Ako su opremanje objekta i montaža pristigli mašina nastavi sadašnjim dinamikom, u roku će biti završeni pripremni radovi, pa će svečanost puštanja u rad ribničkog

industrijskog prvenca biti organizovana, kako je i planirano, za Dan ustanaka.

O.F.

SARADNJA PRIVREDNIKA BOSANSKE KRUPE I TEMERINA

INTERES U DOHOTKU



Susret privrednika Temerina i Bosanske Krupe

BOSANSKA KRUPA — U Bosanskoj Krupi je nedavno održan sastanak privrednika bosansko-krupskih i temerinske opštine radi ostvarivanja uspješnijeg saradnje u oblasti poloprivrede, drvene industrije i građevinarstva. Tako će iz Temerina uskoro stići za potrebe Tvoristečestnehrane u Bosanskoj Krupi 50 vagona kukuruze te potrebne količine ribljeg brašna i soje a prometne organizacije „4. Ju-l“ i „Klas“ dobije izvjesne količine šećera i ulja kako bi se poboljšala snabdevjenost ovim proizvodima.

U oblasti drvene industrije Krupljani će pružiti partnerima iz Temerina stručnu pomoć i obezbijediti redovno snabdijevanje Radno or-ganizacije „Javor“ iverastim pločama i brusnim trakama. Data je i inicijativa za dohodovno povezivanje RO „Sipad-Una“ iz Bosanske Krupe i RO „Javor“ iz Temerina.

Radio-stanicu Temerin i Bosansku Krupu emitovato dva puta mjesечно zajednički program što će omogućiti bolju saradnju između ovih opština.

B.V.

PRIJEDOR

„Javor“ bez zaliha

PRIJEDOR — Uz podršku i kreditnu pomoć ovdje je osnovne banke, Fabrika namještaja „Javor“ u Prijevoru riješila se nagomilani zaliha na taj način što je u proteklo dva mjeseca organizovala prodaju namještaja na besplatni kredit. Nakon raspodjele zaliha i drugih koraka, proizvodnja u „Javoru“ je normalizovana, pa se, s razlogom, očekuju dobri finansijski rezultati.

U ovom kolektivu, koji je u sastavu „Sipad-Sana“ u Sanskom Mostu, sada rade na proširenju assortimenta i proizvodnji namještaja sa savremenijim dizajnom, jer su svjesni činjenice da je konkurenca u ovoj oblasti drvene industrije sve veća.

Z.D.

MJESNA TELEFONSKA MREŽA USLOV DALJEG RAZVOJA PTT SAOBRAĆAJA U SANSKOM MOSTU

Još 2000 telefona

● Savremena ATC u poštiji Sanski Most iskoristena tek upola, ali nastavkom rada na podzemnoj kablovskoj mreži omogućila Sanjalima novih dvije hiljade brojeva

SANSKI MOST, 28. juna — Kada je prije neupunih četiri godine puštena na rad nova elektronska telefonska centrala, sa pet hiljadatelofonskih priključaka, u PTT Sanski Most s pravom se očekivalo da će telefonske veze biti znatno popoljnije, a broj telefona povećan. Predviđanja nisu u potpunosti ostvarena. Od početnih 800 telefonskih priključaka stiglo se do 3.200 telefona, a da bi se krenulo dalje, trebalo je ujedno dosta sredstava u izgradnju i proširenje postojećih mjesne telefonske mreže, ali je u OOUR-u PTT Saobraćaja Sanski Most nedostajalo sredstava. Izuzetnim naporima i vlastitim ulaganjima sanksi poštari obezbijedili 75 miliona dinara i izgradili podzemnu kablovsku mrežu u Mjesnoj zajednici Kruhari i dijelu Mjesne zajednice Sanski Most, lijeva obala, pa će uskoro dobiti oko 600 novih preplatnika, što, međutim, još nije dovoljno. Stoga će u PTT Sanski Most izdvojiti još oko 10 miliona dinara sa priključenjem većeg broja telefona na vadžnu mrežu, ali i dalje nastaviti radove na kabiliranju kako bi do polovine iduće godine završili radove neophodne za proširenje ATC-a na novih dvije hiljade brojeva, čime bi riješili probleme telefonskog saobraćaja za duži vremenski period.

M. DESPOT

ŠVEĆANA SJEDNICA VATROGASNOG DRUŠTVA U BOSANSKOM NOVOM POVODOM STOGODIŠNICE
POSTOJANJA I RADA

Časno obavljaju humanu misiju

• **Najveće priznanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije dodijeljeno Vatrogasnom društvu
Bosanski Novi i komandiru Zijadu Mušiću**

BOSANSKI NOVI, 2. jula — U toku jednog stoljeća vatrogasci Bosanskog Novog časno su obavljali svoju humanu misiju u zaštiti ljudskih života i materijalnih dobara od požara i drugih elementarnih nepogoda i nesreća - rečeno je na svečanoj sjednici Vatrogasnog društva. Stogodišnja djelatnost bosansko-novog vatrešta, jednog od najstarijih u Bosni i Hercegovini, ostävilo je dubok trag, kako u komuni, u kojoj je najstarija društvena organizacija, tako i u Bosanskoj Krajini, posebno u unsko-sanskom regiji. Od svog osnivanja 1885. godine, društvo je prešlo kroz period veoma krunjivog društvenog promjena ostvarujući svoju ukupnu društvenu ulogu i uticaj na razvoj društvene svijesti kod svojih članova. Jedna od značajnih karakteristi-

ka Vatrogasnog društva jeste njegova neprekidnost u radu za proteklih 100 godina. Na tu postojanost nisu mogli uticati ni svjetski ratovi, prvi i drugi, okupacija zemlje, promjena režima i sistema.

Velika pažnja, posebno u poslijeratnom periodu, je stručnom osposobljavanju vatrogasca. Samo u posljednjih 15 godina Vatrogasno društvo je osposobilo preko 750 članova, što je značajan doprinos za bezbednost društvene i privatne imovine. Danas Vatrogasno društvo u svojim redovima ima dva viša vatrogasnoga oficira, 4 oficira i 15 podoficira. Toje organizacija iz koje su ponikla i razvila se tri industrijska i dva dobrovoljna vatrogasna društva na području komune.

Na svečanoj sjednici član Predsjedništva Vatrogasnog saveza Jugoslavije Husien Vojniković predao je odlikovanja Vatrogasnom društvu Bosanski Novi i Zijadu Mušiću, komandiru i društvu.

Još Škundrić, član VS BiH dodijelio je zlatne, srebrne i bronczane medalje članovima Vatrogasnog društva Bosanski Novi. Zlatne medalje za požrtvovanje rad, priznanje Vatrogasnog saveza BiH, dobili su: **Dragan Radilić, Rifet Talić, Marinko Dudić, Ibrahim Ibić, Dautović, Boško Boromisa i Abdurahman Jahjević**. Vatrogasno društvo Bosanski Novi dodijelilo je zaslужnim vatrogascima i građanima deset zlatnih plaketa, 108 spomen-diploma i sedam povaha.

Ferhat Koracaj

IZVOZNI POSLOVI
BOSANSKODUBIČKE
„KOZARE“

Kredenci za Amerikance

BOSANSKA DUBICA, 2. jula — Fabrika masivnog namještaja „Šipad-Kozara“ u Bosanskoj Dubici ostvarila je u proteklih pet mjeseci dobre izvozne rezultate: na tržište SAD plasirano je 2.500 kredenaca. To je ovom kolektivu donijelo deviznu dobit od preko 880 miliona dinara. U drugom polugodištu ove godine dubički proizvođači namještaja će isporučiti američkom tržištu novih 600 garnitura trpežarija, s kućnim i dizajn prijatno iznenadili Amerikance. ZI. D.

SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD DANILOVGRADA

POVRIJEĐENI U NIKŠIĆU

NIKŠIĆ, 2. jula (Tanjug) — Nakon jučerašnje saobraćajne nesreće na magistralnom putu Nikšić - Danilovgrad u nikšićkom Medicinskom centru „dr Radoje Mijušković“ smješteno je osam putnika. Po rječima dežurnih ljekarja ovog centra dr Branimira Cerovića i Budimira Segrta u ovom udesu teže tjelesne povrede zadobila je jedna putnica čije prezime još nije identificirano, dok su lakše povrijedjeni: Radovan N. Mirković (35) - Kotor, Cvjetka M. Simonović (56) - Danilovgrad, Slavica T. Milutinović (30) - Titograd, zatim Milena P. Vojnić (21), Ljiljana M. Peković (21), Marina C. Radulović (25) i Bogić B. Radulović (19) iz Nikšića.

Po rječima dežurnog lječnika nikšićke bolnice Budimira Segrta stanje teže povrijedjenih, neidentificiranih putnika je i dalje ozbiljno.

DJEČAK UPRAVLJA KAMIONOM!

TITOGRAD, 2. jula (Tanjug) — Kamionom marke „TAM“ koji se uždujao sa putničkim autobusom na putu Nikšić - Titograd, kada je život izgubili pet lica, upravljava je petnaestogodišnji dječak. Njegovo vozilo je skrenulo na lijevu stranu i direktno se sudario sa autobusom. U čeonom sudaru stradao je i maloljetni vozač. Šta je prethodilo ovoj teškoj nesreći može se samo pretpostavljati. Da li je u pitanju nepravost vozila, neupoštavanje saobraćajnih propisa ili nešto treće? Nije li, možda, u ovom nemilom slučaju presudilo baš to što je kamionom upravljao dječak? Otkud njemu volan u rukama? Nije li to igranje sa životom maloljetnika i životima drugih u saobraćaju? Čemu tako iškušenje?

Da je saobraćajna kontrola uvijek dovoljno budna prema tome ko sjedi za upravljačem vozila? Maloljetnik za volanom - to nije baš rijedak slučaj. Takvi se naročito mogu vidjeti na gradskim ulicama. Pojedinci ponekad vrtoglav voze, uz pisak sirene i zaglušujuću muziku autokafetofona.

U posljednje vrijeme u Titogradu „u modi“ je jurnjava motociklama i čini se da njihovi vozači ne zaziru mnogo od saobraćajne milice. Oni se posebno oglašavaju uveće na ulicama sa šetnicama i pravoujeću doda nema tragičnih posljedica. Trebalо bi u ovome, mnogo više roditeljske brigade, ali je nužna i rigoroznja saobraćajna kontrola, da se bar tuda nemarnost, nepromišljenost ili obijesno ponasanje isključi kao okolnosti koje dovode do saobraćajnih nesreća i tragičnih posljedica za nedužne ljudje.

BIHAĆ

Skuplje stanarine i zakupnine

BIHAĆ, 2. jula — Od 1. jula nosioci stanarskog prava u Bihaću plaćaju mnogo veće stanarine od dosadašnjih. Naime, Izvršni odbor Skupštine opštine Bihać donio je odluku da Samoupravna interesa zajednica stanovanja može povećati stanarine za 226 odsto. Istovremeno, zakupnine

su veće za čak 360 procenta u odnosu na nivo zakupnina od 30. juna ove godine. Zbog ovako visokih stanarina i zakupnina stanovnici Bihaća, a naročito oni sa nižim ličnim primanjima, su opravdano zabrinuti.

D. M.

PRED VRHOVNIM SUDOM ŠPANIJE

Partijski špijuni

MADRID, 2. jula (Tanjug) — Slučaj špijuniranja političkih parija, koji je prije mjesec dana pokrenula španska štampa, a za tim je to bilo predmet žučne debate u španskom Parlamentu - zastao je na pola puta. Madridski sud, kome je bila predata sve dokumentacija o tome, oglasio je sebe nenađelnim za rješavanje ovog „delikatnog slučaja“ i čitavu stvar predao Vrhovnom sudu Španije. Očekuje se da bi ovaj naj-

viša sudska instanca, prije ljetnjeg odmora, mogla da kaže svoju rješenju o tome.

Prema rječima sudije, koji je dosada ispitivao slučaj špijuniranja političkih parija - prije svega Desne opozicione narodne alijsante i zatim Komunističke partije Španije - postaje „određene indicije i sumnje“ da su u to upleteni neki članovi vlade, parlamentari i visoki funkcioneri administracije i policije.

U „istražnom postupku“ - koji

je pokrenula Opoziciona narodna alijsana - pred sudjom madrinskog suda dale su izjave mnoge ugledne i javne ličnosti Španije, među njima i potpredsjednik vlade Alfonso Grau i visoki funkcioneri policije.

Prema krišćnom zakoniku Španije, maksimalne kazne za ovu vrstu „delikata“ dostaju samo šest mjeseci zatvora, odnosno, isto koliko i za krađu jedne radio-kasete.

U „istražnom postupku“ - koji

je pokrenula Opoziciona narodna alijsana - pred sudjom madrinskog suda dale su izjave mnoge ugledne i javne ličnosti Španije, među njima i potpredsjednik vlade Alfonso Grau i visoki funkcioneri policije.

Prema krišćnom zakoniku Španije, maksimalne kazne za ovu vrstu „delikata“ dostaju samo šest mjeseci zatvora, odnosno, isto koliko i za krađu jedne radio-kasete.

BEIRUT, 2. jula (Tanjug) — Najmanje deset ljudi je poginulo, a 25 bilo teže ili lakše ranjeno u višečasovnim borbama pripadnika šiitske organizacije „Amal“ i milicije „Progresivne socijalističke partije Liban“ (PSP) vode države Valida Džumblata koje su juče nekoliko kvartova zapadnog, muslimanskog Bejruta pretvorile u poprište žestokih uličnih borbi.

Bitke koje su izbile u ranim jutarnjim časovima počele su, kako to obično biva ovdje, incidentom koji je bio van kontrole rukovodstva ove dvije najmoćnije libanske muslimanske milicije koje kontrolisaju zapadni Beirut, olmicom „protivoticom“ dvojice saradnika PSP. Nervozni na ororu, brzi momci iz obje milicije nisu mnogo razmisljali i nezadovoljstvo da se neko „mješa“ u njihove poslove“ pretvorili su u ulične borbe nevidene od 16. aprila kad su - tada kao saveznici - gotovi likvidirati manju sunitsku organizaciju „Al Murabitun“.

Zatjeli Beirut su zbrinuti i zaplašeni jer „Amal“ i PSP u zapadnom Beirutu imaju trenutno blizu 22.000 boraca do zuba naoružani teškim, srednjim i lakiim naoružanjem, tenkovima i oklopnim transporterima.

GLAS, srijeda, 3. juli 1985.

KOMISIJA SKUPŠTINE SFRJ ZA PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE

DO POSLA I 15 GODINA

Ako se objektivno na ovom stepenu razvoja ne može osigurati puna zaposlenost, mora se bar uvesti više reda u toj oblasti kako bi se izbjegle često dramatične situacije u kojima se nalaze nezaposleni i njihove porodice

BEograd, 2. jula (Tanjug) — Sudjeli po predstavama koje upućuju Skupštini Jugoslavije, nezaposlene više pogadaju razne malverzacije vezane za dobijanje radnog mesta nego dugo čekanje na posao. Mnogo je, naime, prigovora da su konkursni namještaji, da se krše dogovori o zapošljavanju, a šire mit i korpucija. Da toga ima potvrđuju čimjenica da nisu tako rijetki slučajevi da se ne zaposli 10, 15 ili više godina.

Tako dugo čekanje na posao jedan je od najozbiljnijih problema kojima se suočava naše društvo — upozorenje je na današnjoj sjednici Komisije za predstavke i prijedloge Skupštine Jugoslavije. Rečeno je takodje da su obraćanja građana, kada se radi o nezaposlenosti, vrlo opravданa i da valja počinjati društvenu akciju za sprečavanje nezakonitih postupaka i pojave

suprotnih socialističkom moralu. Ako se objektivno na ovom stepenu razvoja ne može osigurati puna zaposlenost, mora se, insistirati su delegati, bar uvesti više reda u tu oblast kako bi se izbjegle često dramatične situacije u kojima se nalaze nezaposleni i njihove porodice. Ljudi koji traže zaposleni i pored svih teškoća došastosu strpljivo i ali traže red, poštovanje kriterijuma, koji im daju nadu, kao i da se brže eliminisu sve nepravilnosti. Mnogi od njih navode da shvataju tešku ekonomsku situaciju u kojoj se društvo nalazi, ali zahtijevaju da se utvrdi neka razumna granica čekanja na posao.

U toj tzv. razumnoj granici bilo je dosta riječi u današnjoj debati. Potpisani većine predstavki smatraju da bi nakon 5-10 godina valjalo administrativno ograničiti dalje čekanje na posao. To bi značilo da

onaj ko ispunji taj uslov mora obavezno dobiti radno mjesto. U Komisiji je, međutim, ocijenjeno da je nemoguće prihvati takо izričiti zahtjev, prije svega zbog toga što je ovo pitanje na određeni način već razrađeno odredbama društvenog dogovora o zapošljavanju, koji je usvojen proljeti. Ovim propisom, kojim se upravo uskladjuju odgovarajući akti u republikama i pokrajnjima, riješena su mnoga pitanja o kojim zavisi brže zapošljavanje.

U razmišljanjima o tome što bi se moglo učiniti da se sprječe negativne pojave prisutne u zapošljavanju čuo se zamisljeni prijedlog u vezi sa mitom. To je ideja da se primanje, ne da davanje mita smatra krvitnjom djelom. U najnovijem paketu predstavki upućenim Skupštini Jugoslavije više puta je pomenuto da se radna mesta kupuju, da to košta od 10-20 miliona (starih) dinara i da razni, "moćnici" u radnim organizacijama učenju nezaposlene tražeći novac.

**SKUPŠTINA SR BIH
ZAKAZANA ZA 12. JULI**

O DUGOROČNOM PLANU RAZVOJA

Planeri predviđaju rast fizičkog obima industrijske proizvodnje u narednoj deceniji i po prosječnoj godišnjoj stopi od pet posto

SARAJEVO, 2. jula — Predsjednik Skupštine SR Bosne i Hercegovine Šalko Oruž sazvao je zajedničku sjednicu svih vijeća 12. jula, na kojoj će direktor Društvenog zavoda za društveno planiranje Đečav Dervišić, podnijeti ekspoze o nacrtu Dugoročnog društvenog plana BiH od iduće do 2.000 godine i o prijedlogu odluke o smjernicama za pripremanje narednog republičkog srednjoročnog plana. O tome će, zatim, na odvojenom sjednicama skupštinskih domova deletati voditi rasprava.

U BiH planeri predviđaju rast fizičkog obima industrijske proizvodnje u narednih 15 godina po prosječnoj godišnjoj stopi od 5 odsto, pri čemu će se ležati u razvoju ove grane stavljeni na osvajanje novih proizvoda, posebno proizvođači na višim građama prerade, prvenstveno na bazi prerade metala, vretva i poluprivednih proizvoda.

U BiH planeri predviđaju rast fizičkog obima industrijske proizvodnje u narednih 15 godina po prosječnoj godišnjoj stopi od 5 odsto, pri čemu će se ležati u razvoju ove grane stavljeni na osvajanje novih proizvoda, posebno proizvođači na višim građama prerade, prvenstveno na bazi prerade metala, vretva i poluprivednih proizvoda.

**PROMJENE U ZAVODIMA „CRVENA ZASTAVA“
„Fićo“ odslužio svoje**

• Krajem godine prestaje pravzadnja nekada najpopularnijeg jugoslovenskog vozila

KRAGUJEVAC, 2. jula — Krajem godine u Zavodima „Crvena zastava“ prestaje pravzadnja „zastave 750“. Na traci tog vozila „zastave 101“ i „zastave 128“, kapaciteta 90.000 godišnje proizvodnje se „Jugo 55 GV“ i „GVX“ za američko tržište. Vozila, 101 i 128 proizvodnje se na traci sa dašnjeg „Juga“ čiji je kapacitet 40.000 godišnje. U „Zastavi“ ističu da su ove promjene moguće bez velikih izmjenama opreme zbog sličnosti u konstrukciji ovih automobila.

U SUSRET DANU USTANKA U SRBIJI

Dobitnici Sedmojulske nagrade

BEograd, 2. jula — Imena petnaest ovogodišnjih dobitnika „Sedmojulske nagrade“, najvećeg društvenog priznanja u Republici Srbiji, koje se svake godine dodjeljuje povodom Dana ustanka u Srbiji, saopštena su na konferenciji za štampu.

Odboru za dodjeljivanje ove nagrade stiglo je, kako rekao predsjednik Odbora dr Dragutin Tešić, 157 prijedloga, a u roku i sa potpunom dokumentacijom 140. Odbor je odlučio da se na najvišim republičkim priznanjem nagrade Rudolf Brucić, Vojislav J. Đurić, Milka Ivić, Miletia Magarašević, Mihailo Milojević, Milan Mitić, Radojko Mitić, Vladislav Močnik, Branko Petranović, Boško Petrović, Miodrag Protić, Velimir Radovanović, Zoran Radmilović, Derviš Rožaj i Petar Stevanović.

UZ CENTRALNU PROSLAVU DANA BORCA

Živi sjećanje na proletere

Žitelji Igmanskih sela susreću se sa učesnicima centralne proslave, ali njima su posebno dragi njihovi „Igmanci“, učesnici legendarnog marša izvedenog noću između 27. i 28. januara 1942. godine

je stupilo preko 20 boraca sa Igmanom i okolinom...

Slavna je prošlost ove planine i njenih gorštaka, a ona uvijek zasiđa posebnim sjajem u najtežim uslovima i vremenskim - kada se treba boriti protiv okupatora.

- Na Igman — prica Danilo Štaka — sredinom 1942. dolazi grupa boraca sa Boračkog jezera, među kojima je bio i Đemal Bijedić, koji je tada upućen u Sarajevo na dužnost sekretara Mjesnog komiteta KPJ. Igmanci borce u to vrijeme prihvatali su i uvu Lolu Ribaru i preko ove planine dopratili ga do Sarajevskog polja. Upravo u tomu — u prihvatanju i praćenju boraca raznih naših jedinica veliku ulogu, pored borbe s neprijateljem, imao je Igmanci odred...

Na slavu boraca NOR-a igman, između ostalog, posjetioce podsjeća i uredena i prošle godine svečano otvorena istorijska soba — izložba u hotelu „Igman“ koju uje otvorio prvi politički komesar Igmanskih partizanskih odreda — formiranog u ljeto 1941. — Rato Dugonjić.

Danas, sutra i posesno preko sutra, na sam dan velikog praznika — Dana borca hiljadu žitelja iz Igmanskih sela susreće se s učesnicima centralne proslave, ali njima će posebno dragi biti „njihovi“ igmanci — učesnici legendarnog marša izvedenog noću između 27. i 28. januara 1942. godine. Mnogi ih se sjećaju i danas, kada da je taj susret bio -juče. Rasputinju se neprekidno o njima, ali sjećaju se i likova i imena mnogih drugarica i drugova — proletera koji su izgubili živote u ovom jedinstvenom pohodu narodnih boraca za slobodu uistoriji ratovanja. Svojim proleterima Igmanci ovih dana široko otvaraju svoje domove i srce.

Bahrija ŠEĆERKADIĆ

PREDSEDNIŠTVO SSOJ O PRIPREMAMA ZA KONGRES

Uskoro sjednica Konferencije

PULA, 2. jula (Tanjug) — U političkoj školi Saveza socijalističke omladine Hrvatske u Fažani održana je 13. sjednica Predsedništva Konferencije Saveza socijalističke omladine Jugoslavije pod predsjedavanjem Saveza Žugović — Rijavec. U središtu pažnje bile su pripreme za 12. kongres Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, koji treba da se održi u prvoj polovini 1986. godine.

Da bi blagovremeno optočile i odgovorno se sprovdole kompleksne i uzajamno povezane aktivnosti u sklopu kongresnih priprema Predsedništvo je utvrdilo način priprema i vodenja aktivnosti za održavanje 12. kongresa. Predsedništvo će danas utvrditi i prijedlog o formiranju odbora za pripremu kongresa. To i načrt Platforme za pripremu 12. kongresa Saveza socijalističke omladine Jugoslavije biće razmatran na 4. sjednici Konferencije Saveza socijalističke omladine Jugoslavije koja će se održati u prvoj polovini ovog mjeseca.

PRIMJER ZA UGLED


Nova fabrika za mjesec dana

Kolektiv „Kopaonika“ iz Kuršumlijie prihvatio se jedinstvene obaveze da za kratko vrijeme uvođenjem načavrenije tehnologije praktično izgradi novu fabriku lesona

KURŠUMLJIA, 2. jula (Tanjug) — Vodenički kolektiv Šumsko-industrijskog kombinata „Kopaonik“ u Kuršumliji — prihvatio je za našu priliku jedinstvenu obavezu da za samo mjesec dana uvođenjem načavrenije tehnologije praktično izgradi novu fabriku lesona. U toj fabriki, kako je već do detalja precizirano, 27. jula zaustavice se mašine da bise obavila kompletna rekonstrukcija i proširenje pogona, uvela vrhunska tehnologija i kompjutersko praćenje cijelog ukupnog procesa proizvodnje veoma traženog lesonita.

Ovaj program košta 700 miliona dinara i biće ostvaren u ovom kratkom roku. Radiće se u tri smjene i već sadaju preuzimajuće radnike i stručnjake, montirajuće opreme i svih drugih učesnika u ovom poduhvatu. Do isteka mjeseca dana, biće to nova fabrika koja će, uz pomoć visokoteknologičkih kadrova i elektronike, godišnje proizvoditi 50.000 tona lesonita. Sadašnji kapaciteti te fabrike iznose 30.000 tona lesonita.

ŽETVA U VOJVODINI



Neplanirani predah koristi se da se još jednom provjeri ispravnost kombajna

(Foto-Tanjug)

Kiše zaustavile kombajne

● Prinosi sa požnjevenih parcela su veoma različiti, ali ostaje procjena o bogatom rodu pšenice

NOVI SAD, 2. jula — Žetva pšenice u Vojvodini tek što je počela — morala je zbog kiše da bude prekinuta. Žitne kombajne zaustavili su pljuskovi, neujeđenacne jačine. Za protekla 24 časa palo je od tri do 16 litara kiše po kvadratnom metru, a u istočnom Sremu i do 20 litara.

Na pšeničnim poljima, koja nije zahtijevala obiljnja kiše, žetveni radovi će moći brzo da budu nastavljeni ili dapočnu, ali će u poje-

dinim atarima u jednom dijelu Sremu biti potrebno dva-tri dana da se prosuši raskvašene njive i opadne vlažnost pšenice.

Prinosi sa prvih požnjevenih parcela su veoma različiti, ali su gotovo po pravilu te prve parcele s najslabijom pšenicom. Ostaje procjena o bogatom rodu pšenice, naročito na društvenim gazdinstvima, iako ne bi valjalo ako bi u toku žetve učestale kiše koje mogu da „skinu“ prinose.

MESIHOVIĆ PRIMIO KINESKOG AMBASADORA — Predsjednik Predsjedništva SR Bosne i Hercegovine Muniur Mesihović primio je ambasadora NR Kine u SFRJ Hsie Lięa koji se nalazio u protokolarnoj posjeti SR Bosni i Hercegovini.

Ambasador Narodne Republike Kine primio je, takođe, i predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine SR Bosne i Hercegovine Gjoko Ubiparić.

MAMULJA PRIMIO SAJEGA — Savezni sekretar za narodno odbranu admiral Branko Mamula primio je u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu zamjenika načelnika Generalštaba oružanih snaga Kuvajta brigadnog generala Abdul Aziz Sajega koji na čelu vojne delegacije borav zvanično i prijateljskoj posjeti našoj zemlji i oružanim snagama.

Susret i razgovori admirala flote Branka Mamule i gostiju iz Kuvajta protekli su u sruđenoj atmosferi, a odnosni su se na dalje unapređenje međuarmijske saradnje dviju prijateljskih nesvrstanih zemalja.

PRIJEM KOD BABANA — Član Savezne županije i predsjednik Komisije za koordinaciju saradnje između SFRJ — EEZ, EFTA i OECD dr Ljubomir Boban primio je predsjedniku Komisije Evropskog parlamenta za saradnju sa Jugoslavijom Lilezot Zider — Emerling i potpredsjedniku ove komisije Dordu Rozetu, koji borave u Jugoslaviji kao posjeti Skupštine.

U otvorenom i sruđenom razgovoru osnovna pažnja posvećena je pitanju proširenja saradnje između SFRJ i EEZ, posebno u okviru nedavno donijetih odluka na 3. sastanju Savjeta za saradnju SFRJ — EEZ na nivou ministara inostranih poslova i s tim u vezi usmjeravanje aktivnosti Evropskog parlamenta na daljio konkretnizaciju ovih odluka.

HRISTOV POLOŽI CVJEĆE NA GROB PREDSEDNIKA TITA — Istaknuti američki pisac makedonskog porijekla Stojan Hristov polozio je vjenac na grob predsjednika Tita.

Hristov je boravio u više dnevnoj posjeti SR Makedoniji. Tom prilikom uručeno mu je visoko odlikovanje — Orden jugoslovenske zastave sa zlatnim vijencem kojim ga je odlikovalo Predsjedništvo SFRJ za njegove zasluge u njegovovanju vezi Iseljenika sa otadžbinom i za jačanje prijateljskih odnosa između Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država. Hristov je bio proglašen i za počasnog doktora skopskog Univerziteta „Kiril i Metodij“.

GLAS, srijeda, 3. juli 1985.

STRANA 7

PRED POSJETU
RADOVANA
VLAJKOVIĆA
ANGOLI

Bliskost pogleda

● Posjeta predsjednika Predsjedništva SFRJ ovoj prijateljskoj zemlji je veoma značajna s obzirom na mjesto i ulogu Angole u ukupnim međunarodnim i međuafričkim odnosima, a posebno stoga što je domaćin predstojecu ministarske konferencije pokreta nesvrstanih.

BEograd, 2. jula (Tanjug) — Povodom posjeti predsjednika Predsjedništva SFRJ Radovana Vlajkovića Narodnoj Republici Angoli zvanični predstavnik SSIP-a Željko Jeglić izjavio je:

„Na poziv predsjednika Narodne Republike Angole Žozea Eduarda Duša Santuša predsjednik Predsjedništva SFRJ Radovan Vlajković će, u okviru posjeta nekim zemljama jugo Afrike, učiniti i radnu prijateljsku posjetu Angoli od 5. do 7. jula ove godine.“

To je prva posjeta predsjednika Predsjedništva SFRJ Narodnoj Republici Angoli. Smatramo da je posjeta veoma značajna s obzirom na mjesto i ulogu Angole u ukupnim međunarodnim i međuafričkim odnosima, a posebno stoga što je Angola domaćin predstojecu ministarske konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.

Očekujemo da će posjeta dati novi podsticaj daljem razvoju i unapređenju odnosa dviju nesvrstanih i prijateljskih zemalja, za šta

postoji povoljni ustroj i obostrani interes. Privrednoj saradnji i ekonomskim odnosima, s obzirom na već postignute značajne rezultate, posvetice se posebna pažnja tokom razgovora.

Imajući u vidu bliskost pogleda dvije zemlje na bitne političke i ekonomske probleme savremenog svijeta, očekujemo da će razgovori predsjednika Predsjedništva SFRJ Radovana Vlajkovića i predsjednika Narodne Republike Angole Žozea Eduarda Duša Santuša obuhvatiti i najznačajniju pitanja međunarodnih odnosa i razvoj situacije u Africi, a naročito pažnja će se posvetiti tekućem stanju na jugu Afrike, a saglasnom na mogućnosti razrješavanja problema Namibije.

Jugoslavija visoko cijeni značaj i ulogu Angole i njen doprinos miru i rješavanju međunarodnih problema. Posebno je značajna uloga ove zemlje u procesu dekolonizacije i političko-ekonomske emocijacije Afrike.“

UZ POSJETU MILKE PLANINC SSSR-u

Doprinos daljem razvoju saradnje

● Posjeta predsjednice SIV-a Moskvi može se posmatrati u kontekstu stabilnog razvoja odnosa dviju zemalja, koji predstavljaju veoma značajnu komponentu jugoslovenske spoljno-političke aktivnosti!

Praksa jugoslovensko-sovjetskih odnosa potvrdila je da razlike u gledanju na određene međunarodne probleme, kao i specifični putevi unutrašnjeg socijalističkog razvoja, nisu i ne treba da budu prepreka svestrane prijateljske saradnje.

Očekujemo da će ovi principi biti reafirmani i u razgovorima Milke Planinc s najvišim sovjetskim rukovodiocima.

U Jugoslaviji se pridaje veliki značaj razmjeri mišljenja koja će, kako se očekuje, prije svega obuhvatiti kompleks bilateralne saradnje. Osim ove, po svemu sudeći ključne teme razgovora, predviđeno je uzajamno informisanje o unutrašnjem razvoju dviju zemalja kao i razmjena mišljenja o aktualnim međunarodnim zbivanjima.

Sovjetski Savez je najznačajniji jugoslovenski spoljnotrgovinski partner. Jugoslavija želi tu saradnju da proširi i obogaciči novim, savremenim formama na dugoročnoj osnovi, da razvija specijalizaciju i kooperaciju, kao i veće prisustvo radnijim organizacijama u realizaciji pojedinih projekata u Sovjetskom Savezu. Ocenjuje se da građevinarstvo, poljoprivredno-prehrambeni kompleksi, brodogradilišna industrija i neke druge grane, pružaju povoljne mogućnosti za takve napore.

Posjeta predsjednice SIV Milke Planinc Moskvi može se posmatrati u kontekstu stabilnog razvoja odnosa dviju zemalja, koji predstavljaju veoma značajnu komponentu jugoslovenske spoljno-političke aktivnosti. U jugoslovenskim političkim krugovima se sa zadovoljstvom ističe da se odnosi dviju zemalja uspešno razvijaju u političkoj, ekonomskoj, naučnoj, prosvjetnoj, kulturnoj i drugim oblastima na principima nezavisnosti, suvereniteta, integriteta, ravnopravnosti i nemiru, uvažavanja sopstvenih puteva socijalističkog razvoja i različitog međunarodnog položaja.

Ti principi su utvrđeni u Beogradskoj deklaraciji iz 1955., kao i godinu dana kasnije u Moskovskoj izjavi. Oni su potvrđeni i u svim kasnijim susretima predsjednika Tita i drugih jugoslovenskih rukovodilaca sa sovjetskim rukovodocima.

Praksa jugoslovensko-sovjetskih odnosa afirmisala je te principi kao trajnu i nezamjenjivu osnovu saradnje, potvrdila njihov historijski značaj, vrijednost i aktualnost, čime je tradicionalno prijateljstvo naroda dviju zemalja obogateno novim sadržajima.

Dorde MILOŠEVIĆ

LIBAN

Zabrinutost zbog prijetnji

BEIRUT, 2. jula — Libanska politička i poslovna javnost zabrinuta je odlukom američke administracije da preduzme energetične mire „kažnjavanja“ Libanu za upravo okončanu 17-dnevnu oticnicu „bolaga - 27“ američke kompanije „TVA“, kada i se je bejrutski aerodrom „Izolje“, ako ne i potpuno zatvorio, „rasadnik svjetskog terorizma“, javlja Tanjug.

Tako su, namente, ovdje protumačene izjave u Vašingtonu u kojima Stejl department Libanu načinjavaju svojevrstan „rat transportnom i ekonomskom blokadom“.

KADROVSKE PROMJENE U SOVJETSKOM SAVEZU

Buran dan u Kremlju

● Juče je Vrhovni sovjet SSSR-a donio niz kadrovske odluka od kojih su neke očekivane, a druge predstavljaju iznenadenje. ● Andrej Gromik predsjednik Prezidijuma Vrhovnog sovjeta, a Eduard Ševarnadze novi šef sovjetske diplomatičke.

MOSKVA, 2. jula (Tanjug) — Danas je zaista bio buran i u Kremlju. Vrhovni sovjet SSSR donio je niz kadrovske odluke od kojih su neke očekivane, a druge predstavljaju iznenadenje. Sve je obavljeno brzo i jednolично.

Kada je na govornicu došao generalni sekretar Partije Mihail Gorbacov bio je jasno da on neće preuzeti i funkciju predsjednika. Prezidijumu Vrhovnog sovjeta, odnosno šefu sovjetske države. Njegov prethodnici na funkciji generalnog sekretara — Černjenko, Andropov i Brežnjev — obavljali su obje najviše dužnosti.

BIOGRAFIJA ANDREJA GROMIKA

Novi šef sovjetske države, predsjednik Prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSSR, Andrej Andrejevič Gromik, rođen je 18. juila 1909. godine. Već u 36. godini postao je ambasador SSSR-a u Washingtonu. U tom svrstaju učestvovanje na Jajtakovoj konferenciji, a potom i Potštepmajku.

Od 1946. do 1948. godine bio je stalni predstavnik SSSR-a u UN, a zatim zamjenik ministra inostranih poslova. Sa tog mesta Gromik je otišao za ambasadora u London, odakle se ponovo vratio u Moskvu da bi bio prvi zamjenik šefa sovjetske diplomatičke Molotova.

Ministar inostranih poslova Gromik je postao 1957. godine kada je zamjenio na toj funkciji smiljenog Šepilova. Od tada u proteklim 20 godina bio je stalno na toj funkciji.

Aprila 1973. godine postao je član Politbiroa sovjetske partije. Za prvični predsjedniku predsjednika sovjetske vlade izabran je u martu 1983. godine.

Gorbacov je kratak govor i počeo od tečinjenice: „Od 1977. godine“ — rečao je on obraćajući se depu-tatima. „Generalni sekretar CK KPSS zauzima je i položaj predsjednika Prezidijuma. U tim uslovima to je sebe opravdalo.“

PERIOD NOVIH ZADATAKA

„Sovjetski Savez“, nastavio je Gorbacov, „proživljava sada odgovoran period. Određuje se kurs za bližu i dalju perspektivu. Priprema se novi partijski program koji će usvojiti 27. kongres KPSS. Zemlja je suočena sa „cijelim kompleksom novih zadataka“. Mnogo toga zahtjeva jačanje rukovodeće uloge Partije i povećavanje efikasnosti rada Centralnog komiteta“ ...

„Centralni komitet“ nastavio je Gorbacov — „smatra da rješavanje novih zadataka koji su pred nama, zahtjeva korigovanje kako u sadržaju, tako i u formama i metodama partijske i državne aktivnosti, a i u razmještaju kadrova u centru i na lokalnim nivoima“.

„Jučerašnji plenum CK KPSS“ — rečao je zatim Gorbacov — „zauzeo je stanovište da generalni sekretar Partije treba da se posveti u prvom redu radu, predstojecu partiju i akcijama“.

Poslije tog on je za novog predsjednika Prezidijuma Vrhovnog sovjeta predložio Andreja Gromika. Što je propriječno snažnim aplauzom.

„Ime druga Gromika“ — rečao je Mihail Gorbacov — „dobro je poznato u našoj zemlji i izvan njenih granica. On je istaknuti politički radnik i jedan od najstarijih članova partije, daje značajan doprinos i razradio unutrašnje i spoljne politike“.

Novi šef sovjetske države Gromik obratio se zatim deputatima kratkim govorom. Zahvalio je prvo

Gorbacovu na riječima i rekao da nije „njegov da procjenjuje vlastiti doprinos“. Dodao je da je uzbuđen povjerenjem koje mu je ukazano.

Tako je SSSR dobio 12 po redu šefu države.

Pošto je Gromik razriješen svojih dosadašnjih funkcija u vlasti — prvični zamjenik predsjednika vlade i ministra inostranih poslova, predsjednik sovjetske vlade Tihonov predložio je za novog ministra inostranih poslova Gružicu Eduardu Ševarnadžu, juče izabranog za člana Politbiroa CK KPSS.

IZNENADENI POSMATRAČI

Može je to mogao da pretpostavi da će 57-godišnji sekretar CK Gružiske partije biti predložen na tu funkciju.

Prije reagovanje stranih posmatrača u Kremlju bilo je da izbor Ševarnadža predstavlja apsolutno iznenadenje. Druga reakcija bila je u pitanju da li to znači nagovještaj određenih promjena u uspoljoprivrednom kursu Sovjetskog Saveza?

Prema mišljenju jednog broja inostranih posmatrača, za sada je teško govoriti u nekim čvrstim kategorijama, ali se može očekivati da će novi čovjek na čelu sovjetske spoljne politike svakako, pored kontinuiteta, unijeti i nešto novo. To „novo“ vezuje se za određene nagovještaje napuštanja „bipolarizacije“ u svjetskoj politici, odnosno apolitog prioriteta kojeg danas za sovjetsku spoljnu politiku ima relacija sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uostalom, to je prije izvjesnog vremena nagovještio i Gorbacov kada je rekao da su odnosi sa SAD „svakako značajni“ ali da se time ne iscrpljuje, čitava međunarodna aktivnost sovjetske spoljne politike.

NOVI ŠEF SOVJETSKIE DIPLOMA-TIKE

Novi šef sovjetske diplomatičke države Eduard Amvrosijevič Ševarnadža rođen je 1928. godine i po nacionalnosti je Gruzin. Završio je najprije partisku školu, a zatim pedagoški institut. Bio je komosomski i partijski radnik, a od 1965. do 1972. godine bio je ministar unutrašnjih poslova Sovjetske Gružiske Republike, sa funkcije došao je na funkciiju prvega sekretara Gradskog komiteta partijske za Tbilisi, odakle je poslije nekoliko mjeseci — u septembru 1972. godine — izabran za prvični sekretar CK KP Gružije.

Cian CK KPSS postao je tek četiri godine ka-



sniye. Od novembra 1978. godine bio je kandidat za člana Politbiroa, a juče je na plenumu Centralnog komiteta izabran za člana sovjetske partije za Tbilisi, drugi.

U istoriji sovjetske Partije i države Eduard Ševarnadža je poslije Staljina drugi Gruzin koji je postao član Sovjetskog partijskog i državnog vrha.

Cian Politbiroa CK KPSS Jegor Ligajčev predložio je zatim Vrhovnom sovjetu da za člana svog Prezidijuma izabere Mihaila Gorbacova. On je to objasnio neophodnošću jačanja tog najvišeg sovjetskog predstavninskog tijela, i potrebot da generalni sekretar Partije bude član Prezidijuma. Prijedlog je naravno, jednoglasno prihvaćen, kao i niz drugih prijedloga za izbor novih članova u Prezidijum Vrhovnog sovjeta na mjesto članova koji su otišli u penziju, kada je to juče objavljeno za člana Politbiroa Grigorija Romanova.

BORAVAK
JUGOSLOVENSKIE
DELEGACIJE U
TANZANIJI

DAR ES SALAM, 1. jula (Tanjug) — Predsjednik Tanzanie Džulius Njerere priredio je sinoć svečanu večeru u čast predsjednika SFRJ Radovana Vlajkovića i članova jugoslovenske delegacije. U toku večere razmjenjene su zdravice.

Predsjednik Tanzanie Njerere u zdravici sa jugoslovenskom delegacijom izjavio je: „veliki doprinos Jugoslavije posljednjih mjeseci, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska posjeta, od kojih se očekuje, prije svega rješavanje međunarodnih međusobnih i istovremeno sa vremenom i akademskim razgovarama, a u posljednjih mjesecima, njenog napora da doprinese idejama sporazujevanja i produbljivanja dialoga na našem međunarodnom planu. To će biti politička, a ne rutinsko-ekonomska

POSJETILISMO „GALERIJU '43“ U JAJCU

GALERIJA POZNATIH I PRIZNATIH

•U novootvorenom i reprezentativno opremljenom izložbenom prostoru likovnoj publici prikazana djela velikog broja slikara i grafičara

JAJCE, jula - Postojanje Banjaluke koja održanje ima prodajnu galeriju, u Bugojnu, koje je imao od prešle godine, sada i Jajce otvara svoj likovni izlog. Riječ je o tome da je Muzej AVNOJ-a prije nešto više od mjesec dana otvorio u Zanatskom centru - dake, u starom urbanom jezgru i najinteresantnijem dijelu grada na Vrbasu (Pivljevo) „Galeriju '43“, čije aktivnosti počele na najbolji mogući način.

Objekat Galerije, čije je prilagodavanje novoj namjeni stajalo investitoru više od 15 miliona dinara raspolaže sa oko 160 kvadratnih metara korisnog prostora. Taj prostor je podijeljen u dva dijela. U prvom se predaju izložbe dobitnika najvišeg društvenog priznanja u našoj zemlji - Nagrade AVNOJ-a, dok se u drugom nalazi prodajna galerija, u kojoj svoja djela nude na uvid (i prodaju) likovni stvaraoci, već afirmisani u zemlji i inozemstvu.

Evo što o tome kaže kustos Ljubo Jarčev:

-Kao što je poznato, akademski slikar i grafičar Božidar Jakac iz Ljubljane poklonio je našem gradu, odnosno Muzeju i zasjedanju AVNOJ-a dio svojih djela, među kojima su portreti istaknutih ličnosti naše revolucije. Stoga smo računali da ovaj prostor prilagodimo funkciji stalne postavke njegovih djela. Ali, pošto autor nije bio zadovoljan objektom, a prije svega lokacijom, odlučili smo da objekat prilagodimo za organizovanje izložbi dobitnika Nagrada AVNOJ-a dok je dio prostora uređen kao prodajni, pa sada ovdje svoje radove nude tri desetak slikara, grafičara i vajara.

Na čemu se zasniva konцепциja „Galerije '43“ i kako će ona dalje egzistirati i poslovati?

-Prije svega, htio bih da naglasim da je ovim prostorom tokom maja i juna svoje radove izlagao Milivoj Nikolichev, slikar iz Novog Sada, inače dobitnik Nagrada AVNOJ-a, kao i 18 drugih dobitnika uglednih nagrada za crtež, akvarel, grafičku, pastel i radove u ulju. Kasnije će „Galerija '43“ predstaviti i druge stvaraocu, dobitnike ovog društvenog priznanja. U međuvremenu, pratite se savremeni trendovi u slikarstvu, pribavljajte kamerne izložbe, pokušati da se okupe likovni stvaraoci iz Jajca i dati im mogućnost da ovdje izlažu svoja djela.

-A šta je sa prodajom umjetničkih djela?



Iz prodajnog dijela Galerije

-Od otvaranja galerije, dakle za nešto više od mjesec dana, u prodajnom dijelu Galerije ostvaren je promet od oko 150.000 dinara. Za početak to je zaista dobro. Jer, ovdje se još nisu navikli na ovakvu instituciju, pa je valja negovati i propagirati njenu djelatnost. Vjerujemo da će prodajni dio „Galerije '43“ opravdati u potpunosti svoje postojanje i obezbijediti egzistenciju na bazi čista računica.

Kasnije, razgledajući radove što se nude našem okruhu (i na prodaju) vidjeli smo slike i grafičke Milice Milana Jagodinskog, Aleksandra Janovića, Mirejane Stojanović-Vojnović, Dorde Ristovića, Branislava Markovića, Mladenе Šrbinović, Ana Ristić, Aleksandra Jeremića-Sive, Milomira Denića, Jadrne Veljković, Milovanu Blaževiću, Dragana Ivošević, Zagorke Pejović, Ljiljane Trajković, Ivana Tatomirović, Vesne Marković i drugih likovnih stvarača iz Beograda i Novog Sada.

S. PUŠAC
D. MOMČILOVIĆ



TRAGOVI RIMLJANA

CAPLJINA, jula - Vrlo vrijedan arheološki kompleks, nedaleko od Gabele predstavlja i rimska vila čiji su ostaci otkriveni u Mogorjelu kod Capljine. Ova vila smještena je na mjestu gdje su vec ranije bila locirana stanica ljudi koji su živjeli u dolini Nerete. Ostaci vile udaljeni su samo 2 km od mjestu Gabele gdje je po meksičkom naučniku Prajusu bila legendarna Troja.

Naslik: ostaci zidova i buhar u staroj rimske vili u Mogorjelu. H. D.



„SVE ŠTO OKOM VIDI...“

GRADACAC, jula - Stevo Radusin (na slici), 64-godišnji pensioner, ne dosaduje se od kada je u penziji. Za njega kažu da može rukom da napravi sve što okom vidi. Od komada drvenačike Stevo izraduje tamburice, gusele, noževe „koricače“, bukare, blanje, bačvice i sve drugo što simbolizuje njegov rodni kraj.

Cika-Stevo sa ponosom piće kako je, sjevremeno, za vrijeme trodnevnog boravka u Lici, drugi put pokazao veliko interesovanje po suvenirima, pa mu je autor poklonio nož, ognjište, mašicu za loženje vatre i kremen.

S. K.

UPISI NA FAKULTETE I VIŠE ŠKOLE U BA-NJALUCI I BIHAĆU

Bolje znanje ili...

•Rezultati kvalifikacionih ispita na većini visokoškolskih organizacija su mnogo bolji nego ranijih godina, ali je još rano donositi zaključke o tome da li svršeni usmjerjenaci vole znaju, ili su oslabljeni kriteriji na testiranjima

BANJALUKA, 2. jula-Medicinski fakultet Univerziteta „Duro Pucar Star“ u Banjaluci i ove godine drži rekord po broju prijavljenih za upis u prvu godinu - 451. Već poslige prvog kvalifikacionog ispita su je ispunio plan od stotinu brusaca, a morao je da bez indeksa ostavi i pet svršenih srednjoškolaca koji su uspešno položili test.

-Na Pravnom fakultetu je te „srce“ bio čak 141 kandidat, koji je položio kvalifikacioni ispit, ali će indeksi morati negdje drugdje da potraže. Ekonomski fakultet će morati da vrati dokumente šešnastorici onih koji su zadovoljili uslove. Viša ekonomска škola u Bihaću petorici, a pedagoška akademija čak osamdesetorici.

Na ovoj visokoškolskoj organizaciji je ostalo šesnaest praznih mesta na grupi za matematiku i fiziku, gdje je od 25 prijavljenih samo 14 uspješno položio ispit.

Ne samo da je Tehnološki fakultet i dalje najnezananimljiviji u buduću studente, jer se na njega prijavilo samo 66 kandidata, nego je i prijemni ispit pokazao najtanje rezultate - položio ga je samo 15 svršenih srednjoškolaca. Tako ovdje imaju još 185 mesta, pa će biti potrebne, vjerovatno, još dva upisna roka.

Mašinskom fakultetu je ove godine izgleda „odoč krenulo“. Jer, otkako je pre nekoliko godina kvalifikacioni ispit postao obvezan, nije se desilo da već poslige prvog roka ispunivši više od četiri petine planiranih mesta. Ovdje će u septembru u klupe

sjesti 250 studenata prve godine, a već je 220 steklo pravo na indeks, od 290 kandidata koji su se prijavili.

Stvari nešto lošije stoje na Elektrotehničkom fakultetu, gdje će se poslige junakog upisnog roka upisati polovina (146) od planiranog broja studenata (280), mada ih je dvostruko više izšlo na prijemnu provjeru znanja. Ipak, najčešće će biti na Višoj tehničkoj školi u Bihaću koja će, da bi upisala planirane dvje stotine studenata, morati da nade još 177 kandidata koji su u stanju da položi kvalifikacioni ispit. Kažemo načore, mada je stanje bolje nego na Tehnološkom fakultetu, jer je ovdje test iz elementarne matematike polagalo čak 220 svršenih srednjoškolaca, a položio tek jedan više od desetine.

Zaključke je teško donositi. Jedno je, ipak, uočljivo rezultati upisa su ove godine mnogo bolji nego ranijih. Da li je u pitanju smanjenje kriterija ili boljeznanje svršenih usmjerjenjaka, počinjeće tek vrijeme.

Liste prijavljenih, više nego liste onih koji su stekli pravo na upis na visokoškolske organizacije, pokazuju da su se mladi počeli okretni protivodnim zanimanjima. Ipak, sudeći potom da je na dvije stotine mjesta Ekonomskog i Pravnog fakulteta konkursalo više od 450 studenata, jašno je da je kresanje planova, prije nego svijest budućih studenata, učinila svoje i da visoko obrazovanje pokušava drapati nastojanje društva u cijelinu.

S. SILJEGOVIĆ

ZAMKE „MASOVNE KULTURE“

„Socijalizirajuća“ funkcija propagande

•Propaganda predstavlja nastojanje kojim se kontrolise mišljenje, shvatnje, pa i ponašanje čovjeka. Ova funkcionalna uloga propagande postaje totalna - obuhvata sve sfere čovjekovog života

Pod propagandom (lat. propagare - rasprostraniti, raspršiti) može se podrazumijevati postupak širenja određenih političkih ideja i shvatnja i njihovog uticaja na svijet i ponašanje individua. U tom pogledu propaganda se razlikuje od reklame: kod reklame neposredno je određujući ekonomski cilj, dok kod propagande politički cilj - edukacija i „socijalizacija“. Ali, u sushini, i reklama i propaganda ispunjavaju osnovni cilj: obrazovanje i integriranje individua u sistem.

Postojanje propagande označava činjenicu da se egzistencija vlasti ne može isključivo temeljiti na represiji, sili, prinudi i nasilju, nego i na onome što se zove pristanak. Vladavina predstavlja jedinstveno pristanku i pristanku kao „intelektualno-moralnog upravljanja“. Pomjeru propagande prinuda obvezuju sebi pristanak. Propagandom se ostvaruje nivo hegemonijske moći. Sam Marks je svojevremeno isticao da su mali (obrazovanje, nauka, filozofija, moral, kultura, itd.) i pozitivnim (identifikacija sa grupom, društvom, nacijom, tradicijom) stereotipima. Propaganda se predstavlja istinitom informacijom, a njeni nosioci smatraju da su predstavnici nosioci istine. Apsurd je time veći što je evidentno da se s promjenom sistema, s promjenom nosilaca propagande, mijenja i duh propagandne informacije. Stoga je neophodno reći da je „velika pogreška postaviti se na stanovište jedne linije progresivnog pokreta, po kojem se svaka nova

tekovina skumira i postaje premisa novih tekovina: ne samo da su linije mnogostruke, već se i u „naprogradnjuju“ liniji javlja ko-rez nadzorovanja“ (Gramš).

Apriorne „istine“

Kao „jednodimenzionalnu“ informaciju, propaganda u suštini obavlja proces tzv. „pranja mozgova“. Ona hoće da otkloni čovjekova ubjedjenja nastala kao rezultat njegova vlastite autonомнog traganja za istinom svijeta. Time se ona suprotstavlja subjektu, suprotstavlja se čovjekovoj autonomiji. Propaganda pokazuje da se čovjekovo postojanje ne može odvojiti od postojanja sistema: čovjek je u funkciji sistema i bez njega nije „ništa“. On je vrijedan u mjeru u kojoj je dio sistema, u mjeru u kojoj ima određenu funkciju i ispunjava određenu funkcionalnu ulogu.

Konzervativnost propagande ogleda se u činjenici što ona širenjem određenih apriornih „istina“ i konacnih formula, oticanja kritičku misao, pa na taj način obavjuje potrebnu funkciju konformističke integracije individua. Osvrnuteći integrativne uloge očvaruje se hegemonija vladajuće grupe.

Time je postupak kontrole ostvario svoju ulogu, a konformizam je postao način života, određenim kulturnim modelom "postao je „masovna kultura“.

Braco KOVACEVIĆ

POŠTA U MJESNOJ ZAJEDNICI MEJDAN ZAVRŠENA 15 DANA PRIJE ROKA

NOVIH 10.000 BROJEVA

- Za nešto više od sedam mjeseci radnici Građevinske radne organizacije „Vrbas“ obavili sve radove na objektu nove zgrade pošte u Ulici Kasima Hadžića - Nova telefonska centrala kapaciteta 10.000 pretplatničkih brojeva pokrivaće područje mjesnih zajednica: Međan, dijela Starčevice, Hiseta, Čair, i Gornjeg Šehera.


Juče (u utorku 2. jula) izvršen je tehnički prijem pošte u mjesnoj zajednici Međan. Građevinari Radne organizacije „Vrbas“ iz Lataša uspeli su u rekordnom roku za više od sedam mjeseci da obave sve radove na objektu ukupne korisne površine od 600 kvadratnih metara. Dovršenazgradna u Ulici Kasima Hadžića završena je 15 dana prije roka. Svi radovi kostali su investitoru Radnu organizaciju PTT saobraćaja „Banjaluka“ oko 60 miliona dinara.

„Ovaj objekat rekonstrukcije graden je u sklopu ukupnog investicionog programiigradnje PTT kapaciteta u Banjaluci - kaže Žarko Kragulj, rukovodilac Službe razvoja i investicija. Nova rejonjska automatska centrala je kapaciteta 10.000 priključaka sa 796 vodova. Moram da istaknem da je zgrada nove centralne počela da se gradi u najnepovoljnijim vremenskim uslovima. Nismo vjerovali da će sv

radovi da se završe i do kraja 1985. godine. Međutim, radni ljudi izvodača radova GP „Vrbas“ su nas ugodno iznenadili i, evo, 15 dana prije roka nam predali kompletno završen objekat.“

Zanimljivo je spomenuti da je u toku izvođenja radova u znatnoj mjeri povećan obim gradnje, ali to na sreću investitoru ni najmanje nije opteretilo rokove. Kompletan objekat je u potpunosti tehnički primjeni i već sada može bez problema da se koristi.

„Zahvaljujući izuzetnom angažovanju naših radnika uspeli smo 15 dana prije roka da završimo sve radove - ističe Slavko Radman, tehnički rukovodilac objekta. Znanih problema imali smo sa infrastrukturom. Novi objekat je smješten između zgrada i privatnih posjeda, na skućenom prostoru. Da nije bilo svega ovoga, radove bi sigurno završili i dva mjeseca prije roka.“



Novi objekat pošte u Međanu

Kao kooperanti u gradnji objekta su učestvovali OOUR-i „Energo-monta“, „Termomontaža“ i „Hidromontaža“ iz Banjaluke, te „Vlado Četković“ iz Zagreba i „Alumina“ iz Škender-Vakufa.

„Zgrada koju su projektovali

Boro Kotek i Darko Klak iz Projektnog zavoda „Plan“ je naijenskog tipa i služiće za smještaj telefonske centralne - riječi su Steve Kovačevića, rukovodioča Službe TT saobraćaja. Centrala će pokrivali telefonske pretplatnike napodručju: Međan, dijela Starčevice, Hiseta, Čair i Gornjeg Šehera. No preplatnici za ovih područja mogu telefonske priključke da očekuju već sredinom 1986. godine.


Početkom decembra 1985. godine treba da počne montaža naj-

savremene opreme koja se u ovom momentu proizvodi u Jugoslaviji. Proizvođač, isporučilac i montažer je tvornica telekomunikacionih uređaja „Nikola Tesla“ iz Zagreba.

„Moramo istaći da je ovakva građna najkonkretniji primer realizacije dugoročnog programa ekonomske stabilizacije i to na području investicionog građenja - zaključuje Žarko Kragulj. Vrijeme je za sve nas najdragocjenije, o kvalitetu radova da i ne govorim. Sada smo u mogućnosti da bez problema najstudičnije pristupimo pripremama za montažu telefonske centralne od 10.000 pretplatničkih brojeva.“

M. JOKSIMOVIĆ

OKOM KAMERE



ANTI REKLAMA

Svojevremeno je ovaj nakrivljeni metalni panos, koji se nalazi na travnjaku preko puta Elektrotehničkog fakulteta, postavljen u reklamne svrhe. Sada se na njemu s jedne strane jedva nazire koga predstavlja, a na onoj nakrivljenoj strani se uz

mao saginjanja može jasno vidjeti da pripada PBS Osnovnoj banci Banjaluka. Ne vjerujemo da djelomično ispisani može služiti i kao polureklama, nego samo kao antireklama.

Snimio D. RELJIĆ

PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA BORCA

Temeljac za novu željezničku stanicu

Već neko vrijeme održavaju se u Banjaluci aktivnosti kojima se ove godine obilježava 4. juli - Dan borca. Od narodnog zabora u Piškavici do današnje dojde povelje Skupštine opštine Banjaluka 1945-1985. godine održaće se čitav niz sportskih manifestacija u okviru turnira Kup bratre Podgornik, a podijeljena su i mnoga priznanja: OV SS, kao i diplome političkih škola.

Trećeg jula dodjeliće se povelje OO SUBNR-a, u domu JNA, a u 13 Casova biće položen kamen temeljac za novu željezničku stanicu.

U 19 časova svečano će biti položeni vijenci na Partizansko spomen-groblje, na Spomen

palim Kraljnicima na Šehitluci, i na spomenik palih boraca. Iste večeri, borci NOR-a posjećuće kasarne Jugoslovenske narodne armije.

Na Dan borca, na poligonu OŠ „Kasim Hadžić“ održaće se turnir u malom nogometu. Istog dana kreću put Igman rezerve vojne starješine Vojvodine i Banjaluke, a 6. jula, biće u Skupštini opštine dodjeljena priznanja OK SSRN - Srebrna značka sa Poveljom. Sutradan, 7. jula, održće se u Verićima i Bronzanom Majdanu narodni zborovi. U okviru obilježavanja Dana borca, otvorice se 11. jula radna akcija „Banjaluka 85“.

D. S.

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U MJESnim ZAJEDNICAMA

ZAKON ODLAŽE RADOVE

- Zbog izmjene zakonskih propisa, oko finansiranja Izgradnje infrastrukture u mjesnim zajednicama, mnogi radovi su odloženi, lako su obezbijedena značna finansijska sredstva

U novembru prošle godine raspisan je konkurs Samoupravne interesne zajednice za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost za izgradnju infrastrukture. Način finansiranja je bio veoma povoljan, jednu trećinu je obezbijedila mjesna zajednica, a druge dvije SIZ i opštinski samodoprinos, pa se prijavio veliki broj zainteresovanih. Konkurs je završen u februaru, izvršena je raspodjela sredstava i u junu je planirano da se počne sa izgradnjom. Međutim, tada je došlo do problema. Krajem decembra 1984. godine izšao je Zakon po kojem SIZ ne može izdvajati sredstva iz tekućeg priliva, nego tek na kraju godine po završnom računu. Primjena ovog zakona je počela od 1. januara ove godine. Niko se na ovo nije obazirao za proteklih pet mjeseci, već kad je trebalo početi sa gradnjom došla je zabrana.

„Mi smo ugovorili pripremili, ali izgradnja, vodovod, kanalizacija, puteva, za što je porebna građevinska dozvola, ne može se graditi.

Ovim Zakonom izuzeta je stambena izgradnja i opravka, dovršenje ili rekonstrukcija infrastrukture. Veliči je pritisak od strane mjesnih zajednica, naročito Ada gdje je dosta velika investicija za gradnju kanalizacije, zatim Hiseta II, Budžaka III i IV, Zalužana i drugi. Ovaj problem je došao do republičkih organa, aki dođe do izmjene Zakona, onda će to trajati najmanje mjesec, a najviše dva mjeseca nam je Sofija Grbić iz Zavoda za izgradnju Banjaluke.

Ukoliko i dove do promjene zakona proći će ljeti, vrijeme kada se ove akcije i rade. U Zavodu su nam rekli da bi u tom slučaju angažovali više radnih organizacija da bi se što više posluša u ovoj godini uradio.

I dok su radni ljudi i građani prikupili sredstva putem lokalnog samodoprinosu, odvajajući od ionako teških uslovaživot da bi dođeli vodu ili priključili se na kanalizaciju, dole su odgovorni mirno sjedili. Zar se ovaj zahtjev za

promjenom nije mogao poslati u drugom ili trećem mjesecu, da seto sve sredi do početka građevinske sezone, a ne da dragocjenovrijeme prolazi?

U Filijali SDK Banjaluka rekli su nam da ovaj problem za koji dan treba da se rješava i u službi društvenog knjigovodstva Sarajevo i u Centralu u Beogradu.

– Izgradnja kanalizacione mreže na području naših mjesnih zajednica za ovu godinu iznosi preko 30 miliona dinara. Sredstva su obezbijedena, ali se ne mogu koristiti. Ako to ne uradimo ove godine, dogodine ta ista dužina će koštati više od 50 miliona dinara, a ko će ta sredstva obezbijediti, ističe Lazar Malešević, predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Ada i dodaje da je veliki pritisak učesnika samodoprinosu na mjesnu zajednicu, jer je rečeno da će radovi početi u junu.

– Doznali smo da su ovi problemi u Banjaluci i Mostaru, a da su drugi gradovi izgradnju infrastrukture regulisali drugačije. Pokušali smo sredstva prikupljena za ovu izgradnju prebaciti na štendiju i da dobijemo kamate, bar da donekle ulazimo rast cijena, ali i to nije dovoljeno, kaže Ranko Ikalović, referent u Mjesnoj zajednici Ada.

Z. ŠLJIVIĆ

NEPOSLOVAN I NEKO-REKTAN ODNOŠ „AUTO-PREVOZA“ PREMA PUTNICIMA

Karte za stanjanje

Početak sezone godišnjih odmora manifestuje se nizom detalja, a između ostalog i prepunim autobusima - posebno na linijama prema moru. Ljeto, za mnoge je prilika da se dobro zaradi, često po svaku cijenu. To najbolje osjeće korisnici raznih usluga.

Autobusi saobraćaj u našoj zemlji već duže vrijeme je na udaru kritike. To međutim, po svemu sudeći malo pomaže da se uočeni nedostaci brže otklanjanje. O poslovnom moralu može se voliti računa. Bitno je ostvariti cilj, dobiti zaradu, pamakar i na štetu putnika.

Drastičan primjer nekorektnog odnosa prema putnicima dogodio se u pondjeljak uveče na banjaluckoj Autobuskoj stanici. Autobus „Autoprevoz“, na liniji Zagreb - Banjaluka - Dubrovnik, u Banjaluku je stigao na vrijeme. Ka moru je, međutim, krenuo s malim zakašnjenjem. Razlog: oko 30 prekobrojnih putnika - sa kupljennim, ali duplim kartama. Vozac i konduktor, teško su mogli naći riječi pravdanja za propust službe koja prodaje karte. Naden je kompromis. Svi putnici s duplim kartama primljeni su u autobus. Pored 45 kojih su sjedili, oko 30 ih je stajalo, tako da je vozilo licilo na prepuni lokalni autobus. Ni na jednom liniju nije bilo vodjene. Svakom je bilo jasno da će teško na nogama provesti noć, odnosno dugih devet sati vožnje.

Za ovaj propust svakako su krivi službenici koji prodaju karte. Oni vjerovatno nisu neće odgovarati. Propust je načinio i „Autoprevoz“. Novc od prodanih duplih karata ide u njegovu kasu. Umjesto sjedišta - putnicima je obezbijedio stajanje. A oni su sve platili: vožnju, staničnu uslugu i rezervaciju sjedala. Morao je zbog toga banjalucki kolektiv da za 30 putnika na ovu liniju posašće jedan autobus. Pogolovo, što se „incident“ dogodio u Banjaluci, gde je bilo prilikе da se greška popravi. To se nije desilo, jer ipak je zaradavačka kada jednim autobusom putuje - blizu 70 putnika. Zaboravilo se pri tome i na bezbjednost ovih ljudi. Ako nizašto drugo, zbog ovog bi neko morao odgovarati.

M. KISJAN



SA ŽIRIJEM AKCIJE „KAKAV TURIZAM ŽELIMO“ U ČELINCU

Prespavaj i idi

● Osim onih uobičajenih ugostiteljskih usluga posjetiocima Čelinka se ne može ponuditi ništa drugo ● NI rijeka Vrbanja zbog neuredenih plaža nije atraktivna za goste

Veliki gubici, loša usluga i neljubaznost osoblja donedavno su karakterisali ugostiteljstvo i turizam u čelinackoj komuni. Kada su u našoj radnoj organizaciji uvedene mјere pružne uprave, srušeni su krenule nabavke. Izmjenju se odnos prema radu i poboljšana usluga pa se i gubici znatno smanjuju, objavlja Predrag Jokšić, upravnik u hotelu „Turist“ u Čelincu.

I zaista gubici se smanjuju i u ovoj radnoj organizaciji očekuju da će pro polugodište ove godine završiti uspješno. Međutim, od organizovanog bavljenja turizmom ovdje kao i u mnogim bosanskohercegovačkim komunama još zadugo neće biti ništa. Čelinacki ugostiteljski radnici sada gostu mogu ponuditi sve ugostiteljske usluge (jelo, piće i prenocište) ali ništa drugo što bi ih zainteresovalo i natjeralo da se bar koji dan duže zadrže u ovom gradicu. Ovako najčešće dolaze turističke

grupe koje u Banjaluci ne pronađu konacište, prespavaju noć - dve i to sve.

OCJENE

U akciji „Kakav turizam želimo“ Čelinc je od mogućih 100 bodova sakupio samo 53,1 bod. Najviše ocjene žiri je dodijelio za čistoću i urednost grada i održavanje spomenika, a najnižu za unošenje novih sadržaja vaspansionske potrošnje čime se u Čelincu zaista ne mogu povrhlati.

Istini za volju ni priroda se baš nije potrudila da Čelinčanima daruje nešto što bi bilo atraktivno za goste, ali i ono što imaju ne koristi se značajki. Rijeku Vrbanju bar u ljetnjim mjesecima mogla bi biti privlačnija

za kupace. Međutim, šta vrijedi kad se o njoj i njenim obalama ne vodi računa. Svjetsko te nebrige je i ugostiteljski objekat „Plaža“ koji je nekad imao predvnu izbetoniranu plažu, a sad se na tom mjestu od trave korova i smeća riječi ne može prići.

Tako bi se malo volje i nešta razumljivo izgled. To je izostalo, jer neki Čelinčani razmišljaju o nekim krunijim investicijama. Zanose se s idejama kako će nekad u neposrednoj blizini hotela „Turist“ sagraditi sportsko-rekreacioni centar sa bazenima i svim ostalim pratećim sadržajima. Kada bi se to napravilo, sigurno bi se ugostiteljski pa čak i turistička ponuda znatno poboljšala. Međutim, za to su neophodni značajni sredstva koja sigurno u ovoj opštoto bespariče neće biti lako obezbijediti. Čini se zato mnogo prirodnijim da se dok se ne smogne snage za jednu ovaku investiciju, turistima učini dostupnim ono što već u Čelincu imaju, a to je rijeka Vrbanja.

V. DUBOČANIN

BIHAĆ

SVE SPREMNO ZA UNSKU REGATU

Ovogodišnja 21. po redu Unska regata, koja počinje 11. a završava 14. jula starta u Martinbrodu a cilj je u Bosanskom Novom.

Na ovogodišnjoj regati očekuju se poređ reprezentacije Jugoslavije i takmičari iz 11 evropskih zemalja. Dosad su se prijavili predstavnici Italije, Austrije i S.R. Njemačke. Na prolaznim mjestima za učesnike će se priređivati kulturno-umjetnički program, a do početka regate sve opštine i mjesne zajednice organizovati čišćenje i uljepšavanje svojih mesta.

F.P.

BELGIJA

JUGOSLAVIJA „U MODI“

BRISEL, 2. jula (Tanjug) — Potražili, preko milion Belgijanaca je, krenulo prošlog vikenda u južne krajeve Evrope, od kojih oko 150 hiljada u Jugoslaviju. „Turizam je kao i ženska moda“, ističu belgijski turistički operatori i dodaju: „a vi ste sada u modi“.

Dругim riječima, Jugoslavija je, kao „turistička mēka“ ugrozila tradicionalno odredište Belgijanaca: Francusku i Španiju. Naravno, ne u apsolutnim brojkama, ali procenatno - svakako. Naime, godinama u

zapečku, belgijski turisti su već prošle godine zauzeли osmo mjesto na listi stranaca koji najbrojnije ljetuju u Jugoslaviju. Ove godine, kako ističu u našem turističkom predstavništvu u Briselu, Belgijanci će učvrstiti, ako ne i poboljšati, tu poziciju. Naime, prema riječima šefice našeg Turističkog biroa u Briselu Danice Momićlović, trenutno se obraćaju za informacije o mogućnostima ljetovanja u Jugoslaviji - dovrstoku više Belgijaca nego prošle godine koja je bila rekordna.

AEROZAGABENJE

Premda podaci dobiveni od banjalučkog Instituta zaštite za 1. 12. jun 1985. godine, koncentracija sumpor-diksida po kubnom metru izmjerena je u Centru 48, Boriku 86, a u Mejdanu, Vrbanji, Česmi i Delibašinom selu, takođe su zanemarljivo, jer dozvoljena gornja granica kratkotrajne koncentracije iznosi 500, a dugotrajne 150 mikrograma.

Koncentracija čadi po kubnom metru izmjerena je u Centru 37, Boriku 29, a na ostalim mјernim mjestima u Mejdanu, Vrbanji, Česmi i Delibašinom selu, takođe su zanemarljivo kolичine koncentracije. Dozvoljena gornja granica i kratkotrajne i dugotrajne koncentracije 15 mikrograma.

Snimio: H. DELIĆ

POČITELJ – GRAD MUZEJ

Počitelj, gradić u dolini Neretve, smješten uz magistralni put koji od Sarajeva vodi preko Mostara ka Jadranu, u ove ljetne dane osim mnogobrojnih turista koji svakodnevno obilaze ovaj grad - muzej, pružaju gostoprimstvo i slikarima... Naime, u Počitelju već desetinjak godina djeluju likovna kolonija. Mnogi slikari provode po desetak dana u ovom gradu za koji kažu da sam izgleda "kao uljana slika..." Na fotoštu: POČITELJ neširočna inspiracija mnogih slikara...



U BAŠTI STAROG DOMA JNA 3. JULIA

POČINJE KULTURNO „LJETO“

● Programi ovogodišnjeg kulturnog „Ljeta“ počinju 3. jula u bašti starog Doma JNA bez zvaničnog otvaranja, uz učešće banjalučkih književnika i amaterskih ansambala, a skromni sadržaji biće obogaćeni učešćem i dva inostrana

hora iz Belgije i SAD

U bašti starog Doma JNA danas, 3. jula biće otvoreno banjalučko kulturno „Ljeto“. U programu učestvuju članovi banjalučke podružnice Udrženja književnika Ismet Bećir, Sreten Vučković i Nikola Vučković, ženski vokalni ansambl „Karla Rojc“, Banjalučanke „Mješoviti hor, „Pelagice“ i Gradske orkestar.

U okviru „Ljeta“ biće otvorene izložbe i stalne postavke u organizacijama u kulturi - u Muzeju Bosanske krajine, Domu kulture, Umjetničkoj galeriji i kako je predviđeno u Državnom domu „Međan“. U organizacijama centra za film i širene filmske kulture ispred Umjetničke galerije biće održane projekcije filmova, a muzičko-folklorni programi amatera odražaće se svakog četvrtka u staroj bašti Doma JNA u 20 i 30 dok će za učesnike savezne radne akcije u Banjaluci koncerti biti održani u Studentskom centru „Veljko Vlahović“. Dosta skroman i siromašan program ovogodišnjeg kulturnog „Ljeta“, koji se organizuje bez velikih priprema i potpunijih

kvalitetnijih sadržaja, upotpunjen je nastupom dva inostrana afirmisana hora iz Levena u Belgiji i američkog hora. Koncert američkog hora Nju England Korale sa solistima biće održan 8. jula u 20 i 30 u banjalučkom Domu kulture. Biće izvedena djela Hendla, Suzie, Tompsona i Gotočeva, a kako ističu kritičari riječ je o afirmisanim američkim horu koji je savladao najteža djela hrvatske muzike. U bašti starog Doma JNA 25. jula u 20 i 30 koncert će održati hor studenata iz Belgije. Hor je osnovan 1969. godine na Univerzitetu u Levenu, dirigent je Lik Žesans, adanacima 70 članova, studenata Univerziteta. Svakog ljeta hor koncertira u više evropskih gradova, a u Jugoslaviju dolazi prvi put u okviru evropske turneve.

Dok su programi riječkog kulturnog ljeta, štampani dvojezično, (a u kojima se predviđa učešće Nacionalnog kazališta „Ivan Đajić“ iz Rijeke i pored ostalog splitskog HNK uz prodaju ulaznica) bili pripremljeni i dostavljeni građanima još u februaru, banjalučko kulturno „Ljeto“ ni ove godine nije potvrdilo obećanja, planove ni očekivanja. J. PRNJA

KOPAR

ČAMCIMA

„ČISTE“ MORE

Koparska luka se pridružila onim jadranskim pristaništima koja već imaju specijalnu plovila za sakupljanje otpada i čišćenje mora.

Od ove godine će i najopasniji otpaci, otpadno gorivo i ostali naftni derivati, koji su do sad brodovi ispuštili u more - biti sakupljeni. Biće to veliki doprinos usprećivanju zagadživanja čovječjeg životinja sredine, pogotovo što je u pitanju jedno od najljepših i najčistijih mora na svijetu.

Na slici: čamac za sakupljanje otpadaka u patroli. Snimio: S. PLAVEVSKI

GLAS Pivovara Laško

DODATAK ZA GODIŠNJI ODMOR

Nagradska igra „3,2,1“ pod pokroviteljstvom Redakcije lista „Glas“ i Pivare iz Laškog veoma dobro je prihvadena od naših čitalaca. Najbolja potvrđava da ovu konstataciju trebalo bi da bude broj učesnika koji će poslati svoje kupone i sebi stvoriti mogućnost za dobitak jedne od tri novčane nagrade. Danas objavljujemo deveti kupon. Sakupljajte je redovno kako biste mogli konkurisati za jednu od nagrada, koje obezbeđuje PIVARA IZ LAŠKOGL. sa svojim proizvodima sve prisutnija i na ovom području.

U posljednje vrijeme veoma je popularno njojovo pivo u limenkama, koje su potrošači ovog područja popularno nazvali „pivo u kanicici“. Pivara iz Laškog uživala među kupcima visok ugled, ne samo u zemlji već i u inozemstvu.

Na vama je da u narednom periodu sakupite svih 12 (dvanaest) kupona i na vrijeme ih pošaljete na adresu:

NIGRO „GLAS“, AVNOJ-a, 93, 78000 BANJALUKA
(za nagradnu igru „3,2,1“)

GLAS

9

pivovarna
Laško

FUDBAL

DRUGOG DANA PRELAZNOG ROKA

U BORCU BEZ PROMJENA

● **Saračević (Sloga-Doboj), Nikolić (Jedinstvo-Bihać) i Nestorović**

(Rudar-Kakanj) na meti Banjalukačana

BANJALUKA — Prelazni rok za fudbalere počeo je dosta mirno što se tiče banjalučkog drugoligaša. Nime, sa izuzetkom **Lacmanovića**, koji je ranije dobio ispisnicu i napustio klub, niko od igrača sa Gradskog stadiona, bar sada, nije podnio zahtjev za ispisnicu, niti je neko od prinovista u Banjaluku. Prema rečima predsjednika **Predsjedništva Borca Faruka Huseinbegovića**, svi fudbaleri koji su na transfer-listi bez problema, ali i uz odgovarajuće obetešteće, mogu napustiti klub.

— Fudbaleri za koje smo bili zainteresovani najvjernatnije neće doći u Borac. **Vasiljević** iz Kozare nam je

tvrdio da može dobiti mnogo više u drugim klubovima, tako daješko sigurno da će se perešti u Čelik ili Rijeku. Međutim, postoje realni izgledi da dođu **Nestorović** iz kakanjskog Rudara, **Saračević** iz dobojske Sloge i **Nikolić** iz bihačkog Jedinstva, inače, fudbaler Sarajeva. Isto tako u Slobođu su nam oběćali da neće praviti smetnju Mrkiću da još jednu sezonu ostane u Banjaluci. Pored ovih imena, postoji spisak igrača i iz bosanskokrajiških klubova. Pregovori se vode sa Jakovljevićem i Marjanovićem...

U.P.

POČEO PRELAZNI ROK FUDBALERA
— AMATERA

Fišer u BSK-u

BANJALUKA — U proteklom prvenstvu fudbaleri BSK-a su tek u posljednjem kolima otpali iz trke za osvajanje prve mjesto u Regionalnoj ligi BiH. Bez obzira na propuštenu priliku ambicije tima za nadoru sezonu nisu spasla. Već sam se uveliko mislio na naredni ciklus takmičenja. Neponosno pred početak prelaznog roka fudbalera-amatera u klubu su obavili razgovore sa nekoliko pojedinačnih, eventualnih pojačanja. Preliminarni dogovor je postignut sa **Muhamedom Ibrahimbegovićem** Fišerom bivšim fudbalerom Borca, koji je tada godine igrao u Turskoj. On je pristao da pristupi BSK-u i odmah od početka priprema uključiće se u rati sa prvim timom. Obavljeno su i razgovori sa **Draganom Nježićem**, članom Lašta, ali se krajnji ishod još ne nazire. Slično je i sa **Tarabarem**, članom drugoligaša Borca, koji se po završetku prvenstva našao na transfer-listi.

— Naša je želja da zadržimo na okupu igrački kader koji je prethodno prvenstvo izneo na svojim plećima — riječi su Rodoljuba Petkovića, predsedavajućeg **Predsjedništva BSK-a**. Tek onda možemo da govorimo o pojačanjima. Očekivali smo da će novi Borac izazvati i ustupiti nam nekoliko svojih članova. No, odtvoreneće bili nista. Na drugoj strani u redove drugoligaša odlaze Bajagićević i Barać.

Postoje, takođe, realni izgledi da iz BSK-a odu **Dedić i Đaković** iz Šibenika, te **Kočašić** iz Poreča.

M.J.

TRADICIONALNI TURNIR U MALOM FUDBALU POSVEĆEN DANU BORCA

Trijumf Omladinca

PRNJAVOR — U mjesnoj zajednici Potoci, u organizaciji mjesnog FK Borac i Mjesne konferencije SSO, održan je tradicionalni turnir u malom fudbalu, posvećen obilježavanju Dana borca. Nastupalo je 8 ekipa, a pobijednički pehar pripao je timu Omladinca iz Ljuniša, koji je u finalu savladao domaćeg Borca sa 2:0.

B.R.

OFK KOZARA IZ NOVOG BEOGRADA GOSTOVALA U KOZARCU

Više od igre

KOZARAC, 2. jula — Omladinski fudbalski klub Kozara iz istoimenog mjesne zajednice iz Novog Beograda, s kojom se prošle godine zbratimalila Mjesna zajednica Kozarac bio je gost domaćina Bratstva i kozarskog OFK Mračkovića, članova Područne lige Banjaluka, grupe „Sana“. Fudbaleri OFK Kozara iz Novog Beograda bili su najuspješnija ekipa, jer su savladali Bratstvo 4:3 i OFK Mračkoviću sa 3:2. Vrednije od igre bilo je druženje fudbaleri trikuha, posebno domaćina i gostiju, koji su tako još više učvrstili saradnju. Fudbaleri iz Novog Beograda posjetili su spomenik na Kozari i Bosanski Novi.

L.R.

TURNIR U MALOM FUDBALU

„Kontri“ pehar

PRNJAVOR — U organizaciji mjesnog FK Lazinova voda, u Prnjavoru je održan tradicionalni južni turnir u malom fudbalu, na kom je nastupalo 10 ekipa, iz nekoliko mjesnih zajednica ove komune. Prvo mjesto pripalo je ekipi „Kontri“ iz Prnjavora, koja je u finalu savladala tim „Love“ rezultatom 3:2. Pobjednički ekipi su pripao vrijedan pehar organizatora, a drugi dio nagrada, igrači najuspješnije ekipi su — pojeli. Dobili su naime, organizatora i predsjednika Ekipa kontra, kojeg je organizirao sedam dana ranije na sličnom terenu u Šibovskoj, nastupala je u sastavu: Ilićković, Jevtić, Mehicić, Jenković, Hamzić, Krakićnik, Čajvan i Jasarević. Treće mjesto osvojila je ekipa Spartaka iz Babanovice. Turnir je veoma dobro organizovan, a pratio ga je nekoliko stotina gledalaca.

B.R.

TAKMIČENJE INVALIDA U STRELJAŠTVU

Najboljima pehari

BANJALUKA — Povodom proslave dvadesetogodišnjice djelovanja Saveza za sport i rekreaciju Bosne i Hercegovine na Omladinskom strelisti „25. maj“ održano je takmičenje invalida u gadanju malokalibrarskim oružjem. Najuspješniji su bili takmičari Zenice sa 598 krugova. Njima je pripao i veliki prelažni pehar, koji se svake godine dodjeljuje najuspješnjoj ekipi. Drugo mjesto su zauzeli članovi ekipa Doboja sa 551 krugova, dok su na trećoj poziciji Banjalukačani sa 551 krugom. Nastupilo je oko 180 takmičara iz svih 14 regija Bosne i Hercegovine koji su zavisno od stepena invaliditeta bili podijeljeni u tri kategorije. Po tri prvoplaširana pojedinca dobili su medalje, dok je pobjednik u svakoj kategoriji pripao i pehar.

REZULTATI: ekipno: 1. Zenica 598, 2. Doboje 557, 3. Banjaluka 552, 4. Konjic 538, 5. Jajce 524, 6. Sarajevo 469, 7. Mostar 446, 8. Bijeljina 489, 9. Tuzla 370, 10. Sarajevo II 364, 11. Goražde 342, 12. Prijedor 251, 13. Posavina 207, 14. Bihać 99; pojedinačno (muškarci): G-1: 1. Bahijarević (Doboj) 165, 2. Laštrić (Doboj) 158, 3. Lepić (Zenica) 148; G-2: 1. Amrož (Doboj) 166, 2. Kobilić (Zenica) 163, 3. Divković (Tuzla) 150; G-3: 1. Gačić (Jajce) 165, 2. Serđarević (Bijeljina) 153, 3. Halinić (Banjaluka) 146; žene: 1. Halinić (Banjaluka) 161, 2. Radić (Zenica) 156, 3. Šipura (Doboj) 143.

R.J.



Pobjednička ekipa Zenice

Snimio: M. Šukalo

KAJAK

IZVANREDAN USPJEH PIONIRA VRBASA NA PRVENSTVU JUGOSLAVIJE

VRBAS „POPLAVIO“ SKOPLJE

● **Mladim banjalučkim kajakašima u generalnom poretku pripalo prvo mjesto, ispred Ibra (Kraljevo) i „Mirće Aceva“ (Skoplje)**

BANJALUKA — Nakon napornog trodnevnog takmičenja i još težeg puta u Banjaluku su se vratili pioniri Kajak-kamu-kluba Vrbas. Na rjeci Treški, u okviru takmičenja na prvenstvu Jugoslavije, pioniri Vrbasa su ostvarili izvanredan uspjeh: u konkurenциjama 14 klubova iz cijele Jugoslavije ubjedljivo su uspijeli da dosegnu prvo mjesto. Banjalučani su sakupili 75 bodova. Drugi je Ibar iz Kraljeva (51), a treći, „Mirće Acev“ iz Skoplja (45 bodova).

I u pojedinačnim disciplinama mladi takmičari trenera Zlatana

Ibrahimbegovića su blistali. U kanuu C-2 **Senad Silić** i Damir Mutić su bili pobijednici. **Željko Milošević** i **Denis Harbaš** su zauzeli drugo mjesto, **Vedo Smajlović** i **Senad Zulić** treće. Prva mjesto Banjalučanima su pripala u disciplini 3xK-1: **Muslić, Zulić i Mujezinović**, te u 3xC-1: **Smajlović, Bočirbašić i Muslić**. U konkurenkciji 50 majača u K-1 **Haris Mušić** je zauzeo treće mjesto, **Haris Mujezinović** je bio peti, a **Damir Zulić** sedmi. U C-1 drugo mjesto je pripalo **Jasminu Mušiću**, treće **Arminu Bočirbašiću**, a šesto **Damiru Smajloviću**.

— Slobodno mogu reći da smo na prvenstvu Jugoslavije u Skoplju napravili pravi dar-mar — pišta **Zlatan Ibrahimbegović**, trener mladih banjalučkih kajakaša. Da nogu smo potukli sve favorite, pogotovo domaćine kluba „Mirće Acev“. Svi su izvanredno vesili, ali ne mogu da ne istaknem našeg najmlađeg predstavnika **Muhameda Rizvanbegovića**. Ovaj desetogodišnjak u takmičenju kajakaša je zauzeo 13. mjesto, ali je već sad na sebe skrenuo pažnju. Po opštem mišljenju on je u ovom momentu naš najveći talent i ako nastavi da trenira kao do sada od njega bi mogli da se očekuju i najveći dometi.

Kajakaši Vrbasa su kao sveukupni pobijednici nagradeni velikim peharom.

M.J.



Najmlađi kajakaši Vrbasa nakon jednog treninga

ŠAH

ZAVRŠENA OPŠTINSKA LIGA BANJALUKA

VRBANJCI U VIŠEM RANGU

BANJALUKA — Odigravanjem zaostalih mečeva iz prethodnih kola završeno je prvenstvo Opštinske šahovske lige Banjaluka. Ubjedljivo je trijumfovала ekipa ŠK Partizan iz Vrbanje koja je ovim rezultatom izborila pravo da se na nadređene sezone takmiči u višem rangu — Meduopštinskoj ligi.

DEBELJACI JEDINSTVO KARANOVARC 7,5:0,5 sudjeluju: J. Ogorečić (Banjaluka), Gavran — Milanović remi, Čavrag — Berić Boro 1:0, Žuna — Bogdan Berić 1:0, B. Blažević — M. Vuković 1:0, T. Blažević — Vidojević 1:0, M. Blažević — Serdar 1:0, Šahistkinje: Gazić — Lj. Vuković 1:0, omladinci Čavić — Miodrag Smiljic 0:1.

KARANOVARC: KARANOVARC — BOSNA 4:4

KONACAN PLASMAN: Partizan (Vrbanja) 36 poena, „Petar Saradić“ (Han Kola) 26, Jedinstvo 25, budućnost 23,5, Bosna (Brazani Majdan) i Partizan (Bočac) 22 i Karanovic 13 poena.

N.L.

NAKON OMLADINSKOG PRVENSTVA BANJALUKE

NOVI KATEGORNICI

BANJALUKA — Nakon završenog omladinskog prvenstva Banjaluke još uvijek se komentariše rezultat pobjednika **Milana Novkovića** koji je ostvario impozantan rezultat: devet paranja — devet pobjeda! Ovaj mladi igrač već drugu godinu posjeduje titulu majstorskog kandidata, a član je ŠK „Nikica Pavlić“.

Pored pobjednika, na nadmetnju mladih šahista Banjaluke, skrenuli su se naše pažnju i Dušan Lečić (ŠK „Nikica Pavlić“), Suad Kapetanović (ŠK „Nikica Pavlić“) i Željko Greb (ŠK „Braca Mažar“). Sva trojica su osvojili prvu šahovsku kategoriju.

Drugokategornici na ovom turniru postali su: **Boris Mrkelić** (ŠK „Rade Ličina“), **Rajko Četković** (ŠK Željničari), **Nataša Jokanović** (ŠK „Nikica Pavlić“) i **Josip Žuna** (ŠK Jedinstvo — Debeljaci).

Shodno pravilniku takmičenja, zvanje trećekategornika pripalo je: **Ekremu Obradovcu** (ŠK Partizan — Vrbanja), **Miroslavu Vučakoviću** (ŠK Mladost — Žalužani) i **Jasni Kremenović** (ŠK „Rade Ličina“).

Radijev kategornici danas su u sastavu: **Ilja Kovačević**, **Đorđe Jevtić**, **Mehmed Jenković**, **Hamzić**, **Krajišnik**, **Čajvan** i **Jasarević**. Treće mjesto osvojila je ekipa **Spartak** iz Babanovice. Turnir je veoma dobro organizovan, a pratilo ga je nekoliko stotina gledalaca.

Mnogi od učesnika ovog prvenstva trenutno nastupaju na omladinskom prvenstvu Republike, koje se održava u Travniku, pa je to po

mišljenju mnogih nova šansa za novo dokazivanje.

N.L.

ŠAHOVSKI ZADATAK

Broj 893
Priprema: Nikola LAKIĆ, šahovski majstor



Bijeli: Kh1, De7, Tb1, Tb8, pješaci 44, h6 (6)
Crni: Kh7, Dg4, Td2, pješaci 66, e4, g7, h5 (8)

Bijeli vuče i remiziraju!

U poziciji na dijagramu (Stolberg — Pimenov, Rostov na Donu, 1941) bijeli ima, dođuš topa više, ali mu se kralj nalazi u matnoj mreži. Na jedinstven način kralj mora put do remije.

Rješenje prošlog zadatka: 1...f5 2.Sf5 Sf2 3.Sf4 Td4 i bijeli je predala, jer ne može braniti mat u dva poteza.

BRATSTVO (KOZARAC) SE PRESELIO U NIŽI RANG TAKMIČENJA

Dogodine u starom jatu

Fudbalski klub Bratstvo doživo je u minulom prvenstvu MFL Banjaluka prvi brodom, jer je „ubjedljivo“ zauzeo poslednje, 14. mjesto sa svega 13 bodova i poražavajućom gol razlikom 28:58. Brojni su razlozi njegovom krahu. Za četiri prvenstva - četiri predsjednika Kluba.

KOZARAC - Zavjesa je spuštena na prvenstvu u MFL Banjaluku, u kojem je kozaračko Bratstvo nezapaćenim porazom od Sloge iz Gornjih Podgradaca (0:9), „ubjed-

ljivo“ zauzeo poslednje mjesto na prvenstvenoj tabeli. Upravi, stručnom štabu, fudbalerima i ljubiteljima fudbal u Kozarcu i njegovoj okolini ostaje da samo zato što se tako sve moralo završiti. Ruku na srce, ali Bratstvo već dvije tri godine tavori u ovom rangu takmičenja, a razloga je bilo napretak.

Dovoljno je samo reći da su se u poslednjima četiri prvenstva amžijevale četiri predsjednika Kluba a takođe i treneri fudbaleri. Nisu postojali uslovi za rad. Treninzi se stihijski održavali. I tako redom. U minulom prvenstvu, Kemal Fazlić, predsjednik Kluba, i trener Mile Došen koji su u nezavidnoj situaciji zamjenili Nagiba Mahmudžina i Jusufa Kličanina, nisu mogli, niti su imali snage, da prebrode

poteškoće u koje je Bratstvo već bilo zapalo. Na drugoj strani, opet, pojedini fudbaleri su dolazili na treninge prema svom nahodenju, pa je tako rezervna klupa bila sa jedva dva igrača, ili potpuno prazna. Kad se sada ovo ima u vidu, onda nije ni čudo što Bratstvo u minulom prvenstvu nije osvojilo nijedan bod na strani, a često je gubilo bodove na domaćem terenu. Na kraju je-

UMJESTO PORTRETA

Karate — porodična ljubav



Odvjavo je karate po masovnosti u klijucičkim prilikama sport broj jedan. To se naravno treba zahvaliti izvareno organizovanom radu u Karate-klubu Omladinac iz Širokog Brijega, koji djelujući putem sekcija „pokriva“ područje čitave komune.

Orijentacija u ovom klubu je rad sa najmladima. Na taj način se odgaja vlastiti takmičarski kader, koji se potom dokazuju na takmičenjima u okvirima regionalnih karate-saveta Banjaluka.

Medu najmlađim članovima ovog uzorog sportskog kolektiva su brat i sestra Edin i Dijana Kolić, koji poznavaju vještine karatesa fasciniraju. Među desetogodišnjim Edin spada među mlade članove, već je nosilac plavog pojasa, a energičnost i skladnost pokreta kod izvođenja kata pokazuju da je pred njim vedra sportska budućnost.

Trinaestogodišnja Dijana je s druge strane pravi karate - biser u kategoriji djevojčica. Sa braon pojasom ona može stati uz bok i starijim članovima, a njeno znanje zadivljuje i mukti dio kluba.

Na ovaj način brat i sestra Edin i Dijana Kolić pokazuju kako sport može postati porodična ljubav, a svojim radom doprinose da se i drugi prijori i omладinci opredjele za ovaj sport, što je od izuzetnog značaja za Karate-klub Omladinac, koji ove godine gaji ambiciju povratka u Republiku karate ligu Bosne i Hercegovine, u kojoj se ovaj klub dugi niz godina takmičio. O. FILIPOVIĆ

NAUKA U SLUŽBI SPORTA

Doktor za fudbalske terene

• Knjiga „Fudbalski objekti - Izgradnja i održavanje“ dr Petra Boškovića našla je na izuzetan prijem u Inostranstvu

Nešto starije generacije Banjalucana sjecaju se dr. Petra Boškovića: živio je i radio u Banjaluci, kao sportski radnik djelovao je u Rukometnom klubu Borac, a preokupacija su mu bili i ostali fudbalski tereni. Danas je Žitelj Novog Sada, a radi u Fudbalskom savezu Jugoslavije u Beogradu, u svojstvu savjetnika za objekte.

Stručni naučnik, dr. Peter Bošković je sam predao fudbalskim terenima, njihovom usavršavanju, njegovanju i određeno je postao jedan od priznatijih evropskih stručnjaka za ovu oblast. Iz njega ostalo je više naučnih radova na temu, a knjiga „Fudbalski objekti - Izgradnja i održavanje“, koju je izdala SOFKA i Jugoslavije odavno je već stigla u stotinjak zemalja. Široki svijet i naprečac osvojile one koji se stvaraju o fudbalskim borilištima. Ova publikacija je posebno namijenjena ljudima u zemljama u razvoju, ali je, takođe, objektivno priznata i u Međunarodnoj fudbalskoj federaciji (FIFA) čiji su predstavnici uključeni u pohvaljivo izraženje smatrajući da ta knjiga predstavlja ogroman dobitak za fudbal u svijetu i da je „visoko cijene kao vrijedan doprinos razvoju fudbala“.

Knjiga „Fudbalski objekti...“ je istovremeno stradan rad na načinu novih, ali i izuzetno popularna publikacija (štampana na engleskom jeziku), sjenjno uputstvo sa svim neophodnim elementima za izgradnju fudbalskih stadijona, počevši od izbora mesta, preko tipičnih projekata raznih veličina stadijona, priprema terena, proračuna materijala do održavanja travnjaka i staza, pa sve do saktivja kako se najbolje i najuspješnije organizuju fudbalske (i druge sportske) manifestacije. Jednom riječju, knjiga dr. Petra Boškovića je priručnik za svakog, kome je fudbal na srču.

Zato nije čudo što autor smržnjim strana dobija certifikate, pismene, između drugih, i uznemirujuće, televizijske, televizore. Takva priznanja stigla su iz Argentine, Španije, Sovjetskog Saveza, SR Njemačke... Idući jeseni autor ove knjige će u Tunisu i Libiji održati predavanja na temu koju obraduje u knjizi, a poslijer i obostroša želja da dr. Bošković bude i gost fudbalskih pregalaca u dalekoj, nama prijateljskoj NDR Koreji.

Grci su pokazali veliki interes za kooperativne radove pa predlazu formiranje jednog mješovitog jugoslovensko-grčkog preduzeća, koje bi gradilo fudbalske i druge objekte rekao nam je dr. Petar Bošković. Jugoslaveni bi davali intenzivniji i busen, za teren, znaci mnogo više od polovine radova. Sovjetski se prihvatio i tog zajedničkog posla, svl. stručnjaci iz tog programu dobili bi busen na nešto, Jugoslaveni na jedinu, jer korišteni putem kod nasi ima izuzetnu vrijednost! I to se u svijetu znati.



Afirmacija: dr Petar BOŠKOVIC

FUDBAL



Memić, Stević, Gruičić, E. Demirović, Jakupović, Šantić, Hudić, trener Došen Salimović (stoji); Ferhatović, Šenad Garibović, M. Fazlić, Šenad Garibović, A. Demirović i Bašović (čuče), članovi Bratstva

nici, Kozarčani su imali samo 6 bodova da bi u prošnjem dijelu prvenstva osvojili još svega 7, pa ukupni salid iznosi 13 bodova što se ne pamti u istoriji postojanja Bratstva.

- I poređ angažovanje dobitnih fudbaleri iz Prijedora: Gruičića, Jakupovića, Hasicu Steviću nismo uspjeli zadržati status međuprostinskega ligara. Tu su bili i drugi vrani igrači: Memić, Mirsad Fazlić, golemi Šantić i Šenad Garibović. Za Memića se sve voleo venimo interesovan banjalučki Borac, za Garibovića Ilijabuški Rudar, a Elezovića je u prelažnom roku preuzeo bosanskohercegovački Slobođanac. Eto, i posred tvećih fudbaleri i njihovih drugova Bratstvo se sruši u niži rang takmičenja, Grupnu ligu „Sana“ kaže Mile Došen, trener koji je sve činio, ali mu se želje nisu ostvarile.

Nema nam druge nego da Klub stabilizujemo u svakom pogledu, od uprave, stručnog štaba do fudbaleri koji se moraju uobziriti u svom radu. Neophodno je obezbijediti i materijalne uslove za rad, jer ovako više ne ide. Predstoji nam daleko veća odgovornost. Od predsjednika kluba do oružara i redara. Samo tako moći ćemo se vratići u MFL gdje nam je mjesto, – ističe Kemal Fazlić, predsjednik FK Bratstvo.

Na kraju, valja reći, da se ovih dana na svakom koraku u Kozarcu i njegovoj okolini medu ljubiteljima fudbala prica se zažilenjem što je njihovo Bratstvo doživjelo krah u MFL Banjaluka, ali ostaje nade da će se za godinu dana Bratstvo vratiti u ovaj rang takmičenja.

LAZO RADOVIĆ

U PRNJAVORU NA SVEĆAN NAČIN ZAVRŠENE RSI

„Metalki“ prelazni pehar

PRNJAVOR - Odigravanjem finalnih utakmica u malom fudbalu, proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada u Prnjavoru su na svećan način zatvorene 11. radničko-sportske igre. U proteklih mjesec dana u 10 disciplina nastupalo je 175 ekipa iz 24 radne i društveno-političke organizacija i ustanove, sa više od hiljadu sportista. Bio je istinski praznji radnički sporta. Rezultati po disciplinama: opštinačna odbrana: „Metalka“, mali fudbal u 35 godina: Prnjavor - Črno 6:0, preko 35 godina: Jelšingrad-Metalka 2:1, rukomet: Jelšingrad, odbojka, žene: Sloga, muškarci: Jelšingrad, košarka: Jelšingrad, Streljaštvo, muškarci žene: „Metalka“, Šah, muškarci: „Metalka“, Žene: Centar za srednje usmjerenje obrazovanje i vaspitanje „Rada Vranješević“, Štoni tenis, muškarci: Opštinski SUP, Žene: Centar za srednje usmjerenje obrazovanje i vaspitanje „Rada Vranješević“, navlačenje konopca: „Metalka“.

U ukupnom plasmanu prvo mjesto i veliki prelazni pehar osvojili su sportisti Tvornice lanaca „Metalka“, kojima je ove treći uzastopni trijumf, pa im je veliki prelazni pehar organizatora, Opštinskog vijeća SS, pripao u trajno vlasništvo. Drugo mjesto u generalnom poretku osvojili su sportisti Jelšingrada, a treće Centra za srednje usmjerenje obrazovanje i vaspitanje „Rada Vranješević“, što je najprijetnije iznenadjenje ovogodišnjeg ciklusa Igraga.

Organizacije RSI obavljena je veoma dobro, a jedino je šteta što igre nemaju duži tok.

B. RADULOVIĆ

MEDUOPŠTINSKA FUDBALSKA LIGA BIHAĆA

Grašovo prvak

BIHAĆ - Nakon što je pobijedio Ljutoča u Orašcu u predposljednjem kolu Meduopštinske fudbalske lige Bihaća, Grašovo iz Bosanskog Grašova osiguralo je prvo mjesto. Njegov najveći rival, Omladinac iz Potoča, pokleknuo je u susretu sa Napretkom u Golubiću i izgubio sve šanse za osvajanje šampionske titule. Tako će Grašovo postati član elitnog društva - Regionalne fudbalske lige BiH - zapad.

REZULTATI 29. KOLA: STJENA: Gomila - Kriša Krajine 3:0 (par forte) VAROŠKA RIJEKA: Magan - Mladost 0:3 (par forte), ORAŠAC: Ljutorc - Grašovo 0:1, KRALJEVINA: Sloga - Sloga (BO) - utakmica nije odigrana, GOLUBIĆ: Napredak - Omladinac 4:2; BIHAĆ: Borik - Jasenica 0:3 (par forte), KULEN - VAKUF: Una - Ostrovica 2:2. Slobodan je bio Radnički iz Ripča.

TABELA

1. Grašovo	27	22	2	3	97:19	46
2. Omladinac	26	19	4	3	82:18	42
3. Sloga (K)	26	16	4	6	85:40	36
4. Napredak	27	12	5	10	47:51	29
5. Mladost	27	11	6	10	44:38	28
6. Una	27	12	4	11	53:57	28
7. Ostrovica	27	11	6	10	48:54	28
8. Gomila	27	12	4	11	46:52	28
9. Sloga (BO)	26	10	7	9	58:57	27
10. Borik	26	10	5	13	46:60	25
11. Ljutorc	27	9	12	14	46:51	24
12. Jasenica	27	9	3	15	45:59	21
13. Radnički	28	7	5	16	37:39	19
14. Kriša Krajine	28	7	5	16	41:21	19
15. Mangan	27	1	2	24	16:10	4

D. MUTIĆ

GRUPNA LIGA „LIJEVČE“

BOSANSKA GRADIŠKA - Visokom pobjedom od 6:1 fudbaleri Jedinstva iz Žeravice su potvrdili ovogodišnje dobre igre i osvojili naslov prvaka, a time i pravo da postanu članovi Meduopštinske fudbalske lige. Tek u posljednjem kolu ekipe Ratara iz Stare Topole, koja ima najbolje uslove za takmičenje, je uspjela da osigura opstank u Ligici iz Grašova.

JEDINSTVO - VRBAS 6:1 (4:1) ŽERAVICA - gledalaca: 300, sudija: Brnjak (Bošanska Gradiska), strijelci: Janjić 3, Kasumović, Geđić, Gruičić, Janjić (Bilandić).

VRBAS: D. Brkić, M. Radonić, Žabić, Lukić, Šešić, Raklić, Novaković, S. Brkić, D. Novaković, Z. Radović i Barać.

TERMAL - RATAR 0:0

MRČAJEVCI - sudija: Čehajić (Orahova), gledalaca: 300.

TERMAL: V. Kelečević, Vržina, Đ. Mandić, Miljević, Dodik, S. Kelečević, Trinčić, Petković, B. Kelečević, S. Mandić, Vučetić.

RATAR: Stjaković, Kukrić, Kecman, Vidović, Smrčić, Vukelić, Vidačić, Todorović, D. Dukević, Paspalić, Vrančić.

MЛАДОСТ (B) - ВЕТЕРАНИ 7:0 (5:0)

БАЈИНЦИ - гledalaca: 200, судија: Ilić (Босанска Градишка), strijelci: Jerinić tri, Lajšić i Miličević po

MLАДОСТ: P. Radomir, M. Mitrović, Rakić, Lađić, Jerinić, T. Radomir, Miličević, I. Lepić, Lajšić.

VETERANI: Sb. Raca, Vb. Raca, Durić, Kovačević, Dogić, Majstorac, Vojanić, P. Raca, Timarac, Gavrilović, Gak.

БРАТСТВО - ПОТКОЗАРЈЕ (D) 5:1

POTKOZАRЈЕ (BA) - МОТАЖА 5:1

МАШИНСКИ СЕРВИС - СЛОГА 5:1

МЛАДОСТ (L) - МЛАДОСТ (G) 3:1

TABELA

Jedinstvo	26	16	5	5	69:26	38
Sloga	26	17	3	6	65:27	37
Bratstvo	26	12	8	4	49:30	30
Mladost (B)	26	13	3	9	52:46	29
Mladost (L)	26	12	5	4	40:53	28
Potkozare (D)	26	7	1	4	43:41	25
Potkozare (Be)	26	11	5	10	52:52	25
Mladost (L)	26	10	5	5	45:51	25
Termejl	26	7	11	8	37:36	25
Ratar	26	8	7	11	38:40	23
Motajica (-1)	26	11	0	15	40:57	21
M. servis	26	8	5	13	34:51	20
Vrbas (-2)	26	5	8	13	27:54	16
Mladost (G) (-1)	26	5	5	17	37:93	13

DOKO STARČEVIĆ

GORAN — PJESENICK REVOLUCIJE (2)

Piše Žarko ĐUROVIĆ

Pjesnici nikad ne stare

Nekada su u razgovorima Nazor i Goran bili predani magiji umjetnosti, ali je nastupio trenutak iskušenja, sve se više govorilo o ozbiljnosti situacije koja upućuje pjesnike na misao da se ne može sjediti skrštenih ruku i čekati da drugi donesu slobodu

Goranov urođeni bunt koji je vješt preteko u stihove, dobio je lik njegove. Taj razizno motivisan grnjev prenosio je i na Nazora, komu se u suze iskrade izaka kada bi čuo šta ustaše čine od srpskog živila.

- To je strašno, to je neoprostivo! — govorio je Nazor. Gdje kame sudi, tamo nečovječstvo klijai!

Oba pjesnika bila su nježnog zdravljia. Goran je tu „osobinu“ nosio još od ranog djetinjstva, a Nozorovo zdravlje narušeno je i prevelikim teretom godina, koje su neotporne na sve. U zimu 1941.-1942. godine oba su bila vezana za postelju, ali su tada poruke u pismima ramjenjivali.

Vatra koja grije dušu

U jednom takvom pismu od 15. januara 1942. godine Nazor piše Goranu:

„Nemojte izlaziti bez potrebe i javite do planicom kako je vaše zdravlje. Pozovite Tadiju telefonom, pa ćemo se vidjeti. Ja zebem, iako ne štim dva. Pretvorite se u etično biće...“

Nazor obaveštava mladog prijatelja da se snabdovi divrma za oprijev. Njima se moraju ogrijati ruke, ali ne i srce. Kad mu dove Goran u posjetu i srce će se zagrijati. I zbilo je tako bilo, Goran bi pratio sa posebnim zanosom o poeziji, o njenoj sposobnosti da prolepije ružni svijet. Njegova zaboravio da zainteresira Nazora pričama o partizanima koji se bore za slobodu i sreću ljudi.

Nazor ga je radoznao slušao, uvjeren da su Goranove riječi vatra na kojoj se odinstinski grije duša.

- Da mi nije tolikih godina, ja bih se radio među partizanima — rekao je Nazor.

Goranu je bila draga da Nazorova misao. Ona mu je izmamila osmjeh na licu. Samo ga je ljetilo ono o godinama.

- Pjesnici nikad ne stare, prijatelju!

Goranovo lice bilo je ozarenjem nekim čudnim i neobjašnjivim sijajem. U to lice, ne baš najpraviljnijim crta, zagledao se i Nazor, našavši u njemu snagu i odvražnost koja imponuje.

Tako je bilo i onda kad mu je Goran, u trenucima zanosa, čitao ostrašene Šelićeve stihove, u svome prevodu. Tada su i jedan i drugi bili ili predani magiji umjetnosti. Sada je drukčiji trenutak iskušenja. Izostale su počašice koju karakterisale njihove ranije razgovore. Umjesto njih, sve je više rijeci o ozbiljnosti

JAMA

Krv je moje svjetlost i moja tama.
Blaknem noću meni iskopali
Sa moga lica, u vjetru, u vjetru, ognji plati
Krvavu tenu u moguću, ko tanja
Moje su oči zatvorene, moje dlanu.

Sigurno još te trperile pice
I danoj su mene, neki blaknem se okrenu:
I danoj su mene, neki blaknem se okrenu:
Utremlo je i modrenje u vjetru:
Na dlanu oči trskama se smiju
I moje ruke ne mogu da rade.

Samo kroz prste kapaju se kapi
Tople i poste, koje kaže da nade
Jed gorion mukom duplje, koje zlapi —
Da budeš u vrat zabode mi slade:
A mene dragost ove krv iste,
I čutto sam kapaju kao suze.

Pozljenoj svjedoči strašna noć
Bio je bijesni munjevita noća.

„Jama“, potresna poema o stradanju

situacije. Ta situacija upućuje pjesnika na misao da se ne može sjediti skrštenih ruku i čekati da drugi slobodu donesu.

Nečasno biti u zavjetrini

Pročiruje se broj povjerljivih sagovornika. Duši je nekako lakše kada se iznje izlje na račun ustaša, koji i tu, u gradu, ubijaju mlade lude koji se bore za slobodu.

U stanu zajedničkog prijatelja Jurja Gašparca imali su prilike da se upoznaju sa pravom silikom pokolja i mučenja koje su vrile ustaša. U Gašparcovom stanu ispričan je i vjerodostojan događaj koji se odigrao u jednom seju u blizini Karlovača. Pošto su pobili svoje žrtve, ustaše su im odrezali šake i nanizali ih na žicu.

- Neka se zna koliko ih je! — isticao je ustaša svoj „podvig“.

To je uticalo na Gorana da u donošenju odluke o polasku u partizane ne smije biti dvoumjenja.

- Odlažak u partizane je jedini vid iskupa! — govorio je Goran pređ prijatelju.

- Nečasno je biti u zavjetrini!

Dr Kuzma Tomašić s posebnom radušću je slušao Goranove riječi. Dopala mu se pjesnikova iskrenost, koja je u sebi akumulirala i dozu primjetne hrabrosti. Tomašić je na Goranove riječi potvrdio klimnu glavom, rekavši mu da će imati prilike da tu hrabrost i dokaže.

Gorana je mučila misao da li bi i Nazor pošao sa njim u partizane. Raspitivao se o tome kod prijatelja Tomašića.

- Pošao bi! — rekao mu je Tomašić.

- A kako znas, prosim ljepej? — pitao je Goran.

Znami! — uzvratio je ljekar na pjesnikovu radoznalost. — On mi je to jednom, bez uviđanja, reka.

- Pazi strast liscaga! — odusevljeno je rekao Goran. — Taj zacičio i unatoč godinama ima srce mladića!

Tomašić je ispričao Goranu da mu je Nazor rekao da se više ustaški zločini ne smiju podnosi. Na njih se mora odgovoriti protivnjerom, a ta protivnjera je odlažak u partizane.

Pobjeda će biti naša

- Valja sprati laganu i sramotu koja je palala na Hrvatsku! — bili su njihov riječi... — Ako umrem — nastavljao je Tomašić Nazorovu priču — mogu me sahraniti sa pomrom, a ja neću moći dokazati da nimam bio sa ustašama.

- Nema dvojbe, Nazor je kolosalan! — odvratio je Goran. — Viđi Nazor dulje od drugih!

- Međutim, nisu otklonjene sve nedoumice! — rekao je Tomašić. — Postavljaju se pitanja da li bi ga partizani primili. Star je i ne može mogao da podnesne napore. Treba sve to potaknuti vidjeti...

U neposrednoj blizini Zagreba, postoji je slobodna partizanska teritorija i nije trebalo mnogo muka da se saznaju da li bi partizani primili starog pjesnika. Ostatje je brzo došla poruka da partizani rado dočekuju Nazora u svojoj sredini.

Ustaše u Zagrebu vrše stalne racije. Ilegalna su miruje. Na zidovima kuća osvanjuju plakati s pozivom protiv okupatora i njegovih slugu — ustaša.

I Goran je imao priliku da vidi jednu parolju sa borbenom sadržinom. Parola je glasila: „Pobjeda će biti naša“. Parola je ispisana crvenom bojom, na zidu. Grupa ustaša pokušavala je da je „izbrise“ krečom, ali bez uspjeha. Ona je i dalje podsećala da je u Zagrebu veoma je radi legalnih skojevskih aktivita i partiskih celija.

Goran nije htio da se tu zadržava duže, jer može da izazove određenu sumnju.



Portret I. G. Kovačića iz 1942. godine

Dosao je do ugla Frankopanske i Illice. Tu je presreo dr Tomašića, ne mogavši da prikrije u sebi odusevljivanje.

- Idem — rekao je.

Ljudi nisu obratili pažnju na sadržaj izgovorenih riječi. Vjerovatno su mislili da to ide tramvaj, pa s nestreljenjem čekaju da se u njega ukraju.

Privikavanje na ilegalni rad

Pješnici su odlučili da podu u partizane, ali se postavljalo pitanje kako to izvesti. Tomašić je bio jedan od onih licačkih koje su u takvom gestu vidjeli hrabar i moralan.

Da bi se Goran što bolje pripremio za odlažak u partizane, iskušni ljekari je nabavio ljekarskim uverenjem. Tu su mislili na polihosku pripremu, mada je Goran bila nužna i fizička okrepa. Ako Goran bude radio, postoji bojažan da nekome ne kaže o svojoj namjeri. A tamo gdje je radio bilo je onih koji bi takav istup privlakli ustaškoj policiji. Sa ljekarskim uverenjem lakše se može naci izlaz u teškim situacijama.

Kad je ljekarsko uverenje u izdaju, malo ko može da povjeruje da se bolesni pjesnik odlučio na takav korak. Bolestan čovjek neradio drugije sa rizikom. Međutim, Goran je davno u sebi pobijedio osjećanje rizika. Dakle, nije se postavljalo pitanje odaska. Tu su stvari bile jasne. Postavljalo se pitanje utanacavanja toga odlašaka i ko će taj zadatak preuzeti. Ali, to je vrati brigata drugoga. Konče ilegalne veze čvrsto je držao u svojim rukama provjereni revolucionar i komunist Dragutin Sali, koji je imao ilegalno ime Konspirator.

On je na sam čin prebacivanje pjesnika na slobodnu teritoriju gledao veoma ozbiljno. Tu nije smjelo ništa da zatazi. Međutim, dva pjesnika i dvije različite generacije gledali su na sve to dosta idilično i naivno. Nedostajalo im je navikavanje na finese ilegalnog rada. Goran je počeo ustaše i javno da psuje, vjerujući da je njegov pjesnički poziv dovoljna zaštita za takve ispadne. Zaboravljao je da se ustaše nisu obazirale na status pisca ni u slučaju Česara, već su ga, iako se daleko većim ugledom, svirepo ubili. Tako bi postupili i sa Goranom, pa mu je savjetovano „da drži jezik za zube“.

U sljedećem broju:

ŽUDNJA ZA SLOBODOM

Ne dolazi u obziri — užvuknu uvrđeno tehničar Toni. — Naš nalet je potpuno tačan. — Ustolatom, zar vam nije jasno da te ţena laže čim otvor usta. Pretpostavimo da je postojala ta posjeta, šta ćemo s njom izjavom da je Moren bio tijek između tri i pet da je našla njegovo tijelo lek sedam?

- Oh, ti si previše sujetan — opomenuo ga načelnik.

- Ne radi se o sujetu, već je činjenica da znam svoj posao.

Ponovo bim tvrdim da je unutrašnja strana prstena strugana, ali nije bila ispisana posvetna.

Načelnik je podigao ruke uvis i nekoliko puta energično mahnio, opomenuvši kolega da ne budu previše bučni.

- Ovo nije prvi put da je Martin potkao laboratoriju — nastavi tehničar. — Ne dozvoljavam da mi samovoljno i bez dokaza doneo zaključke.

- Prestan! — užvuknu Martin. Prispao je i cijelu nervoznu ispuštu dim. — Ovdje smo zrog da slučaja Morena Alsona... sve ostalo nije bitno, barem ne u ovom trenutku.

- Mir! — opomenuo ih načelnik, a potom se krenu ka Toniju. Pročito sam tvój zahtjev za

KRIMI ROMAN U NASTAVCIMA (4)

R. POPINS

Radoznala Ema

vratima se nalazio tablica s natpisom: „Dobrotnica ustanova Nortina Solomona“. Na pragu se pojavili starja ţena obučena u neki tamnoplav kostim, jednostavnog krage, nalik na uniformu.

- Ne radimo danas, gospodine — reče po kavzavu rukom prema tablici s ispisanim radnim vremenom.

- Vidiši — Terner izvadi službenu legitimaciju koja je ženli. — Želim da razgovaram sa vama. Mogu li te udem?

- Pa...kako hoćeš — prošaputa, a potom se skloni u stranu i propusti ga.

- Da li ste sami? — upita Inspecotor, ušavši u prostoriju, svijetli i veoma luksuzno opremljenom kancelariju.

- Ne, mnogi je još jedna moja koleginja, ali momentalno nije tu. Doći će za desetak minuta.

- Molim vas, objasnite mi malo detaljnije koja je ovo vrsta dobrotvorne ustanove i s kim saradujete?

- Ženske od regala, otvori ga i spusti na sto ogromnu kutiju s malim karticama.

- Skupljamo dobrovoljne priloge. Isključivo smo novac, kolim kasnije kupujemo potrebne stvari ţeljenje ga siročiti, a i pojedincima, ako nam se lječivo obrate za pomoć. Hoćeš li da vam pokazem dokumente? ... Registrirani smo i ova ustanova postoji već više od pet godina. Imamo dosta uglednih građana koji skoro iz mjeseca u mjesec odvajaju određene sume.

- Imate li imena tih divnih dobrovrtora?

- Naravno...Hoćeš li ostale dokumente?

- Niže potrebno...samо mi dajte spisak s imenima ljudi koji redovno daju priloge.

Žena je uzeala zelin, debeli fascikl i pružila ga inspektoru.

- Imena su registrovana po abecednom redu.

- I redu, evo vod sam našao to što me zanima... — Terner je raširoo fasciklu, okrenuo je ka ţeni i pokazao prstom na posljednje ime u nizu. — Poznajete li gospodinu Morenu Alsonu?

- Ne, ne poznajem ga...U stvari, nikog od njih ne poznajem. Svoje priloge šalju poštovanom...Osim toga, ja sam ovdje samo službenik. Dobijam platu za svoj posao. Bojje bi bilo da razgovarete sa nekim ko ovdje dobrovoljno radi.

Terner je klimnuto glavom, zatvorio sve usta i vratio je službenik. Još nekoliko minuta je zagledao prostorije, a zatim se vratio u policijsku stanicu. U Martinovoj kancelariji zatekao je Kortinu i još trojčić kolega.

- Šta je bilo? — upita ga Kortin. — Jesi li došao dobrovoljni prilog?

Terner se nasmijao i odmahnuo rukom.

- Tu je sve čisto!

- Martin je bio bolje sreće — dobaci neko od inspekторa. — Upravo nam se javio telefonem. — Kortin, ti si razgovarao s njim, objasni mu.

- Pa javio nam se iz stana Morena Alsona. Razgovarao je s kućnom pomoćnicom. I dalje pjeva istu pjesmu, ali je Martin pronašao nekoliko mrvica gline...Izgleda one iste koju su našli i tehničari na ubistvu. Odnijeće je odmah u laboratoriјu.

- A ţta je bilo s prstenom?

- Bio sam ponovo, po zna koji put u hotelu — reče Terner. — Osoblje tvrdi da su Soni i njegova prijateljica bili više od jednog satu u restoranu... a to znači da je neko mogao da dođe do Sonićeve sobe i da promijeni prstene.

- Da promijeni? — ponovi iznenadeno Terner. — Ne razumijem, do sada je pominjan samo jedan, ta koji je našli kod Soni. — Tako je i učinilo, ali u istražnom. Mogli bismo prvo da ih neobavezno propustimo kroz ţake, pa tek onda dovedemo... — Kortin je piljal cigaretu i nervozno odmahnuo rukom. — Uostalom, neka radi kako hoće. — Otišao je da susjedne kancelarije, sačekao da mu napišu naloge za hapšenje i brzo napisao političku stanicu.

(Nastavlja se)

**SOUR „AGROKOMERC“
RO „PERADARSTVO“
VELIKA KLADUŠA**

Komisija za radne odnose OOUR-a „Farma za proizvodnju konzumnih jaja“ u sastavu RO „Peradarstvo“ SOUR „Agrokomer“ iz Velike Kladuše, raspisuje

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mesta na neodređeno vrijeme

I Peradar 1 Izvršilac

**ŠIPAD RO „UNA“ BOS. KRUPA
OOUR „BINA“ BIHAĆ**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta broj 901-2450/19 od 18.05. 1985. godine Komisija za radne odnose OOUR „Bina“ Bihać objavljuje

OGLAS

za popunu poslova, odnosno radnih zadataka na neodređeno vrijeme

1. Poslovi na preciznoj kružnoj pili, 1 Izvršilac, pripravnik
2. Poslovi na stroju za obradu rubova, 1 Izvršilac, pripravnik
3. Poslovi ručnog čišćenja elemenata, 2 Izvršilaca, pripravnik

**SOUR „RUDI ČAJAVEC“
RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA
OOUR PRECIZNI LIV
BANJALUKA**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta OOUR-a Precizni liv, raspisuje

KONKURS

za imenovanje

**1. ZAMJENIK INÓKOSNOG POSLOVOD-
NOG ORGANA OOUR-a**

USLOVI: — diplomirani inženjer tehnologije — smjer neorganski ili tehnološki, ili diplomiirani inženjer metalurgije smjer crne metalurgije, ili diplomiirani inženjer mašinstva — smjer proizvodni,

— potrebno radno iskustvo 3 godine,

**2. RUKOVODILAC SEKTORA KONSTRUK-
CIONO TEHNOLOŠKE PRIPREME**

USLOVI: — diplomiirani inženjer mašinstva — smjer proizvodno konstrukcioni,

**SOUR „RUDI ČAJAVEC“
RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA
OOUR PRECIZNI LIV
BANJALUKA**

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose OOUR-a Precizni liv, raspisuje

OGLAS

za popunu poslova — radnih zadataka na neodređeno vrijeme

**1. PRIPRAVNIK ZA POSLOVE MLADEG
KONSTRUKTORA TEHNOLOGA 2
radnika**

USLOVI: — srednja stručna spremna — IV stepen srednjeg usmjerenog obrazovanja, zvanje mašinski tehničar — smjer proizvodno konstrukcioni,

**2. PRIPRAVNIK ZA POSLOVE MLADEG
KONTROLORA 2 radnika**

USLOVI: — srednja stručna spremna — IV stepen srednjeg usmjerenog obrazovanja, zvanje mašinski tehničar — smjer proizvodno konstrukcioni, ili metalurški tehničar — smjer metalurški,

— radi specifičnosti poslova u obzir dolaze samo muškarci,

**3. PRIPRAVNIK ZA POSLOVE MLADEG
LIVCA 2 radnika**

USLOVI: SSS/KV livac završen IV ili III stepen srednjeg usmjerenog obrazovanja, — poslovni i radni zadaci su sa posebnim uslovima rada,

— radi specifičnosti poslova u obzir dolaze samo muškarci,

4. LIVAC 1 radnik

USLOVI: SSS/KV livac završen IV ili III

USLOVI: završena poljoprivredna škola ili osnovna ili bez radnog iskustva, odslužena vojna obaveza

II Kunčićar 4 Izvršilaca

USLOVI: završena SSS poljoprivrednog smjera, sa radnim iskustvom ili bez iskustva.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: RO „Peradarstvo“ OOUR „Farma za proizvodnju konzumnih jaja“ Velika Kladuša.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvršilac, pripravnik

4. Poslovi krpanja elemenata, 2 Izvršilaca, pripravnik

5. Poslovi na brusilici linijske lakiranja, 2 Izvršilaca, pripravnik,

6. Poslovi na špric kabini lakirnice, 2 Izvršilaca, pripravnik

7. Poslovi montaže — srednje složeni 4 Izvršilaca, pripravnik

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove

— pod rednim brojem od 1 do 7 — IV stupanj — stolari — pripravnici

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati u roku od 8 dana, od dana objavljivanja na adresu: ŠIPAD RO „UNA“ BOS. KRUPA, OOUR-a „Bina“ Bihać, 77000 BIHAĆ, II Krajiske brigade bb.

— poznavanje tehnike preciznog liva,

— potrebno radno iskustvo 3 godine,

**3. RUKOVODILAC SEKTORA PROIZVOD-
NJE USLOVI:** — diplomirani inženjer tehnologije — smjer neorganski ili tehnološki, ili diplomirani inženjer metalurgije smjer crne metalurgije, ili diplomirani inženjer mašinstva — smjer proizvodni,

— potrebno radno iskustvo 3 godine,

**4. RUKOVODILAC SEKTORA TEHNIČKE
KONTROLE KVALITETA**

USLOVI: — diplomirani inženjer mašinstva — smjer proizvodni, ili diplomirani inženjer metalurgije — smjer crne metalurgije,

— potrebno radno iskustvo 3 godine.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa propisima iz oblasti ONO i DSZ kojima su utvrđeni posebni uslovi za rad u namjenskoj proizvodnji.

Uz prijavu na konkurs priložiti foto-kopiju diplome i potvrdu o radnom iskustvu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: SOUR „RUDI ČAJAVEC“, RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA, Kadrovska služba, 78000 Banjaluka, Ulica braće Pavlića 23 A. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od prvog na rednog dana od dana objavljivanja.

stepon srednjeg usmjerjenog obrazovanja,

— potrebno radno iskustvo 1 godina,

— poslovi i radni zadaci su sa posebnim uslovima rada,

— radi specifičnosti poslova u obzir dolaze samo muškarci,

**5. POMOĆNI RADNIK U VOSKU 4
radnika**

USLOVI: — nekvalifikovani radnik sa završenom osnovnom školom ili I stepen usmjerjenog obrazovanja,

— provjera radnog sposobnosti izvršiće se putem testa znanja,

— poslovi i radni zadaci su sa posebnim uslovima rada,

6. IZRADIĆAV ŠKOLJE 7 radnika

USLOVI: — nekvalifikovani radnik sa završenom osnovnom školom ili I stepen usmjerjenog obrazovanja,

— provjera radnog sposobnosti izvršiće se putem testa znanja,

— poslovi i radni zadaci su sa posebnim uslovima rada,

— radi specifičnosti poslova u obzir dolaze samo muškarci.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa propisima iz oblasti ONO i DSZ kojima su utvrđeni posebni uslovi za rad u namjenskoj proizvodnji.

Uz prijavu na oglas priložiti dokaze o stručnoj spremi i potvrdu o radnom iskustvu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: SOUR „RUDI ČAJAVEC“, RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA, Kadrovska služba, 78000 Banjaluka, Ulica braće Pavlića 23 A.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od prvog na rednog dana od dana objavljivanja.



VESELINA
MASLEŠE 13

RADNO VRIJEME
OD 7.00 do 15.00
I SUBOTOM
OD 8.00 do 11.30

1-2
060286

SOBE (PONUDE)

IZDAJEM ležaj u namještenoj sobi, centralno grijanje, kupatilo za žene u Ulici Drage Langa broj 8. Banjaluka.

060284
IZDAJEM dvije prazne sobe s kuhinjom, poseban ulaz u Titogradskoj ulici broj 13, Banjaluka.

060285
STANOVNI (ZAMJENA)

NOVA GRADISKA—BANJALUKA MIJENJAM novu kuću, dvorišnu zgradu i pola jutra baštu kod Nove Gradiške za kuću na periferiji Banjaluke. Kovačevac broj 149, 55400 Nova Gradiška.

060287
PRISTINA—BANJALUKA MIJENJAM dvosoban stan u centru grada Pristine telefon, centralno grijanje, za odgovarajući stan u Banjaluci, telefon broj 078/23-181, Banjaluka.

060279
KUPOVINA
Kupujem starinski novac, razglednice, slike, kubure, sablje i druge antikvitete. Ljubiša Palikuća, Ulica Ante Marinčića broj 18, telefon broj 31-134, Banjaluka.

060287
PODUKE
Profesor, daje instrukcije srednjoškolcima i studentima iz matematike poslijepo 15,50 sati u Ulici III kraljeve brigade broj 20-A, kod parkinša „Kosmosa“, Banjaluka.

06029
PRODAJA
AUTOMOBILA
PRODAJEM automobil fap 15 komplet ili u dijelovima bez motora i automobil zastavu kombi 435 F komplet. Telefon broj 21-742 i telefon broj 21-929 od 6,30 do 7,30 sati ili poruka na telefon broj 36-606. Banjaluka.

060293
PRODAJEM automobil Ford transit u dijelovima i 60 komada. PULCEVA, informacije na telefon broj 38-059, Banjaluka.

060281
PRODAJEM kamion zastavu 640, telefon broj 48-443, Banjaluka.

060284
PRODAJEM mašinu za pranje sudova "ZANJUS". Cijena po dogovoru 078-46-425 svaki dan od 16 do 20 sati.

074608

ZEMLJIŠTE

PRODAJEM plac u Motikama, telefon broj 45-921, Banjaluka.

060283

RAZNO

PRODAJEM novu jelovu krovnu konstrukciju za objekat dimenzija 10x7 metara Vrbanja, Ulica Adema Rizvanovića broj 36, Banjaluka.

060290

PRODAJEM dvoredne orgulje tiger, telefon broj 37-185, Banjaluka.

060284

PRODAJEM kolor procesor durst

SOBE (PONUDE)

NOVA GRADISKA—BANJALUKA MIJENJAM novu kuću, dvorišnu zgradu i pola jutra baštu kod Nove Gradiške za kuću na periferiji Banjaluke. Kovačevac broj 149, 55400 Nova Gradiška.

060287
PRISTINA—BANJALUKA MIJENJAM dvosoban stan u centru grada Pristine telefon, centralno grijanje, za odgovarajući stan u Banjaluci, telefon broj 078/23-181, Banjaluka.

060279
KUPOVINA
Kupujem starinski novac, razglednice, slike, kubure, sablje i druge antikvitete. Ljubiša Palikuća, Ulica Ante Marinčića broj 18, telefon broj 31-134, Banjaluka.

060287
PODUKE
Profesor, daje instrukcije srednjoškolcima i studentima iz matematike poslijepo 15,50 sati u Ulici III kraljeve brigade broj 20-A, kod parkinša „Kosmosa“, Banjaluka.

06029
PRODAJA
AUTOMOBILA
PRODAJEM automobil fap 15 komplet ili u dijelovima bez motora i automobil zastavu kombi 435 F komplet. Telefon broj 21-742 i telefon broj 21-929 od 6,30 do 7,30 sati ili poruka na telefon broj 36-606. Banjaluka.

060293
PRODAJEM automobil Ford transit u dijelovima i 60 komada. PULCEVA, informacije na telefon broj 38-059, Banjaluka.

060281
PRODAJEM kamion zastavu 640, telefon broj 48-443, Banjaluka.

060284
PRODAJEM mašinu za pranje sudova "ZANJUS". Cijena po dogovoru 078-46-425 svaki dan od 16 do 20 sati.

060284
PRODAJEM kolor procesor durst

SOBE (PONUDE)

NOVA GRADISKA—BANJALUKA MIJENJAM novu kuću, dvorišnu zgradu i pola jutra baštu kod Nove Gradiške za kuću na periferiji Banjaluke. Kovačevac broj 149, 55400 Nova Gradiška.

060287
PRISTINA—BANJALUKA MIJENJAM dvosoban stan u centru grada Pristine telefon, centralno grijanje, za odgovarajući stan u Banjaluci, telefon broj 078/23-181, Banjaluka.

060279
KUPOVINA
Kupujem starinski novac, razglednice, slike, kubure, sablje i druge antikvitete. Ljubiša Palikuća, Ulica Ante Marinčića broj 18, telefon broj 31-134, Banjaluka.

060287
PODUKE
Profesor, daje instrukcije srednjoškolcima i studentima iz matematike poslijepo 15,50 sati u Ulici III kraljeve brigade broj 20-A, kod parkinša „Kosmosa“, Banjaluka.

06029
PRODAJA
AUTOMOBILA
PRODAJEM automobil fap 15 komplet ili u dijelovima bez motora i automobil zastavu kombi 435 F komplet. Telefon broj 21-742 i telefon broj 21-929 od 6,30 do 7,30 sati ili poruka na telefon broj 36-606. Banjaluka.

060293
PRODAJEM automobil Ford transit u dijelovima i 60 komada. PULCEVA, informacije na telefon broj 38-059, Banjaluka.

060281
PRODAJEM kamion zastavu 640, telefon broj 48-443, Banjaluka.

060284
PRODAJEM mašinu za pranje sudova "ZANJUS". Cijena po dogovoru 078-46-425 svaki dan od 16 do 20 sati.

060284
PRODAJEM kolor procesor durst

SOBE (PONUDE)

NOVA GRADISKA—BANJALUKA MIJENJAM novu kuću, dvorišnu zgradu i pola jutra baštu kod Nove Gradiške za kuću na periferiji Banjaluke. Kovačevac broj 149, 55400 Nova Gradiška.

060287
PRISTINA—BANJALUKA MIJENJAM dvosoban stan u centru grada Pristine telefon, centralno grijanje, za odgovarajući stan u Banjaluci, telefon broj 078/23-181, Banjaluka.

060279
KUPOVINA
Kupujem starinski novac, razglednice, slike, kubure, sablje i druge antikvitete. Ljubiša Palikuća, Ulica Ante Marinčića broj 18, telefon broj 31-134, Banjaluka.

060287
PODUKE
Profesor, daje instrukcije srednjoškolcima i studentima iz matematike poslijepo 15,50 sati u Ulici III kraljeve brigade broj 20-A, kod parkinša „Kosmosa“, Banjaluka.

06029
PRODAJA
AUTOMOBILA
PRODAJEM automobil fap 15 komplet ili u dijelovima bez motora i automobil zastavu kombi 435 F komplet. Telefon broj 21-742 i telefon broj 21-929 od 6,30 do 7,30 sati ili poruka na telefon broj 36-606. Banjaluka.

060293
PRODAJEM automobil Ford transit u dijelovima i 60 komada. PULCEVA, informacije na telefon broj 38-059, Banjaluka.

060281
PRODAJEM kamion zastavu 640, telefon broj 48-443, Banjaluka.

060284
PRODAJEM mašinu za pranje sudova "ZANJUS". Cijena po dogovoru 078-46-425 svaki dan od 16 do 20 sati.

060284
PRODAJEM kolor procesor durst

SOBE (PONUDE)

NOVA GRADISKA—BANJALUKA MIJENJAM novu kuću, dvorišnu zgradu i pola jutra baštu kod Nove Gradiške za kuću na periferiji Banjaluke. Kovačevac broj 149, 55400 Nova Gradiška.

060287
PRISTINA—BANJALUKA MIJENJAM dvosoban stan u centru grada Pristine telefon, centralno grijanje, za odgovarajući stan u Banjaluci, telefon broj 078/23-181, Banjaluka.

060279
KUPOVINA
Kupujem starinski novac, razglednice, slike, kubure, sablje i druge antikvitete. Ljubiša Palikuća, Ulica Ante Marinčića broj 18, telefon broj 31-134, Banjaluka.

060287
PODUKE
Profesor, daje instrukcije srednjoškolcima i studentima iz matematike poslijepo 15,50 sati u Ulici III kraljeve brigade broj 20-A, kod parkinša „Kosmosa“, Banjaluka.

06029
PRODAJA
AUTOMOBILA
PRODAJEM automobil fap 15 komplet ili u dijelovima bez motora i automobil zastavu kombi 435 F komplet. Telefon broj 21-742 i telefon broj 21-929 od 6,30 do 7,30 sati ili poruka na telefon broj 36-606. Banjaluka.

060293
PRODAJEM automobil Ford transit u dijelovima i 60 komada. PULCEVA, informacije na telefon broj 38-059, Banjaluka.

060281
PRODAJEM kamion zastavu 640, telefon broj 48-443, Banjaluka.

060284
PRODAJEM mašinu za pranje sudova "ZANJUS". Cijena po dogovoru 078-46-425 svaki dan od 16 do 20 sati.

060284
PRODAJEM kolor procesor durst


SOBE (PONUDE)

NOVA GRADISKA—BANJALUKA MIJENJAM novu kuću, dvorišnu zgradu i pola jutra baštu kod Nove Gradiške za kuću na periferiji Banjaluke. Kovačevac broj 149, 55400 Nova Gradiška.

060287
PRISTINA—BANJALUKA MIJENJAM dvosoban stan u centru grada Pristine telefon, centralno grijanje, za odgovarajući stan u Banjaluci, telefon broj 078/23-181, Banjaluka.

060279
KUPOVINA
Kupujem starinski novac, razglednice, slike, kubure, sablje i druge antikvitete. Ljubiša Palikuća, Ulica Ante Marinčića broj 18, telefon broj 31-134, Banjaluka.

060287
PODUKE
Profesor, daje instrukcije srednjoškolcima i studentima iz matematike poslijepo



**UNICEP — RO INCEL — BANJALUKA
OOUR ZA IZRADU OPREME, MON-
TAŽU I ODRŽAVANJE**
— Radnički savjet, raspisuje

PONOVNI

KONKURS

za izbor kandidata na reizborne poslove i radne zadatke bez ograničenja ponovnog izbora — za mandatni period od 4 godine na neodređeno vrijeme

- 1. ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA POSLOVA U MAŠINSKOM REMONTU — UPRAVNIK VSS — 1 radnik**
- 2. ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA POSLOVA U MAŠINSKOM REMONTU — POMOĆNIK UPRAVNIKA VSS — 1 radnik**

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa ut-

vrđene zakonom i posebne uslove i to za poslove pod rednim brojem:

- završen mašinski fakultet i 4 godine radnog iskustva,
- završen mašinski fakultet i 3 godine radnog iskustva.

Molbe i dokaze o ispunjenju uslova konkursa dostaviti Konkursnoj komisiji RS OOUR-a za izradu opreme, montažu i održavanja, putem Kadrovske službe RO INCEL — Banjaluka, Medeno polje bb.

Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati.
KONKURS JE OTVOREN 15 DANA.

SOUR „KRAJINATURIST“
Ugostiteljsko-banjska radna organizacija
„TERMAL“ LAKTAŠI

raspisuje

KONKURS

za Izbor radnika sa posebnim ovlaštenjima

- komerčijalno-tehničkog direktora
- sekretara
- šefa računovodstva

Osim opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
pod 1 - VS ili VSS ekonomskog ili hotelijerskog smjera ili VK ugostitelj sa pet godina radnog iskustva na tim ili sličnim poslovima,
pod 2 - diplomirani pravnik ili pravnik sadvije, odnosno četiri godine radnog iskustva na tim ili sličnim poslovima,
pod 3 - viša ekonomsko-komerčijalna škola sa tri godine radnog iskustva na poslovima u računovodstvu
Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu Ugostiteljsko-banjske Radne organizacije „Termal“ Lakaši.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Ujedno

Komisija za radne odnose

raspisuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

- referent za investiciono održavanje HTZ, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
 - šef kuhinje hotela „San“ 1 izvršilac — na neodređeno vrijeme,
 - glavni kuhar zamjenik Šefa kuhinje u restoranu „Turist“ na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac,
 - šef rejona u hotelu „San“, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme,
 - medicinska sestra 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone,
 - daktilograf-administrator, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog dopusta,
 - konobar u „Krškovicima“, 1 izvršilac na određeno vrijeme za zamjenu godišnjeg odmora do 4 mjeseca,
 - peračica suda — 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolestovanja,
 - banjarka — 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog odsustva.
- Osim opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove:
- srednja tehnička škola mašinski ili elektrosmjер i 3 godine radnog iskustva na tim ili sličnim poslovima,
 - viša ugostiteljska škola — smjer kuharstvo ili VKV kuvara 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 - VK ili KV kuvar sa jednom, odnosno 2 godine radnog iskustva,
 - VK ili KV konobar sa jednom, odnosno 2 godine radnog iskustva,
 - medicinska škola sa 2 godine radnog iskustva,
 - osnovna škola i daktilograf I klase sa jednom godinom radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 - KV konobar,
 - PK ili NK,
 - NK radnik-osnovna škola.

**RADNA ZAJEDNICA
PRIVREDNE BANKE SARAJEVO
OSNOVNE BANKE „BANJALUKA“
BANJALUKA**

Na osnovu odluke Zbora radnika Filijale Skender-Vakuf br. 04-67-02/85 od 10.4. 1985. godine, raspisuje

PONOVNI

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mesta za poslove i radne zadatke

— referent opštih poslova — na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika — 1 izvršilac

Uslov: gimnazija ili srednja, ekonomski smjer i 6 mjeseci radnog iskustva

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o posjedovanju odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljanja u listu „Glas“ Banjaluka.

Prijave na oglas podnose se na adresu filijale u Skender-Vakufu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**Komunalna RO „Bobas“
Kotor-Varoš**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta, Komisija za radne odnose objavljuje

OGLAS

za prijem jednog tvršioca na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodičkog odsustva na sledeće poslove

ČISTACICA — KURIRKA — sa iskustvom ili bez iskustva

Uz molbu za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da prilože sljedeće: — svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,

— izvod iz maticne knjige rođenih,

— lekarsko uvjerenje.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljanja.



Dana 4. jula 1985. godine navršava se četrdeset dana bolnog rastanka od naše voljene majke, supruge, sestre, punice, bake i tetke

KOSE JEKIĆ

S tugom i ponosom čuvaćemo trajnu i bolnu uspomenu na njene izuzetne ljudske vrline i dobrotu. Toga dana u 11.00 sati izacićemo na njen grob, položiti cvijeće, zaliti ga suzama i sastati se u kući žalosti. Najtoplje zahvaljujemo kolektivu RO „SAVA“, Novska, predstavništva i prodavnicu u Banjaluci i predstavništvo D.I.TROKUTA“ u Banjaluci, te komšijama i prijateljima.

PORODICA
060297



Tužnim srcem javljamo tužnu vijest rođacima, prijateljima i poznanicima da je dana 1. jula 1985. godine u 61. godini života preminuo naš dragi i nikad neprežaljeni suprug, otac, brat, svekar, punac

MILORAD (PETKA) GRUJIC

Sahranu će se obaviti u srijedu 3. jula 1985. godine u 15.00 sati na groblju u Gornjoj Piskavici. OZALOŠCENI: supruga RADOJKA, sinovi: DRAGOJA I RAD-OJA, kćerke: TRIVUNA, RADMILA I MILKA, sestre: DANICA, VIDA I JOVANKA, zetovi, snaha, unučad i ostala ožalošćena rodbina i prijatelji

060298

Danas se navršava sedam dana kako je preminuo za nas najbolji čovjek na svijetu

MIRKO BANOŽIĆ

Njegova dobra i njegov lik vječno će živjeti u našim srcima. supruga BILJANA i porodica: BANOŽIĆ, TATAREVIĆ, HODŽIĆ, SEDIĆ I MILIN-KOVIC

060285

Dana 3. jula 1985. godine navršavaju se dvije godine od smrti



MARE DŽELEBDŽIĆ rođene ĐAKIĆ

Ostavila si nas da živimo u tuzi i bolu bez ljubavi i radosti koju si nam pružala. OZALOŠCENE PORODICE: ĐAKIĆ I DŽELEBDŽIĆ 060280

Tužnim srcem javljamo da je u pondeljak 1. jula 1985. godine nakon teže bolesti u 78. godini života preminula naša draga majka



HATIDŽA (rod. ŠALAK) CRIPLJANIN

Dženaza će se obaviti u srijedu 3. jula 1985. godine u 18 časova kod Halli-turba u Banjaluci.

OZALOŠCENI: sinovi: Sulejman, Teofik, Fuad, Fadrudin i Hajrudin, kćerke: Hajrija i Emira, sestra Šefika, snaha: Sena, Izeta, Nada i Nura, zetovi: Ifet i Ekmek, unučad: Emira, Amila, Arma, Admir, Adnan, Admir, Đana i Elvir i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

074609

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i pozanicima žalosnu vijest da je dana 2. jula 1985. godine nakon duge i teške bolesti preminula u 80. godini života



MAGDALENA HELENA OJDANIĆ

Sahranu će se obaviti na groblju „Sveti Marko“ u Banjaluci 3. jula 1985. godine u 17 sati.

OZALOŠCENI: sin Anto, kćerke: Kristina, Elizabeta i Marinka, sestra Dragica, zetovi: Slavko i Juraj, snaha Nada, unuci i unuke, prau-nuče i ostala mnogobrojna rodbina.

074610

Na osnovu odluka broj: RS - X-82/84 od 15.10. 1984. godine i broj: RS-XVI-124/85 od 21.5.1985. godine Radnički savjet RO Kliničko-medicinski centar Banjaluka raspisuje

KONKURS

za imenovanje:

1. Predsjednika Poslovodnog odbora RO Kliničko-medicinski centar Banjaluka 1 radnik.
2. Potpredsjednika Poslovodnog odbora RO Kliničko-medicinskog centra Banjaluka za medicinska pitanja 1 radnik.
3. Potpredsjednika Poslovodnog odbora RO Kliničko-medicinskog centra Banjaluka za društveno-ekonomске odnose 1 radnik.

USLOVI: poređ opštih uslova predviđenih zakonom učesnici konkursa treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

- VSS/VS mašinski inženjer i radno iskustvo 3 godine. Imenovanje se vrši na period od 4 godine. Prijave na konkurs mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljenja.
- Uz prijavu kandidat treba da dostave dokaze o ispunjavanju uslova na adresu:

SOUR „RUDI ČAJAVEC“ RO Elektronskih prijemnika i uredaja, OOUR KOLOR I SASTAVNI ELEMENTI, sa naznakom za Konkursnu komisiju, Aleja JNA br. 9 Banjaluka.

Uslovi:

Pored uslova propisanih zakonom i Društvenim dogovorom o ostvarivanju kadrovske politike u opštini Banjaluka, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- VSS/VS mašinski inženjer i radno iskustvo 3 godine. Imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Prijave na konkurs mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljenja.

Uz prijavu kandidat treba da dostave dokaze o ispunjavanju uslova na adresu:

SOUR „RUDI ČAJAVEC“ RO Elektronskih prijemnika i uredaja, OOUR KOLOR I SASTAVNI ELEMENTI, sa naznakom za Konkursnu komisiju, Aleja JNA br. 9 Banjaluka.

**SOUR „RUDI ČAJAVEC“
RO ELEKTRONSKIH PRIJEMNIKA I UREDAJA
OOUR KOLOR I SASTAVNI ELEMENTI**
Radnički savjet
BANJALUKA
Na osnovu odluke Radničkog savjeta od 17.6.1985 godine, raspisuje

KONKURS

Za izbor i imenovanje na poslove i radne zadatke sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
1. RUKOVODILAC RADNE JEDINICE
TEHNOLOGIJE

**STUDENTSKI CENTAR
„VELJKO VLAHOVIĆ“
BANJALUKA**

Komisija za sprovođenje oglasa imenovanja Odlikom Savjeta Centra broj 342/85 od 28.06. 1985. godine

Objavljuje

OGLAS

o uslovima za obavljanje poslova i radnih zadataka

1. KOORDINACIJA POSLOVA I RADNIH ZADATAKA I ORGANIZACIJA RADA U ODJELJENJU I RAD NA OPŠTIM, PRAVNIM, KADROVSKIM I DRUGIM POSLOVIMA U OVOM ODJELJENJU – RUKOVODILAC ODJELJENJA na neodređeno vrijeme 1 izvršilac
2. PORTIRSKO – ČUVARSKI I RECEPCIONARSKI POSLOVI na neodređeno vrijeme 2 izvršilaca
3. KV RADNIK NA POSLOVIMA I RADNIM ZADACIMA NA ODRŽAVANJU I PRAVCI OBJEKATA – ZIDARSKO – MOLERSKI, MOLERSKO – FAR-BARSKI I TESARSKO STOLARSKI na neodređeno vrijeme 1 izvršilac
4. POSLOVI GLAVNOG KNJIGOVODSTVA I SALDO KONTIRANJA pripravnik na neodređeno vrijeme 1 izvršilac
5. FINANSIJSKI KNJIGOVODA na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodajnog odsustva 1 izvršilac

USLOVI

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove:

Pod 1. - VSS diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od najmanje 3 godine na poslovima koordinacija rada u oblasti opštih, pravnih i kadrovske poslova.

Posebni uslovi: da posjeduje organizacione sposobnosti i pozitivne moralno-političke kvalitete. Podliježe rezibornosti svake 4 godine.

Pod 2 - SSS upravni tehničar smjera obezbjedjenja ili protiv-požarne zaštite ili ugostiteljski radnik recepcioner bez radnog iskustva,

- muškarac sa osluženjem vojnim rokom,

- kandidat koji bude imao smetnji iz člana 24. Zakona o društvenoj samozštiti („Sl. list SRBIH“) broj 12/78 neće moći doći u obzir za izbor kandidata.

Pod 3. - KV zidar sa radnim iskustvom najmanje 6 mjeseci na poslovima održavanja objekata i opreme sa poznавanjem molersko-farbarskih i tesarsko-stolarskih poslova,

- muškarac sa osluženjem vojnim rokom.

Pod 4. - VSS diplomirani ekonomista finansijsko-knjigovodstvenog smjera bez radnog iskustva.

Pod 5. - SSS ekonomski tehničar sa najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima finansijskog knjigovodstva.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljenja u listu „Glas“ Banja Luka.

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti:

- svjedočanstvo o dokazu tražene spreme,

- potvrdu o radnom iskustvu,

- potvrdu o služenju vojnog roka,

- a pod 1. da posjeduje pozitivne moralno-političke kvalitete sa kraćom biografijom.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

STUDENTSKI CENTAR „VELJKO VLAHOVIĆ“ BANJALUKA, Bulevar Marksa i Engelsa br. 1 - Komisija za sprovođenje oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

**RO ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUT
OOUR CENTAR ZA PRIMJENU NAUKE U
POLJOPRIVREDI BANJA LUKA**

Fra Grge Martića 29

Na osnovu odluke Zbora radnika od 28.6.1985. godine izvršiće se dana 6.7. 1985. godine u 9 sati

JAVNA LICITACIJA

vozila reno 4, BI - 782-32.
Početna cijena 80.000 dinara.

Obavezna kaucija od 10%

Licitacija će se obaviti u prostorijama OOUR-a u UI. Fra Grge Martića br. 29.

ZANIMLJIVOSTI

„Baks Fiz“ u okrnjenom sastavu

Jedna od najpoznatijih pjevačkih grupa na svijetu, ansambl „Baks Fiz“ ovih dana snima svoj novi album i to u okrnjenom sastavu — bez svoje vokalne solistkinje, plavokose ljeputice Džej Eston.

Grupa sada nastupa u sastavu koji je preostao — Majk Nolan, Bobi Dži i Čeril Bejker. Već su snimili dva singla u ovom sastavu, a sada je na redu i prvi album.

Britanske novine su pune izvještaja o neslavnom „raspadu“ grupe „Baks Fiz“, jer se Džej Eston nije oprostio od grupe baš na najlepši način. Do raskida je došlo kada je objelodanjena jučavna afera 24-godišnje pjevačice sa Endijem Hilom, suprugom Nikole Martin, žene koja je stvorila grupu „Baks Fiz“ i njen je glavni šef.

Na stranicama štampe razmjenjuje se, naravno, manje ili više uvredljive izjave u kojima Džej Eston napada svoje bivše društvo, dok oni njoj takođe mnogo stoga prebacuju. U svakom slučaju, Džej Eston se, silom prilika, otisnuo u solističku pjevačku karijeru, ali će vjerovalno morati pred sudom da pokusa da se odbrani od optužbe i zahtjeva za odstotkom, jer je prije vremena raskinula ugovor sa grupom.

U međuvremenu pojavila se i vijest da će njeno mjesto u grupi zauzeti 23-godišnja Zoe Longmuir, koja je došla u grupu bila neka vrsta djevojke za sve — pomoćnik koji se brine o svemu od ulivanja dugmadi i donošenja kafe pa do garderobe i finmike. Ipak, izgleda da od tog plana neće biti ništa i da će „Baks Fiz“ nastaviti u triju umjesto u kvartetu.



SRIJEDA, 3. JULI

BANJALUKA

Od 5,00 do 9,00 — JUTARNJI PROGRAM RADIJE BANJALUKA (5,30 VIJESTI, 6,00 — Jutarnji dnevnik Radio-Sarajeva 7,30 — JUTARNJA HRONIKA 8,00 — Iz mjesnih zajednica 8,30 — VIJESTI)

Od 12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIJE STANICA BiH
14,00 — Početak programa
14,05 — REVIJA NA 33 i 45 (VIJESTI u 14,30 — Oglaši i obavještajna u 15,00)
15,30 — DNEVNIK
15,45 — Intermeč
16,00 — Dnevnik Radio-Sarajeva
16,30 — OTVORENI STUDIJO (VIJESTI u 17,30)
18,00 — Završetak programa od 18,00 — 01,00 — PRVI PROGRAM RADIJE — SARAJEVA.

BOSANSKA GRADISKA

5,00 do 7,00 — JUTARNJI PROGRAM (Vijesti u 5,30 i 6,30)
12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIJE STANICA BiH
(Susret na talasu)
14,00 — POČETAK EMITOVANJA I NAJAVA POPODNEVNOG PROGRAMA
14,05 — Muzika — informacije — muzika
14,50 — Oglaši i obavještajna
15,00 — BEZ REDA VOŽNJE, muzička emisija
15,30 — IZ UDŽRUŽENOG RADA I MJESENICH ZAJEDNICA, informativno-politička emisija
15,45 — U narodnom tonu
16,00 — DNEVNIK Prvog programa Radio-Sarajeva
16,30 — Snimajte — emitujemo, odbrane melodije
16,55 — Vijesti
17,00 — Odjava i završetak popodnevnog programa

SRBAC

11,00 — Početak emitovanja
11,00 — Danas na talasima Radio-Srbca
11,10 — U zabavnom tonu
11,30 — Po vašem izboru
12,00 — Zajednički program RS BiH
14,00 — Ponovo zajedno
14,05 — Radio-magazin (Vijesti u 14,15)
15,30 — Hronika srbačke komune
15,45 — Disko-noviteti
16,00 — Odjava i završetak emitovanja

BOSANSKA DUBICA

12,00 — Zajednički program RS BiH
14,00 — Najava i pregled programa
14,05 — Naša top-lista
14,30 — Vijesti
14,33 — Imam jednu želju (stare gradske pjesme)
15,00 — IZ UDŽRUŽENOG RADA
15,25 — Muzički intermeč
15,30 — HRONIKA KOMUNE I UDŽRUŽENOG RADA
15,45 — Obavještajna, muzika, oglasi
16,00 — Dnevnik Radio-Sarajeva
16,30 — Tamburalo momče uz tamburu (emisija narodne muzike)
17,00 — Odjava programa

JAJCE

14,00 — Najava programa
14,10 — Vijesti

SARAJEVO PRVI PROGRAM RADIJE — SARAJEVA

TITO PRED MIKROFONIMA RADIO — SARAJEVA

„Mi smo napravili Federaciju: kad može da bude Hrvatska — neka bude Hrvatska, Srbija-Srbija, Crna Gora — Crna Gora, Makedonija — Makedonija, Slovenija — Slovenija, neka Bosna bude Bosna bez obzira što tu nije jedna nacija, ja Šta tu žive Srbici, Hrvati, Muslimani. Dakle to je po načelu shvanjanju bio prvi oblik jedne socijalističke tvorevine koja nije bila na nacionalnoj osnovi.“ Tito u intervjuu Radio-Sarajevu 1953. godine.
„Mi smo uvijek isticali da u socijalizmu na prvom mjestu mora da bude čovjek, proizvodac i stvaralač bez obzira na nacionalnu pripadnost!“ (Tito 1969. na sjednici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine).
Ovo su samo dva iz brojnih citata i govor Josipa Broza Tita, zabilježeni mikrofonima Radio-Sarajeva prilikom Titovih boravaka u našoj sredini. U emisiji koja je danas poslije od 17,02 na Prvom programu — donijećemo zvučne dokumente podmeta, kojima su mikrofoni Radio-Sarajeva bili vjerni pratoci.

Urednici emisije Ante Štrelov i Sivo Trifunović.

IZJAVITE ZA ŠTAMPU

BANJALUKA: NA KOJI SE NAČIN INFORMIŠETE O ZBIVANJIMA U ZEMLJI I SVIJETU?

UGLAVNOM ČITAM NOVINE

Gorana Mirnić, student prava:

— Njegradje čitam „Politiku“, jer ona donosi obilje raznovrsnih informacija, aako se radi o tematskim prilozima onda je to NIN. U posljednje vrijeme, sa promjenom svoje konceptcije, pažnju mi privlači „Glas“, jer nudi sažetje informacija iz zemlje, svijeta i Bosanske krajine.

OTVORENO I BEZ UVIJANJA

Bogdan Bujić, ekonomist:

— Sa zbivanjima u zemlji i svijetu upoznajem se čitajući zagrebački „Vjesnik“. Ove novine su dosta dinamične i na otvorenu način, bez uvijanja, govore o nekim problemima u našem društvu. U i „Glasu“ se mogu naći ovakve informacije, doduše rjeđe, jer se on ograničava na područje Bosanske krajine.

ZADOVOLJAN „GLASOM“

Idriz Muhsinović, penzioner:

— Najčešće gledam TV-dnevnik, a od novina posebno volim „Oslobodjenje“. „Glas“ ne kupujem, ali ga obavezno pročitam kod susjeda čevabdžije. Ovo naše glasilo je doista uznapredovalo u odnosu na nekoliko godina unazad. Informacije koje se u njemu objavljuju ravne su onima iz „Politike“ ili „Oslobodjenja“, a konceptcija u potpunosti zadovoljava čitaoca sa područja Bosanske krajine.

INFORMACIJE PUTEM RADIA

Dragana Kondić, učenica saobraćajne škole:

— Od svih novina najviše volim da čitam „Glas“. Posebno stranice koje su posvećen Banjaluci, mada ne propuštam ni one koje govore o zbivanjima u Krajini, zemlji i svijetu. Dosta sasnam slušajući i u Radio-Banjaluku i Radio-Sarajevo.

Ž. PAVLOVIĆ

INFORMATOR

BANJALUKA

KOŽARA — Bad jaše na Zapad — italijanska komedija — u 17, 19 i 21 sat.

VRBAS — Bronko Bili (američki avanturistički) u 16, 18 i 20 sati.

PALAS — velika sala — Štrajker (američki akcioni) u 16, 18/20 sati — mala sala — Seks-igre u internatu (zapadnjak) u 16, 30, 18, 30 i 20, 30 sati.

ZA ROVINJ: 7,45 19,45

ZA RIJEKU: 6,00 7,45 22,00

ZA UMAG: 6,00

ZA ŠPLIT: 6,40 21,15 8,30 (u prolazu)

ZA ŠIBENIK: 7,30, 22,30

ZA DERVENTU: u 12,00 sati.

ZA PRIJEDOR: u 14,45

ZA KUKOLJE SRBAC: u 6,15 a povratak u Srpsku u 11 sati.

ZA SRBAC: u 17,15.

AUTOBUS NA RELACIJU BANJALUKA — LUŠCI PALANKA u povratku saobraća preko PRIJEDORA umjesto BRONAZNOG MAJDANA sa polaskom iz LUŠCI PALANKE u 5,45, SANSKOG MOSTA 6,35 i PRIJEDORA u 7,10.

ZA ROVINJ: 7,45 19,45

ZA RIJEKU: 6,00 7,45 22,00

ZA UMAG: 6,00

ZA ŠPLIT: 6,40 21,15 8,30 (u prolazu)

ZA ŠIBENIK: 7,30, 22,30

BOSANSKA GRADISKA

NARODNA BIBLIOTEKA u gradskom Domu kulture otvorena je ponedjeljkom i srijedom od 10 do 17 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. GRADSKA ČITAONICA u Bosanskoj Gradišći radi od 10 do 18 sati, a subotom od 9 do 13 sati. Odjeljivanje biblioteke u Novoj Topoli (u zgradbi SUBNR-a) radi ponedjeljkom i srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Istim danom knjige se izdaju i u odjeljenju biblioteke u Oroahovi (Domu kulture) od 17 do 20 sati.

Stalna izložba „Puteve pobijede“ otvorena je od 10 do 13 u Radničkom domu. U Spomen-domu „Lepa Radica“ u Gornjem Podgradincu postavljena je izložba „Revolucionarna prosllost Gornjih Podgradaca“.

APOTEKA u Ulici radničke solidarnosti i granicama i radi svakoga dana osim subote od 7,30 do 14,00 sati (od 17, 5,7 do 15,7, do 19,7, do 29,7, do 2,8 do 12,8 do 16,8 do 26,8 do 30,8).

Od 12,30 do 19 sati (od 8,7 do 12,7, do 26,7, 5,8 do 9,8, do 19,8, do 23,8)

ODJELJENJE U MEJDANU (radi ponedjeljkom i utorkom od 12,30 do 19 sati, srijedom, četvrtkom i petkom od 7,30 do 14 sati).

DEŽURNA APOTEKA

Noćno dežurno ima apoteka „1. maj“, Ulica Vladimiria Nazora telef. 21-914.

VAŽNI TELEFONI:

SUP 92
VATROGASI 93
HITNA POMOĆ 94
BONICA 33-725 (stara lokacija) i 38-111 (Paprikovac).

Autobuska stanica 45-355

ŽELEZNICKA stanica 31-229

Taksi-stanica 22-222

Inspekcija 32-100

Dječjuna inspekcijska 32-354

Elektrobanjaluka 42-555

Servis za hitne popravke stanova 45-404

Atlas 31-995

Inex-turist 21-261

PUTNIK 43-900

Turist-biro 35-082

Slavnik Koper 31-113

Mladost BiH 39-835

Opštinski sekretarijat za narodnu obranu — Centar za obavještenje 985.

POLASCI VOZIVA

Izmijenjeni red vožnje željeznicne važi od 2.6.1985. godine.

Za Sarajevo: 0,56 (brz), 0,02 (brz), 0,07 (olimpik), 9,26 (brz), 13,15 (brz), 16,05 (brz) i 18,10 (poslovni)

Za Zagreb: 0,11 13,03, 13,04, 12,09, 57 (poslovni), 15,06 i 16,22.

ZA BEOGRAD: 0,63 (poslovni, a od Rume se odvaja za Novi Sad), 10,4 (putnički do Dobroja, iz Dobroja u 14,00), 14,50 (putnički do Dobroja, iz Dobroja u 17,32), 22,45 putnički do Dobroja, iz Dobroja u 01,38.

ZA LIPSKI: 0,63 (putnički do Dobroja, iz Dobroja u 17,32), 22,45 putnički do Dobroja, iz Dobroja u 01,38.

DOLASCY VOZIVA

IZ SARAJEVA: 0,08 03,00 (brz)

09,55 (poslovni) 15,04 (brz) 16,16 (brz) 20,10 (poslovni).

ZA ZAGREB: 042 01,52 13,12

16,02 (brz) 18,08 (poslovni) 21,42 (ubrzani).

ZA BEOGRAD: 05,35 08,25 13,28

16,16 19,05 21,57

VANREDNI VOZIVI

Skave nedjelje: BANJALUKA — MARIBOR u 13,25 i DOBOJ — BANJALUKA — LJUBLJANA u 14,01

ZA POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE

ZA ZAGREB: 01,20 02,00 03,00

05,30 06,00 07,45 08,30 09,30 11,00

12,00 12,40 13,15 14,30 15,10 15,20

17,00 18,15 19,24 20,00

ZA BEOGRAD: 05,00 06,00 09,30

15,00 17,00 23,30

ZA LJUBLJANU: 01,20 08,20 12,00

13,15 15,10 19,25

ZA SARAJEVO: 00,30 08,00 12,00

00,45 (u prolazu 10,00 13,35 15,15)

ZA CRNIJSKU GORU: 13,15

ZA TUZLU: 05,35 i 15,45

ZA DUBROVNIK: 20,20 22,00

24,00 (polasci u prolazu)

ZA MOSTAR: 06,00 13,00 (preko Bugojno, Prozora i Tablanice) 11,26 (u prolazu 22,00)

ZA BIJELJINU: u 11,00 (iz Prnjavora u 12,15 i Dervente u 14,40 sati).

ZA NOVI SAD: u 13,00 (u 14,05 iz Prnjavora i u Dervente u 14,40).

SKENDER — VAKUF

Nema kino-predstave.

Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom ne radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon broj 830-250.

Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati, telefon 830-030.

Dobrovoljno vatrogasno društvo 830-006.

Dobrovoljno vatrogasno društvo 840-150.

Biblioteka 840-038.

SRBAC

Apoteka 840-003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840-150. Biblioteka 840-038.

Stanica za hitnu pomoć 860-190,

SUP 860-001. Autobuska stanica 860-462.

PRNJAVOR

Stanica za hitnu pomoć 860-190,

SUP 860-001. Autobuska stanica 860-462.

DEŽURNA STRANA

LJUBLJANA

NEMA SIDE U SLOVENIJI

LJUBLJANA. 2. jula (Tanjug) — U Sloveniji nije zaobilježen nijedan slučaj pojave opasne bolesti SIDE (AIDS). Pisana pojedinim sredstvima informisanja kod nai o navednom „otkrivanju“ side u Sloveniji netaća su. Univerzitetski zavod za zdravstvenu i socijalnu zaštitu u Ljubljani nije primio nijednu prijavu oboljenja ili pretpostavku da neki pacijent ima tu bolest.

BON

OTPUTOVALI TAOCI

BON. 2. jula (Tanjug) — Većina američkih talaca, koji su prekjucu osloboden u Libanu, otputovala je danas u SAD gdje će ih veleras dočekati predsjednik Regan. Deset od 39 oslobođenih talaca oputovale kući „privatnim aranžmanima“.

Šef američke vojne bolnice u Vizbadenu dr Robert Gilmor saopštio je uoči odlaska talaca da su oni „fizički i psihički u dobrom zdravlju“.



POVODOM IZBORA U SSSR-u

ČESTITKA VLJKOVIĆA GROMIKU

BEograd. 2. jula (Tanjug) — U imenju Predsjedništva SFRJ predsjednik Predsjedništva Radovan Vlajković uputio je predsjedniku Prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSSR-a Andreju Andrejeviću Gromiku povodom njegovog izbora na tu dužnost, telegram sa sručnim čestitkom i najboljim željama za uspjeh u radu.

ZAJEDNICA PTT SAOBRAĆAJA JUGOSLAVIJE

KRAĆI LOKALNI RAZGOVORI?

Beograd. 2. jula (Tanjug) — Lokalni telefonski razgovori trebalo bi budu skupljili nego sada. Oni bi se istovremeno u cijeloj zemlji obraćavali na svaku tri minuta, kao što se već čini u Sloveniji, Hrvatskoj i Makedoniji. To praktično znači da u mjesnom saobraćaju ne bi moglo neograničeno da se telefonira za iste pare. Ovo se predviđa u informaciji o principima za izmjenu sistema tarifiranja u telefonsko-telegrafskom saobraćaju, koja je razmatrana na današnjoj Skupštini Zajednice PTT saobraćaja Jugoslavije.

SVEĆANA SJEDNICA OK SSRN PRIJEDOR

SREBRNE ZNAČKE AKTIVISTIMA

PRIJEDOR. 2. jula (Tanjug) — Povodom 45 godišnjice Osnivačke konferencije narodnooslobodilačkog fronta BiH danas je održana svećana sjednica Opštinske konferencije SSRN Prijedor. Tom prijekom je predsjednik Opštinske konferencije SSRN Hidajet Kulenović uručio srebrne značke sa povodom jednom broju mjesnih konferencijskih područja SSRN, društveno-političkih, kulturnih i sportskih organizacija. Ovo najveće priznanje Opštinske konferencije SSRN dobiti je 17 istaknutih društveno-političkih i kulturnih radnika.

ZID

STRANCI U BELGIJI

KAZNE NA LICU MJESTA

BRISELJ. 2. jula (Tanjug) — Ove nedjelje počelo primjenjivanje novog zakona koji strane turiste obavezuje da kazne za saobraćajne prekršaje plaćaju na licu mjesta.

Ukidanjem prekršajnih kaznenih ornata automatskih sudova, a kao zalog kaže se konfiskacija. Stavšći tako da kazna za saobraćajni prekršaj do duse teži, može da dostigne dva miliona starih dinara, a kola mogu biti prodata na licitu ukoliko se ne podignu u toku od dve nedjelje.

OTKRIVEN IDENTITET 14 IZAZIVAČA BRISELSKE TRAGEDIJE

SILEDŽIJE SA HEJSELA

LONDON. 2. jula (Tanjug) — Liverpulska policija je danas objavljela javnost da je otkrila identitet četrnaest učesnika neroda koji su doveli do nedavne tragedije na briselskom stadionu „Hejsel“ kada je 38 lica izgubilo život.

Policija kaže da su to „ključne ličnosti“, čije su fotografije prošlog petka objavljene u svim britanskim listovima.

Pošto saslušanja oni su pušteni na slobodu, jer profil njih još nije podigao optužnicu. Međutim, policija ih „drži na oku“. Očekuje se da će Belgija tražiti njihovo izručenje.

CELJE

SUSRETI BORACA I OMLADINE

CELJE. 2. jula (Tanjug) — Žitelji Celja danas su svečano dočekali delegacije boraca i omladine iz 27 opština svih republika i pokrajina koje su u taj radnički grad stigle na devetnaesti susret Boraca i omladine Jugoslavije „4. juli“.

VRIJEME

IZVJEŠTAJ REPUBLIČKOG HIDROMETOROLÓŠKOG ZAVODA BIH

OBLAČNO

ZA BOSANSKU KRAJINU: Malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperatura bez veće promjene.

ZA BANJALUKU: Malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperatura bez veće promjene.

ZA NAREDNA DVA—TRI DANA: Naredna dva dana biće pretežno vedro i sunčano, ali relativno svježe, a zatim se očekuje prilazak naoblacenje uz mogućnost rijetkih padobrančića i pljuškova i grmljanja.

VOĐOSTAJ: Bistrica vode 14 stepeni, San-Sanski Most 132 cm, bistra, temperatura vode 17,2 stepena. Vrbas-Banjalučka 78 cm, bistra, temperatura vode 16,2 stepena. Vođostaj na svim rijeckama u lagom opadanju.

Miroslav Mladenović

DAVID STRBAC



GLAS



SRIJEDA, 3. JULIA

PRVI PROGRAM

- 13,20 - LJETNO POPODNE
- 16,20 - Crnani film
- 16,25 - Pregled programa
- 16,45 - Tivat: Trofej Jugoslavije u rukometu — JUGOSLAVIJA — SSSR — finale
- 16,30 - Dnevnik I
- 18,15 - Legende svijeta - serija za djecu
- 18,45 - Prijatelji glazbe
- 19,15 - Crnani film
- 19,30 - Dnevnik II
- 19,55 - TV spot
- 20,00 - Filmsko veče: „55 dana u Pekingu“ - američkiigrani film
- 22,25 - Dnevnik III
- PROGRAM PLUS
- 22,45 - Dej Alen
- 22,50 - Video spot
- 23,00 - „Na kotačima“ - seriski film
- 00,00 - Nacionalni park: Paklenica - putopis
- 00,30 - Vjesti
- 00,35 - Pregled programa za četvrtak

DRUGI PROGRAM

- 18,45 - Pregled programa
- 19,00 - Beograd: Međunarodni atletski miting, prenos
- 20,30 - Svojim putem - dokumentarna emisija
- 21,05 - Vjesti
- 21,15 - SPLIT: Ustanak i more: prenos festivala
- 22,15 - Tri dana sa Mirej - dokumentarno-zabavna reportaža
- 22,45 - Pregled programa za četvrtak

PRVI PROGRAM — 20,00 SATI

PEDESET PET DANA U PEKINGU

- američkiigrani film

Kao ilustracija teme „Filmske večeri“, izabrano je ostvarenje američke kinematografije koje je 1963. godine režirao Nikolas Rej, „Pedeset pet dana u Pekingu“.

Radnja filma koncentrirana je na događaju u posebnom četvrtu u Pekingu, u kojemu se nalazi jedanaest ambasada stranih država. Ustanici se približavaju toj četvrti i u jednom incidentu ubijaju njemačkog ambasadora. Za to vrijeme princ Tuan uspijeva nagovoriti caricu da pruži podršku ustanicima i najavi rat stranim silama.

I do ustanici okružuju četvrt u kojiju su u zgradama ambasada zaborakirani strani diplomati i njihovi malobrojni branitelji, zatjevu se približavaju brodovi stranih sila. Opsada će potrajati 55 dana.

Film u manjim melodramatiziranim opkoljenim službenika ambasade, njihove dileme i ljubavne epizode, kao i zbijavanja na dvoru, a stavlja autor filmu prema ovim događajima bice zanimljiv povod da se iz istorijske perspektive povede razgovor o načinu obrade istorijske grane na filmu.

Uloge tumače: Carlton Heston, Ava Gardner, Deivid Niven, Flora Robson i drugi.